

PFUNDO LA VHUTANU

 Kha ri kotamise zwifhaṭuwo zwashu zwino u itela thabelo.

² Khotsi wa Ṭaḍulu wa Tshilidzi, Mudzimu Ramaandaoṭhe, We a vhuisa hafhu Yesu Kristo vhafuni, huno A mu nekedza kha riṅe kha aya maḍuvha a u fhedzisela, nga Maanḍa a Muya Mukhethwa, ri a livhuwa uhu u dalelwa nga Mudzimu a sa fiho. Huno zwino, Khotsi, ro livhana na inwe awara, awara ine i nga shandukisa vhuyo Vhu Sa Fheli ha vhatu vhanzhi.

³ Huno u sendela izwi, Murena, a ro ngo eḍana. Ngauri, zwi kha Maṅwalo, zwauri, “Ngwana yo dzhia Bugu huno ya pfunulula Mapfundo.”

⁴ O Ngwana ya Mudzimu, iḍa phanḍa, ri a rabela. Ri vhidzelela kha Iwe, Murena, Murengululi muhulwane. Iḍa phanḍa huno u ri sumbedze puḵane Yau ya thengululo yo dzumbiwaho kha miṅwaha, u tshi pfunululela riṅe Pfundo la Vhutanu madekwana a ṅamusi, Khotsi, huno u tshi dzumbulula zwi re fhasi ha ilo Pfundo; uri ri kone u ṭuwa ri Vhakriste vha khwine u fhira zwine ra vha zwone zwino, uri ri fanele mushumo lwa khwine u re phanḍa. Ri a zwi humbela Dzinani la Yesu. Amene.

Ni nga dzula.

⁵ Ndi madekwana avhuḍi, dzikhonani. Ndi dzhia itshi tshi tshifhinga tshihulwane u vha fhanu madekwana a ṅamusi, kha itshi tshiwo tshihulwane. A thi divhi huṅwe fhethu hune ndi nga pfa ndi khwine hone, u fhira u vha kha mushumo wa Khosi. Huno zwino nga maanḍa ri tshi ḍa kha idzi ngudo hune ra khou tou lindela; arali A sa ḍo nndzumbululela Zwone, ndo vha ndi si nga koni u ni ṅea Zwone. A thi khou lingedza u shumisa muṅwe wa mihumbulo yanga kana tshiṅwe tshithu; vhunga A tshi ḍo Zwi ṅea. Izwo ndi zwone. Huno ndi—ndi na ngoho, arali ndi sa shumisi mihumbulo yanga, huno Zwa ḍa nga ṅdila ye Zwa ita. Huno zwoṭhe nga kha vhutshilo A zwo ngo khakhea na khathihi. A zwi nga vhi zwo khakhea nga tshino tshifhinga.

⁶ Zwino, ri tou vha vha vhumala nahone ri a livhuwa nga maanḍa, nga maanḍa kha zwe A ri itela zwone, tshanḍa tshihulwane tshi mangadzaho tsha Mudzimu a tshilaho! Naa ndi tshithu tshihulwane tshine tshi nga vha hone, naa hu nga vha na vhatu vhanzhi vho engedzeaho vho tondwaho vhangana, u fhira u vha navho vuhoneni ha Khosi ya dzikhosi, Murena wa marena?

⁷ Riṅe hu na khonadzeo ya u lidza dzindwevha huno—huno ra imisa dzifulaga, huno ra adza maṭapiṭa na tshiṅwe na tshiṅwe, u itela Muphuresidennde wa lushaka u ḍa kha ḍorobo. Fhedzi, itonu elekanya, izwo zwi ḍo vha zwo luga, huno zwi ḍo vha khuliso kha ḍorobo.

⁸ Fhedzi elekanyani. Kha thaberenakele thukhu, yo tukufhalaho yashu, madekwana a namusi, ri khou ramba Khosi ya dzikhosi, Mudzimu. Huno a ri iti...Ha tami matapiṭa a tshi poselwa nṇa, na zwiṇwe-vho. U tama mbilu dza u ditukufhadza dzi tshi adzwa nṇa, u itela uri A kone u dzhia idzi mbilu dzo tukufhalaho huno a dzi dzumbululela zwi—zwithu zwavhuḍi zwine A vha nazwo zwo vhlungelwaho avho vhoṭhe vha no Mu funa.

⁹ Zwino, ro humbela...Huno ndi na vhuṭanzi vhune nda ḍo takalela u—u vhu ṇea. Zwino, arali ndi tshi khakha kha izwi; ndo tou zwi pfa, huno ndi nga vha ndo khakha. Fhedzi ndi elekanya uri vhatu vha fhana, na uri vhuṭanzi vhu na vhusaka nazwo.

¹⁰ Huno zwenezwo, maḍuvha a si gathi o fhiraho, musi ndo vha ndi nṇa u ya hayani hanga zwino, ngei—ngei Arizona, ro wana lu—luṭingo lwe lwa ri ho vha hu na mutukana muṭuku we a vha e na biso la zwinungo na misipha. Huno ilo li ya kha mbilu. Huno o vha a tshi tou vha...Khotsi awe na mme vha tou vha vha funwaho nga maanda, khonani dza vhuṭhogwa dzanga. Ho vha hu muṇwe wa madikoni ashu fhana, a tshivhidzo, Mukomana Collins. Mutukana wawe muṭuku, Mikey muṭuku, mutambi wa Joe, o vha a tshi khou tambula nga biso la zwinungo na misipha ya mbilu. Huno madokotela o mu rumela hayani, a mu vhea mmbeteni, huno a vhudza vhabebi uri vha songo mu tendela u bva, kana u imisa thoho yawe, a dzhia tshinwiwa tsha maḍi. A mu bvisa thovhoni; o vha o vhiḥa nga maanda. Huno vhabebi, vha tshi fulufhedzea, vha ḍa thaberenakeleni ngeno, huno vha tenda.

¹¹ Huno masiku a si gathi o fhiraho, ri sa khou lingedza u lindela, ro divhadza tshumelo dza phodzo nga Swondaha. Fhedzi, nga u vhona uri ro vha ri tshi khou yo hfindula dzimbudziso, ngauralo zwenezwo ro ḍo tea u pfuka tshumelo ya phodzo.

¹² Huno zwenezwo ndo vha ndi na tshinwe tshithu tshiṭuku tshe nda vha ndo tshi vhulunga nga ngomu hanga, mbiluni yanga.

¹³ Huno mme na khotsi vho ṭoda u divha arali vho vha vha tshi nga kona u ḍisa ṇwana kha lu—lufhera. Huno vho ḍisa muthu muṭuku ngei nṇa, huno Muya Mukhethwa wa mu divhadza uri o fhola.

¹⁴ Huno ngauralo, vhabebi, vha tshi thonifha izwo, vha dzhia muthu muṭuku vha mu isa hayani huno vha mu rumela phanda tshikoloni, vho tou mu rumela phanda tshikoloni.

¹⁵ Dokotela a mu fara, ngauralo dokotela o vha a songo takala nga maanda nga itsho tshithu tsho raloho. Ngauralo, a vhudza mme uri lushie lu tea u vha mmbeteni, a hu na zwiṇwe. Huno mme a mu ṇea ngamea. Huno ndi a elekanya munna ndi, ndi a pfesesa, ndi mutendi wa Vhukriste, nga dinomineisheni.

Ene—ene Seventh-day Adventist, dokotela ndi ene. Huno ngauralo a ri, “Zwo luga, ni tea. . . ndi tshifhinga tsha n̄wana, tshanga uri ndi mu ṭhaṭhuvhe.” Ha pfi, “Ni tea u ralo, nga huṭukutuku, u mu ṭhaṭhuvha.”

A ri, “Zwavhuḍi nga maanḍa.”

¹⁶ A isa n̄wana fhasi, huno dokotela a mu ṭhaṭhuvha, nga malofha, he biso la zwinungo na misipha la vha li hone. Huno ngauralo ndi a pfesesa uri dokotela o vha o mangala nga maanḍa lwe a vha a sa ḍivhi zwe a vha a tshi nga ita. Mutukana muṭuku u nomala lwo fhelelaho, o dzivhuluwa nahone u na mutakalo, a si. . .? . . . a wanala.

¹⁷ Zwino, naa vha ha Collins vha fhando? Ndi nga ḍi vha ndo amba izwo nga nḍila yo khakheaho. Ndi ṭoḍa. . . Naa izwo ndi zwone, Khaladzi Collins? Iina. Zwo luga. Iina. Uyo ndi Mikey Collins muṭuku, ane a tou vha na ya rathi, miṅwaha ya sumbe.

¹⁸ Huno izwo zwo bvelela henefho lufherani, kha masiku mararu o fhiraho. Oo, vho. . . Ho ḍo tea u vha Muṅwe muthu kha ulwo lufhera nga nḍa ha muthu wa ṅama! Ho vha hu mu—muhulwane nahone Jehovah wa maanḍa, izwo ndi zwone, a no ḍa u hulisa Iphi Lawe. Huno ndi—ndi a livhuwa nga maanḍa u pfa izwo. Ni a vhona? Ndi a ḍivha uri roṭhe ro ralo. Hu si nṅe fhedzi, fhedzi roṭhe ro ralo, ngauri mini arali uyo o vha—o vha e mutukana waṅu muṭuku kana mutukana muṭuku wanga?

¹⁹ Huno, elelwani, ndi khou ṅea vhuṭanzi, vhunga ndi muthihi, huno nda doba tshithihi hafha na henefho. Zwi khou bvelela huṅwe na huṅwe, fhedzi u tou ita uri ni ḍivhe uri—uri mushumo wanga wa vhukuma u kha phodzo ya Muya. Fhedzi inwi. . . Ndi fhando u itela aya Mapfundo. Ngauri, nga murahu zwiṭuku, ni ḍo pfesesa uri ndi ngani ndo ḍo tea u ita izwi. Huno, ngauralo, a thi mudededzi, a thi ratheolodzhi. Ndi—ndi tou rabelela vhalwadze, huno ndi funa Murena. Huno zwino, zwino kha izwi, naho, izwo. . .

²⁰ Madekwe ro ṅea vhuṭanzi ha musidzana muṭuku. . . Ndo wana dzina lawe. Huno Billy u naḷo fhando zwino, huṅwe fhethu, ha mubebi na vhane vha vha vhone. Huno uyu musidzana muṭuku o vha e kha tshipiḍa tsha u fhedzisela tsha leukemiya, hune ha ṭoḍou vha. . . Ho tou vhiḥa nga maanḍa lwe vha kundelwa u mu kanzwa nga uyu mulomo; o ḍo tea u vha. . . malofha awe o bva nga kha dzitsinga. Huno o vha e tshithu tshiṭuku tsha lunako. O vha e muṭuku kha vhukale hawe, u tou nga uyu mufumakadzi muṭuku hafha, ndi dzhia nga u ralo. Fhedzi ene o vha a tshi ṭoḍou nga u lapfa *uhu*, nga maanḍa. . . Vho vha vha tshi nga vhunzhi hashu. Inwi no vha ni tshi nga kona u amba nga n̄wana o ambadzwo, uri. . . na vhabebe, uri vho vha vhe vhashai nga maanḍa, vhe vhashai nga maanḍa, huno, ngauralo, fhedzi vha tshi ṭhonifha vhukuma. Huno Muya Mukhethwa wo ḍivhadza uri uyo n̄wana o fhola.

²¹ Zwino, itonu elekanya nga ha izwo, nga ha leukemiya, uyo muthu muṭuku. Huno malofha o vha o vhfifa nga maanḁa lwe vha sa kone na u mu kanzwa nga kha mulomo. Zwo ḁo dzhia, u ya sibadela huno vha dzhia malofha, kana u fhiriselwa nga kha dzitsinga, u mu kanzwa; ndi a humbulela, glukhousi, kana tshinwe na tshinwe. A thi ḁivhi uri ndi afhio maipfi a dzilafho e a ita kha uvho vhumwadze, fhedzi, naho zwo ralo, o ḁo tea u kanzwiwa nga iyo nḁila. Huno ḁwana a sa athu ṭuwa fhethu, o lilela hamubega.

²² Huno vhabebi, nga murahu ha musu vho no pfa Muya Mukhethwa, wa U RALO MURENA, ni a vhona, vho. . . Huno, avho, vhatsinda, na khathihi vho vha vha si u mona hoṭhe u rangani. Fhedzi vhone. . . Tshi—tshivhili tshavhuḁi tsha kale tsho vha wanela zwidzulo hafha, miniti i si gathi yo fhiraho, Mukomana na Khaladzi Kidd, vho vha laya kha zwine vha tea u ita, na zwine vha tea u thetshelesa. Huno ḁwana u ḁa zwiliwa zwawe nḁilani ya u ya hayani.

²³ Maḁuvha mavhili kana mararu nga murahu ha izwo, tshikoloni. Huno o vha a tshi nga vha o ya ha dokotela, huno dokotela a mangala nga maanḁa! A ri, “A hu na na vhuṭala na vhuṭhihi ha leukemiya vhu wanalaho kha ḁwana.” Ni a vhona? Zwino, izwo zwo tou itwa nga u ṭavhanya, kha luswayo, Maanḁa a Mudzimu Ramaanḁaoṭhe, u dzhia lutsinga lwa malofha huno na lu ṭanzwa, heneḁho nga u ralo, huno—huno na vhea mudivhitho wa—wa vhuṭshilo vhuswa murahu ngomu heneḁho. Ngauri, lutsinga lwa malofha lwanu—lwanu ndi vhuṭshilo haṅu, vhu faho. Huno u sika dzisele ntswa, huno na ṭanzwa dza kale! Huno—huno zwine dza vha zwone, zwa vhumakuma ndi. . . Ndi ḁo amba izwi, ndi vhuṭsila ha u sika ha Mudzimu Ramaanḁaoṭhe; u dzhia lu—lutsinga lwa malofha lwo tshikafhadzwaho nga pfuko, u swika muthu muṭuku, wa tshirulwane huno a vhuḁzula, huno, nga kha tshifhinga tsha zwikhathinyana zwi si gathi, lutsinga lwa malofha luswaluswa!

²⁴ Ndi a tenda. . . A thi khou yo zwi amba nga Dzina Lawe; ndi khou yo zwi amba nga ḁanga. . . nga nzumbululo ya lutendo lwanga, zwe zwa bvelela ngei Sabino Canyon ḁinwe ḁuva. Ndi tenda uri awara i khou sendela, musu miraḁo i siho i tshi ḁo vhuḁedzedzwa, huno Maanḁa a vhuḁala a Musiki. Ndi a—ndi a tenda, arali A tshi nga ita uri tshisindi tshi bvelele, izwo a zwi na. . . Ngoyu munna kana musadzi, ane a vha na tshipiḁa tshi siho. Huno iyo ndi phukha tshoṭhe, nga yone ine. Ndi ene Mudzimu. Ndi—ndi a Mu funa.

²⁵ Zwo luga, zwino, ndi thoma kha idzo ṭhoho, huno ri tou amba. Huno vhatu vha re u mona na mbondo, na vho imaho mbondoni na pherani, na zwinwe-vho, ngauralo ndi ḁo ya tswititi kha Mulaedza.

²⁶ Huno ndi ṭoḁu amba izwi, huno ndi ṭoḁa u Mu ḁea ndivhuwo Uyo A re hoṭhe-hoṭhe. Huno, uri, ḁamusu, ndi sa ḁivhi

tshithu tshithihi nga ha ilo Pfundo la Vhuṭanu, Lo ḁa nga iyo ndila i mangadzaho, matsшелoni ano, i tshi ṭoḁa u vha awara li sa athu tsha, musi ndo vha ndi nṇḁa thabeloni. Huno ṇamusi. . .

²⁷ Ndo tou vhea aya maḁuvha maṭanu kana a rathi, fhedzi lufherani luṭuku, a thi vhoṇi na muthihi. Ndi tou bva huno nda la zwiḁiwa zwanga na—na khonani, na dziṇwe khonani dzanga hafha. Huno, a hu na zwiṇwe, inwi ni a ḁivha uri iyo khonani ndi ifhio, ndi Mukomana na Khaladzi Wood. Iina. Huno—huno inwi ni a ḁivha, huno ndo ya hangei huno—huno nda dzula navho, huno muṇwe na muṇwe o vha e wavhuḁi. Huno ho vha hu si na tshiṇwe tshithu, tsha u nyadzea fhedzi. . .

²⁸ Ndi khou lingedza u dzula henefho na uyo Mulaedza wa aya Mapfundo. Ndi zwa ndeme. Ndi a tenda uri ndi—ndi awara ya tshifhinga Tshaḁo tsha u dzumbulula, tsha nzumbululo Yaḁo.

²⁹ Huno zwino ndi ṭoḁa inwi ni tshi vha na ngoho zwino, nga u ṭavhanya, ri sa athu, zwenezwo ni tshi kona, na nṇwala u pfesesa haṇu hu sa ḁivhei ha—ha aya Mapfundo a Sumbe, arali ni naho, huno na a vhea kha desike. Huno khamusi Murathu Neville kana muṇwe muthu a nga ḁi vhea bogisi nṇtha hafha. [Muṇwe u ri, “Ngeḁi bogisi.”—Mudz.] Oo, hafha—hafha, ndi a vha vhona zwino. Izwo ndi zwavhuḁi. Ndi ḁo namba nda vha nazwo madekwana a ṇamusi, uri khamusi ndi zwi gude lwa tshikhathinyana, u itela Swondaha nga matsшелoni. Zwino, ni songo, nga tshino tshifhinga, henefho nga tshino tshifhinga, ni songo ita dzikhumbelo, na ri, “Naa vhuṭanzi ha Muya Mukhethwa ndi *uvhu*?” Ni a vhona? Ndi—ndi ḁo takalela u ḁivha, zwe nda funza nga hazwo, ni a vhona, ngauralo ri nga kona u wana iyi ṭhoho nthihi (vhunga zwikhathi zwa tshivhidzo) tswititi, ni a vhona, ngauri izwo ndi zwine ra khou shumana nazwo zwino.

³⁰ Zwino, vhunga ro vha ri tshi khou yo rabelela vhalwadze, zwenezwo izwo zwi dzhia khamusi tha—thabelo yo fhambanaho. Huno no ḁoliswa, na ḁa ngomu u itela tshithu tsho fhambanaho, ni a ḁivha. Huno ni ṭoḁa Mudzimu, u wanulusa, “Naa hu ḁo vha na muṇwe madekwana a ṇamusi, Murena?”

³¹ “Ee, hu ḁo vha hu muṇwe muthu o ambaraho rokho ya tshirulwane, o dzulaho khuḁani ya tshanda tsha u la. Huno musi ni tshi mu vhidza, mu vhidzeni *izwi*. Huno ni ambe uri o ita *tshino* na *tshila*. Huno o amba *tshikeneṇene*.” Zwenezwo ni tsela fhasi henengei huno na sedza, huno henefho u hone. Ni a vhona? Inwi ni henefho, ni a vhona. Zwo fhambana. Ni a vhona?

³² Huno iyi ndila, ndi khou rabela, “Murena Yesu, naa ṭhalutshedzo ya Iḁi ndi mini? Ndzumbululele Lone.” Amene.

³³ Zwino kha ri wane Mabanga ashu—ashu nṇḁa hafhu zwino, na, Iphi.

³⁴ Huno ndi takalela thikhedzo ya tshimuya ya Murathu Neville, khathihi na lufuno lwawe lwa u funa vharathu,

ngeno hafha murahu hanga, a tshi khou nthabelela. Huno vhozwi nothe ni nnda afho, nahone. Huno, zwino, madekwana a namusi e vhusiku ha Lavhutanu, ri do lingedza, u tou zwi ita sa...ri...

³⁵ Hu na khonadzeo ya uri ni nga si rwe zwithu zwothe. Inwi... Ngauri, ni nga kona u dzhia Izwo, hu tou vha lithihi la ayo Mapfundo, huno na dzula, fhedzi—fhedzi na Li disa nga kha Luwalo, henefho fhasi. Ni a vhona? Zwi do dzhia minwedzi na minwedzi na minwedzi, huno ni do di vha ni si Nalo, ngauri lone—lone Pfundo Lone line li vhotha Luwalo lwothe, u bva kha Genesi u ya kha Nzumbululo, Pfundo lithihi Lao.

³⁶ Ngauralo zwine nda lingedza u ita, ndi, u dzulela u sa tuwa Khafo, ndi do nwala Luwalo, kana—kana noti thukhu hafha huwe fhethu, huno nda dzulela u sa... U tou dzulela kha itsho tshithu tshithihi, ndo tea u sedzesa murahu, ngauri, nne fhedzi... U amba, ndi amba nga—nga ndila... Ndi—ndi a fhulufhela uri ndi u hevhedzwa ho lugaho. Huno zwenezwo musi ndi—musi ndi tshi sedza fhasi u vhona yone... Huno nda—nda thoma u amba, huno nda pfa nne mupe ndi tshi bva kha thoho, ndi do mona hothe, nda sedza murahu nga inwe ndila, u lingedza u wana luwe Luwalo, u wana kha ulwo, ni a vhona, u nga ndi a vhothshela zwiṭuku thungo iyo, vhudzuloni ha u lingedza u bvela phanda na izwo.

³⁷ Huno ngauralo zwino ri khou yo guda madekwana a namusi, nga tshilidzi tsha Mudzimu, nga thuso Yawe, lone—lone Pfundo la Vhutanu. Huno Ndi lipufhi. Ndi lilapfu zwiṭuku u fhira linwe. Vhanameli vhana vha bere, zwino, vho vha vhe ndimana mbili dzo fhambanaho, huno itshi ndi ndimana tharu khatsho. Zwino, Pfundo la Vhutanu li a thoma, ndima ya vhu6 ya Nzumbululo, ndimana ya vhu9.

³⁸ Huno, zwino, arali zwi tshi nga itea na vha mu—mutsinda we a sa pfe avha vhanameli vhana vha bere, zwo luga, inwi... Ni a vhona, nga tshinwe tshifhinga inwi—inwi itonu wela murahu huno—huno na nga ni a nambatedza tshinwe tshithu, huno, musi ni tshi ita, ni khou lavhelela vhatu u Li pfesesa. Ngauralo arali hu na tshinwe tshithu tshiṭuku tshine na sa tshi pfesese, zwo luga, itonu nga ni a tshi kondelela zwiṭuku. Kana, wanani theiphi huno ni I thetshese, huno—huno ndi na ngoho inwi ni do—inwi ni do wana phathutshedzo Khayo. Ndo ralo. Ndi—ndi a fhulufhela uri inwi—uri inwi ni a ita.

³⁹ Zwino, muwe na muwe o dilugisa, u bva kha ndimana ya vhu9 zwino u swika kha ya vhu11, kana u katela ya vhu11.

Huno musi o no pfunulula pfundo la vhanu, nda vhona fhasi ha alitari mimuya ya avho vho vhalahelwaho ipfi la Mudzimu, na vhananzi he vha vhu fara:

Huno vha vhidzelela nga ipfi lihulu, vha tshi ri, U swika lini, O Murena, mukhethwa nahone wa ngoho, iwe u ita... haṭula na u lifhedza malofha ashu kha avho vha dzulaho kha lifhasi?

Huno khanzu tshena dza newa muṅwe na muṅwe wavho; huno ha pfi khavho, uri vha tea u awela lwa—lwa tshikhathinyana, u swika vhalanda-ngavho na vhone... vharathu vhavho, vhane vha tea u vhumawana sa vhone, zwi tshi tea u khunyelela.

⁴⁰ Zwino, izwi zwi a mangadza. Huno zwino u itela dzitheiphi, na vhafunzi na vhadededzi vha re hone vho dzulaho, zwino, arali ni na muhumbulo wo fhambanaho na Uyu; ndo ita, na nṅe-vho. Fhedzi ndi khou tou Ḳi dzhia kha u hevhedzwa, he ha shandukisa tshoṭhe muhumbulo wanga Waḷo. Ni a vhona?

⁴¹ Huno zwenezwo ndo wanulusa, vhunga ni tshi vhona izwi zwo dzumbululwaho, Ḳi khou kwambatela henefho murahu huno la ḍisa izwo zwikhathi zwa tshivhidzo na Maṅwalo henefho fhethu huthihi, huno a tshi khou Ḳi vhofhekanya. Ni a vhona? Huno ndi tshone tsho nnyitisaho uri ndi tende uri Ḳi bva ha Mudzimu. Zwino, ri a limuha izwo.

⁴² Huno ndi khou elekanya uri nga zwiṅwe zwifhinga ri ḍitika nga zwe muṅwe mudededzi muhulwane a nga vha o amba nga Haḷo. Ni a vhona? Huno izwo—izwo zwo luga tshoṭhe. A thi haṭuli mudededzi, na luthihi. Huno a thi haṭuli nnyi na nnyi. Ndi tou haṭula tshivhi, u sa tenda; a hu na muthu.

⁴³ Huno vhaṅwe vhathu vho amba, “Inwi ni haṭula dzangano.” Hai, a thi ralo. Ndi—ndi haṭula sisteme ya dzangano; hu si vhathu ngomu henefho, tshigwada tsha vhathu vha no ita dzangano, ni a ḍivha. Fhedzi sisteme ine vha vhuswa ngayo, izwo ndi yone ine nda i haṭula, Kaṭolika na Porotestanti, nga ṅḍila i fanaho. Nṅenne! Ndi na . . .

⁴⁴ Dziṅwe khonani dzavhudisa dzine—dzine—dzine nda dzi ḍivha, ndi Vhakaṭolika, u tou . . .? . . . Naa ni a limuha . . . Huno munna a nga ḍi vha o dzula hafha madekwana a ṅamusi, khamusi o ralo. ṅḍila i yoṭhe ye ra wana iyi thaberenakeḷe uri i fhaṭwe, ndi ngauri Muroma wa Kaṭolika o ima nga milenzhe yawe ngei kotho, huno a ya ngei phanḍa a tshi itela nṅe, huno, mutukana, vhunga a hu na muthu a no ḍo ita. Izwo ndi zwone. Huno a vho ngo kona u zwi thudzela kule. Izwo ndi zwone.

Huno ha pfi, “Vho vha na figara nṅa, ‘Vhathu vhanzhi nga maandesa.’”

⁴⁵ A ri, “Oo, izwo a zwi nga ḍo ita vho engedzeaho vha fumalo kha itsho tshivhidzo, nga u ralo.” Ha pfi, “Itsho tshivhidzo tshi tshee tsho ima henefho.” Ha pfi, “Ndi—ndi a ḍivha mufunzi, na vhoṭhe nga u ralo.” Huno ha pfi, “Itsho tshivhidzo tsho vha tshi henefho.” Ha pfi, “Vhaṅwe noṭhe ni

nga ði engedzwa khatsho, zwenezwo ndi ngani vhone vha sa koni?” Muroma wa Kaṭolika, khonani yavhuḍi yanga. Ni a vhona? Ee, muṇe wanga.

⁴⁶ Mu—mutukana a re mu—Mukaṭolika, khonani ya vhukuma ya vuhosi yanga, yo vha i tshi khou amba na nṇe. Yo vha i na linwe vhengele la thundu; ndi sa athu ṭuwa. A ri, “Billy, ndi—ndi a ḍivha uri a ni tendi kha sisteme ya vhurereli hashu.” A ri, “Fhedzi ndi a ni vhudza zwa zwino,” ha pfi, “Mudzimu o hulisa thabelo dzaṇu nga maanḍa a tshi itela riṇe! Ndi a tenda, arali na dzhena khomboni huṇwe na huṇwe kha lushaka,” ha pfi, “Mukaṭolika muṇwe na muṇwe kha shango u ḍo ḍa kha inwi.” Ngauralo, ni a vhona, izwo ndi . . .

⁴⁷ A ri, “Tshifhambano muṭanani tshiṇwe na tshiṇwe,” o tshi vhidza. Ndi khou yo zwi amba nga nḍila ye a ita. A hu na zwiṇwe, vha vhila u vha izwo ngauri Vhakriste vha u ranga vho hwala zwifhambano nga miṭana yavho. Ri a ḍivha izwo nga ḍivhazwakale. Huno vhone vha vhila u vha Mukriste wa u ranga, we vha vha vhe ene, fhedzi sisteme yo vha bvisa nḍilani iyo, ni a vhona.

⁴⁸ Huno vhone vhathu, Mukaṭolika, kana Muyuda, kana muṇwe na muṇwe ane a vha ene, ndi vhone muthu wa wonoyo muri muthihi une ra bva khawo. Ni a vhona? Izwo ndi zwone. Ndi vhone vha no—ndi vhone vhathu vha no funa, huno vha la, huno vha nwa, huno vha eḍela, nahone u tou fana na nnyi na nnyi-vho. Huno ngauralo a ro ngo fanela u haṭula vhathu na khathihi, hai, na muthihi, ni a vhona. Fhedzi, a ri tei u haṭula vhathu.

⁴⁹ Fhedzi, sa mushumeli, ndo ḍo tea u rwa iyo ṇowa ngei nṇḍa, i no luma avho vhathu, ni a vhona. Huno a thi—huno a thi vhuyi. . . Hu tou vha nṇe, na nṇe muṇe, ndo vha ndi si nga iti izwo arali yo vha i si ndaela i bvaho ha Mudzimu, uri ndi a vhoxwa nga mulayo u zwi ita, ni a vhona. Huno ndi fanela u fara izwo nga ngoho na nga u fulufhedzea.

⁵⁰ Fhedzi arali Mukaṭolika, Muyuda, kana tshe a vha e tshone, a tshi ḍa fhano; arali o vha e Mohamede, Mugerika, kana Orthodox, kana tshiṇwe na tshiṇwe tshine a nga vha tshone. Arali a tshi ḍa fhano u rabelelwa, ndi ḍo mu rabelela nga u tou fulufhedzea vhunga ndi tshi ḍo itela vhang. Izwo ndi zwone. Zwa vhukuma, ngauri ndi ene muthu. Huno ndo rabelela Vhabuddha, na Vhasikhi, Vhajains, Vhomohamede, na—na lushaka luṇwe na luṇwe, ni a vhona, nga u ralo. Huno a thi vha vhudzisi dzimbudziso; ndi tou vha rabelela, ngauri ndi vhone muṇwe muthu, muthu a no ṭoḍa u vha na mutakalo, huno nda lingedza u ita uri vhutshilo vhu leluwe zwiṭuku nḍilani u itela vhone.

⁵¹ Zwino ri a limuha, izwo, kha izwi, huno vhanzhi vha vhoiwi fhano ndi a ḍivha, hu na kaṭukuṭuku zwickola zwi vhili kana zwiraru zwa vhukuma zwo dzulaho fhano. Huno—huno

vho thanya, huno vha vhala kha—kha pfunzo dza vhañwe vhanna nga ha iyi ṭhoho. Huno ndi ṭoḍa avha vharathu vha tshi ḍivha uri nṅe—nṅe a thi khou haṭula avha vhanna. Ndi khou tou bula zwine Murena a ntsumbedza. Huno izwo ndi zwone fhedzi zwine nda vha nazwo.

⁵² Zwino, a ri ṭoḍi u elekanya nga ha izwo na khathihi, ngauri muñwe musadzi muṭuku wa u ṭanzwa kana—kana mutukana muṭuku wa u lima ngei nṅa, o kundelwa u wana nzumbululo i bvaho ha Mudzimu. Ngauri, ni a vhona, yone . . . Mudzimu, Ene zwa vhukuma u a Ḍidzumbulula nga u nyadzea. Izwo ndi, ro vha na izwo nga Swondaha, u thoma izwi ra isa phanḍa, nga nḍila ine A Ḍidzumbulula nga u nyadzea Hawe. Izwo ndi zwone zwine zwa Mu ita muhulwane.

⁵³ Zwino i ri ni—i ri ni ndi tou . . . I ri ni ndi tou zwi dovholola izwo lwa muniti. Zwine zwa ita Mudzimu muhulwane, ndi ngauri U a kona u Ḍiita wa u nyadzea nga maanḍa. Izwo ndi zwone zwine zwa Mu ita uri a vhe muhulwane. Mudzimu ndi muhulwane, huno u a kona u Ḍiita nga tshivhumbeo tshi nyadzeaho tshine vha vhuṭali vha ḷino shango vha nga si Mu wane. Vha tou vha vha si nga Mu wani, ngauri U Ḍiita a nyadzeaho nga maanḍesa. Zwino sedzani. Huno izwi, nga zwone zwine, ndi tshiphiri tsha nzumbululo ya Yesu Kristo. Ni a vhona? Izwi, nga zwone zwine, uri zwone . . . Hu na . . . hu nga si vhe na tshithu tshihulwane u fhira Mudzimu. Huno inwi ni nga si ite tshiñwe tshithu tshi nyadzeaho vhunga A tshi Ḍiita. Ni a vhona, izwo ndi zwone zwi no Mu ita muhulwane. Ni a vhona?

⁵⁴ Zwino, munna muhulwane, a nga kona u tou vha muhulwane zwiṭuku, kana khamusi a nga kotama fhasi huno a ri, “Naa ni vuwa hani?” kha inwi, ni a vhona, kana tshiñwe tshithu tsha u ralo. Fhedzi ene a nga si kone u ḍiita muṭuku. Hu tou vha na tshiñwe tshithu nga hae. Ndi ene muthu. A nga si kone u ḍiita muṭuku. Ngauri, musi a tshi swika hune a tsela fhasi lune a vha muṭuku nga maanḍa, tshifhingani itsho, tshithu tsha u thoma ni a ḍivha, u tea u amba nga ha zwe muñwe muthu—vho a ita, nahone nga u ralo. Huno zwenezwo u thoma u ḍikokodzela murahu hafhu, ni a vhona.

Fhedzi, nḍila ya u ya nṅha i fhasi, kha Mudzimu. Ee.

⁵⁵ Vha vhuṭali vha shango vha khou lingedza, nga vhuṭali havho, u Mu wana. Vha namela fhedzi kule Nae, nga u ita nga u ralo. Ni a vhona, vha vhuṭali vha shango, arali ni tshi khou lingedza u ṭalutshedza tshiñwe tshithu nga dzinwe mbalo kana tshiñwe tshithu. Elelwani, Ene o vhuya o zwi vhea . . . Bivhilini, kha Nzumbulu- . . . Hai, ndi humbela pfarello.

⁵⁶ Yesaya 35, ndi tenda uri ndi yone, uri zwo vhuya zwo ralo—zwi a nyadzisea nga maanḍa lune na muthu wa—wa—wa u sa laiwa u ḍo ḷi pfesesa. Ni a vhona? Oo, “Na tsilu ḷi nga si khakhe ngomu henefho.”

⁵⁷ Vha vhuṭali zwi a vha pfuka nga kule, nga vhuṭali havho, vha tshi khou ṭutshela kule Nae, nga u lingedza u Mu wana nga vhuṭali. Zwino, ni songo zwi hangwa izwo. Izwo zwi ḑo theiphiwa, ni a vhona. Vha vhuṭali, nga vhuṭali havho, vha ya kule nga maanda na u lingedza u Mu wana nga vhuṭali havho, U a vha pfuka, ni a vhona. Arali vha tshi nga vha vhahulu lwo eḑanaho u vha vha nyadzeaho lwo eḑanaho, vho vha vha tshi nga Mu wana. Arali ni muhulu lwo eḑanaho u vha a nyadzeaho lwo eḑanaho! Ni a zwi vhona izwo? Huno, inwi ni a ḑivha, izwo—izwo zwa vhukuma ndi Ngoho.

⁵⁸ Ndo ya ngomu kha vhatu, kha ofisi dzavho, na zwiṅwe-vho, vhe zwa vhukuma vha vha vhe vhanna, vhahulu, dzikhosi, ni a vhona, na vhahulwane, vhavhusi, huno kanzhi vhone ndi vhanna vhahulu. Zwenezwo, nda ya kha mafhethu he munna a wana tshanduko ya zwiambaro, khamusi muṅwe mushumeli o ṭoḑaho u nṭaṭisa lwa tshikhathinyana, huno inwi—inwi no vha ni tshi ḑo elekanya uri shango ḑo vha ḑi si nga tshimbili ḑi si nae, ni a vhona. Huno uyo—uyo o tou ḑihudza ṭhohoni, ni a vhona. Fhedzi, mu—munna muhulu, munna muhulu u a dzula fhasi huno a lingedza u ni ita uri ni elekanye uri ni munna muhulu. Ni a vhona? Ni a vhona, a nga kona u ḑiṭukufhadza.

⁵⁹ Huno, ni a vhona, Mudzimu ndi muhulwane nga maanda u swika A tshi kona u ḑiṭukufhadza, fhethu, hune muthu a nga si kone u namela fhasi u swika afho, ni a vhona. Ndi zwenezwo fhedzi. Huno kha avho. . .

⁶⁰ Huno vha khou lingedza u Mu wana. Zwino sedzani. Vha khou lingedza u Mu wana nga u rumela vhatukana ngei tshikoloni, na u wana digirii ṭhukhu ya Athi. Huno—huno vha khou lingedza u ḑi wana nga maipfi a thelodzhi a—a—a—a Bivhili. Huno vha khou lingedza u Mu wana nga mbekanyamushumo dza pfunzo, na nga mbekanyamushumo dza dzangano, na nga u nakisa zwithu, huno vha tshi khou lingedza u wana. Haho henefho, na luthihi. Ni khou lwa na muya, ndi zwenezwo fhedzi. Inwi ni—inwi ni khou ṭutshela kule Naḑo.

⁶¹ Vho vha vha tshi nga vha vhahulu lwo eḑanaho u vha—u vha vha nyadzeaho lwo eḑanaho, vho vha vha tshi nga kona u Mu wana kha iḑo sia, nga u vha vha nyadzeaho. Fhedzi samusi ni tshi khou yela vhuṭalini, ni khou ṭutshela kule Nae.

⁶² Zwino i ri ni ndi wane izwo uri zwi sa ḑo ni pfuka. Samusi ni tshi khou lingedza u wana Mudzimu nga vhuṭali, vhunga zwe zwa vha zwi zwone ngadeni ya Edeni, vhunga zwe zwa vha zwi zwone maḑuvhani a Mushe, vhunga zwe zwa vha zwi zwone maḑuvhani a—Noaxe, vhunga zwo vhaho zwi zwone maḑuvhani a Kristo, maḑuvhani a Yohane, maḑuvhani a vhaapostola, na u swika kha ḑino ḑuvha! Musi ni tshi linga u ḑi anganya, huno ni tshi lingedza u wana Mudzimu nga vhuṭali, ni

khou ṭutshela kule Nae tshifhinga tshoṭhe. Inwi ni khou lingedza u Ḳi pfesesa. A hu na nḍila ya u zwi ita. Itonu Ḳi ṭanganedza. Ni a vhona? Itonu Ḳi tenda. Ni songo lingedza u Ḳi pfesesa.

⁶³ A thi koni u pfesesa uri ndi ngani, izwo, zwo luga, zwithu zwinzhi. A thi pfesesi zwithu zwinzhi kana nda kona u pfesesa. A thi koni u pfesesa uri uyu muthu muswa o dzulaho hafha u Ḳa zwiliwa zwenezwo zwithihi zwine nda kona, huno—huno, hafha u hone, u na ṭhoho yo ḍalaho mavhudzi, nṅe a thi na. A thi zwi pfesesi. Vha a mmbudza uri khalisiamu i a zwi ita; huno a thi koni u dzula ndo tumula nala dza minwe lwo eḍanaho, huno a hu na na mavhudzi na luthihi u a tumula. A—a thi pfesesi izwo. Vhunga Ḳiambele Ḳa kale Ḳi tshi amba izwi, ndi. . .

⁶⁴ A thi tou nga ndi a shandukisa tshiimo, u vha na ndeme; fhedzi, Ḳi na ndeme, fhedzi a thi athu swika kha Pfundo.

⁶⁵ Nga nḍila ine kholomo ntswu i nga kona u Ḳa hatsi vhudala, huno ya ṅea mafhi matshena, a no bvededza boḍoro ya tshirulwane! Ndi—ndi na ngoho ya uri a tho ngo kona u ṭalutshedza izwo, ni a vhona. Ngauri, ni a vhona, tshinwe na tshinwe ndi tshibveledzwa tsha tshinwe. Huno nga nḍila ine zwa ita, a thi koni u zwi ṭalutshedza.

⁶⁶ A thi koni u ṭalutshedza nḍila ine mavolenga mavhili a ima, kana maluvha mavhili, a lushaka lwonolwo luthihi, huno luṅwe lutswuku, huno ulwo luṅwe lwa tshirulwane, huno luṅwe lwa muronzhe, huno luṅwe lwa buḲuu. A thi zwi pfesesi. Ḳuvha ḲeneḲo lithihi khao. Naa muvhalā u bva ngafhi? Ni a vhona? A—a thi koni u zwi ṭalutshedza, fhedzi naho zwo ralo ni tea u zwi ṭanganedza.

⁶⁷ Ndi tou tama ngavhe muṅwe ratheolodzhi muhulwane a tshi nga nṭalutshedza uri ili shango Ḳo ima hani kha obiti. Ndi tama no vha ni tshi nga mposela bola lwa saintsi muyani, ni tshi i monisa, huno na i litsha ya mona lwa vhuvhili, ngomu fhethu honoho huthihi. No kundelwa u zwi ita. Huno naho zwo ralo izwi zwo ṅewa tshifhinga lwo fhelelaho u swika vha tshi nga vhudza mutshakavhili wa ḍuvha kha muniti, minwaha ya fumbili u bva zwino. A vha na watshi yavho kana tshisumbatshifhinga, kana tshinwe tshipiḍa tsha mutshini, tshine tsha vha itsho tsho fhelelaho. Huno naho zwo ralo i ima henefho. Huno, zwenezwo, i tshi tshingamela murahu. Mini-ha arali tsho onyolowa zwiṭukunyana? Iina. Inwi ni tou ḍiita silu, u lingedza, u vhona.

⁶⁸ Ngauralo, ni a vhona, ni songo lingedza u wana vhuṭali, u pfesesa. Itonu tenda zwine A amba. Huno ni tshi nga vha a nyadzeaho lwo engedzeaho, zwenezwo henefho ni hone, ni ḍo Ḳi wana. Zwino, ndi a livhuwa nga maanḍa izwo, u livhuwa uri Ene o ralo, O ḍiita a nyadzeaho. Zwino, ri wana, ndima ya vhuḶ na ndimana ya vhu9. I ri ni ndi thome zwino.

Huno musi o no pfunulula pfundo la vhuṭanu, nda vhona fhasi ha alit̃ari mimuya ya avho vhe vha vhumahelwa ipfi la Mudzimu, na u itela vhuṭanzi... vha fara:

⁶⁹ Dzhielani nzhele, a hu na u bula tshinwe Tshivhumbwa, kana Tshisikwa tshi tshilaho—tshi tshilaho, kha ndivhadzo iyi ya Pfundo la Vhuṭanu. Zwino elelwani, ho vha hu na, kha Pfundo la Vhuṭa. Ho vha hu na, kha Pfundo la u Thoma, la Vhuvhili, la Vhuraru, na Lavhuṭa, fhedzi a hu na hafha. Ni a vhona?

⁷⁰ Zwino, arali ni tshi limuha, kha ri tou vhala murahu, linwe la Mapfundo. Kha ri humele murahu kha Pfundo la Vhuṭa, ni a vhona. Huno iyi ndi ndimana ya vhu7.

Huno musi o no pfunulula pfundo la vhuṭa, nda pfa ipfi la tshivhumbwa tsha vhuṭa li tshi ri, Ida...vhone.

...musi a...pfunulula pfundo la vhuraru, nda pfa ipfi la tshone—la tshone tshivhumbwa tsha vhuraru li tshi ri, Ida huno u vhone.

...la tshivhumbwa tsha vuvhili... Ida...vhone.

...huno tshivhumbwa tsha u thoma tsha ri, Ida huno u vhone.

⁷¹ Fhedzi zwenezwo musi ri tshi swika kha Pfundo la Vhuṭanu, a hu na Tshivhumbwa. Zwino fhedzi dzhielani nzhele.

Huno musi o no pfunulula pfundo la vhuṭanu, nda vhona fhasi ha alit̃ari... .

⁷² Nga u tavhanya nga maanda! Ni a vhona, a hu na—a hu na Tshivhumbwa henefho. Huno Tshivhumbwa tshi imela maanda. Ri a zwi divha izwo, ni a vhona. A hu na Tshisikwa tshi tshilaho.

⁷³ Zwino, tshinwe tsha izwo Zwisikwa, ri a wanulusa, nga u guda nzu—nzu—nzumbululo zwivhidzoni, uri itsho ndi tshinwe tshazwo tshe tsha vha tshi na...tsho vha tshi ndau; huno tshinwe—tshinwe tsho vha tshi phulu; huno tshinwe tsho vha tshi munna; huno tshinwe tsho vha tshi goni. Ri a wanulusa, kha zwikhathi zwa tshivhidzo, uri izwi Zwivhumbwa zwiṅa, zwi no amba maanda maṅa, zwo vha zwo kuvhangana u mona na Mishumo ya Muapostola, nga ndila fhedzi ye tha—thaberenakele sogani. Huno inwi ni a zwi pfesesa, ngauri ndi nga si dzhie tshifhinga u ya ngomu hazwo. Nga ndila ye ra zwi ola ngeno nṅa, huno ra sumbedza zwo tou kokotolo! Vho vha vha tshi khou sedza Izwi, Ngwana na Ipfi, u ita Ipfi vhunga vho ita mbu—mbulungelo ya mulanga Fhethu Hukhethwa sogani, na zwinwe-vho.

⁷⁴ Zwino, riṅe ro vhuya ra sumbedza nga vhuimo, nga mivhala ya lushaka lwa Isiraele, na nga zwone...Naa ndi vhangana vho pfaho nga ha zwikhathi zwa sumbe—zwa sumbe zwa tshivhidzo? Ndi a humbulela vhanzhisa, vha hafu, zwivhili

kha zwiraru zwa vhoiwi. Dzhielani nzhele, zwa uri na mvelo ya Tshivhumbwa yo vha i kokotolo tshiga tsha lushaka, ndila ye nṅa . . . tshaka dza fumimbili dza dzula, nṅa siani ḽinwe na ḽinwe, kana—kana tshaka tharu siani ḽinwe na ḽinwe. Huno Zwivhumbwa zwiṅa zwa dzula huno zwa sedza, idzi tshaka, kha ndila nṅa dzoṭhe.

⁷⁵ Huno, musu, ro ya huno ra wana Mafhungo-maḽifha, huno ra sumbedza kokotolo. Musu ni tshi dzhena ngomu mbulungeloni, vho vha vho linda mbulungelo, mulanga. Huno zwenezwo ri a wanulusa uri mulanga wa Tshivhidzo tshiswa, muimeleli Watsho kha ḽifhasi, o vha e Muya Mukhethwa. Malofha o no rumela murahu, kha riṅe, Muya Mukhethwa. Huno Zwivhumbwa zwiṅa zwo imela, huno vhunga tsha—tshaka dza fumimbili dza Isiraele, vhunga zwo sedza. Huno wanani mvelo dzadzo, huno ni tshi dzhia mvelo yeneyo nthihi huno ni tshi i ḽisa kha inwe na inwe ya Mafhungo-maḽifha maṅa ayo, kokotolo, zwo vha zwi tshi fana kokotolo. Tshinwe tsho amba na ndau, tshinwe na phulu, huno tshinwe . . . Mafhungo-maḽifha maṅa! A henefho. Mafhungo-maḽifha maṅa ndi tsireledzo ya Muya Mukhethwa. Amene.

⁷⁶ Ndi tou dzulela u mangala . . . Zwo nnambatela. Zwino, izwi ndi u ṭoda u swika kha nṅaha wa vhurathi, ndi a humbulela, tshee nda pfa munna muhulwane a tshi ri izwo zwo vha zwi . . . “Mishumo ya Vhaapostola yo vha i tshi tou vha muhanga.” Ndo no zwi pfa zwi tshi ambiwa zwifhinga zwinzhi. Fhedzi u pfa munna e na vhuimo hawe, vhunga mureri nahone vhunga mudededzi, we a nṅala dziṅwe dza bugu dza bvumo dzine vthathu vha vthala huṅwe na huṅwe, huno u amba zwa uri Mishumo ya Vhaapostola yo vha zwa vhukuma i songo tea kha pfunzo ya Tshivhidzo!

⁷⁷ Musu, Mishumo ya Vhaapostola ndi wone mutheo Waḽo; hu si muhanga. Mutheo! Ngauri, Bivhili i amba uri mu—mu—mu—mutheo wa Mudzimu “wo fhaṭwa kha Pfunzo ya vhaapostola,” ndi zwone, “Kristo, Ṭhoho, Tombo ḽa khuda.”

⁷⁸ Huno musu uyu muthu o ima henefho huno a amba nga u ralo, ndo—ndo—ndo—ndo tou . . . Mbilu yanga yo tou kundelwa. Huno nda elekanya, “A zwi mangadzi.” Zwo luga, ndi a vhona zwino, kha Mapfundo. O vha a songo tou dzumbululwa. Ndi zwenezwo fhedzi. Ni a vhona?

⁷⁹ Ngauralo, izwo, nga ndila ye vha vha vhe ngayo, vho ima henefho, fhedzi ho vha hu na tshinwe tshithu tshi no khou amba izwo. Zwino, dzhielani nzhele, vha a linda.

⁸⁰ Zwino, musu ro wana Mateo 28:19, huno ra gidimedza itsho tshithu fhasi nga kha Mateo, tshe tsha imela ndau. Huno ri tshi ḽa, ngomu henefho, ro wana kokotolo uri ndi ngani vha tshi lovhedza nga Dzina ḽa Yesu Kristo. Huno henefho O vha

e hone, o ima henefho e na ulwo Luñwalo, u linda fulufhelo likhethwa la ndovhedzo, la Dzina la Yesu Kristo. Zwo luga. Zwo ralo, ndi a bva kha zwickhathi zwa tshivhidzo zwino.

⁸¹ Dzhielani nzhele. Fhedzi, hafha, musi ri tshi da kha ili Pfundo la Vhuṭanu zwino, a hu—a hu—a hu na munameli a no ṭuwa, huno a hu na Tshivhumbwa tsha u Li divhadza. Yohane o tou. . . Ngwana yo tou Li pfunulula, huno Yohane a Li vhona. Ho vha hu si na na muthihi henefho a no ri, “Zwino ida, sedza. Ida, u vhone.” Dzhielani nzhele, hu si na maanda a Tshisikwa tshi tshilaho. Kana hu na. . .

⁸² Huno kha Pfundo la Vhurathi, a hu na Tshivhumbwa tsha u Li divhadza. Huno kha Pfundo la Vhusumbe, a hu na Tshivhumbwa tsha u Li divhadza. A hu na maanda a u Li divhadza. Ni a vhona, a hu na a no zwi ita. Kha. . . Sedzani. Kha. . . Nga murahu ha Pfundo la Vhuṭa, a hu na ndivhadzo nga maanda a tshinwe Tshivhumbwa, u bva kha la Vhuṭanu, la Vhurathi, kana Pfundo la Vhusumbe, na luthihi.

⁸³ Zwino dzhielani nzhele. Ndi funa izwi. Vhunga nga tshifhinga tsha munameli wa bere nṅa, munameli (vhuthihi) wa bere nṅa dzo fhambanaho, ho vha hu na Tshivhumbwa tshe tsha divhadza maanda. Tshifhinga tshoṭhe munameli o namela inwe bere milenzhe yawe yo fhambana huno a da phanda u gadisa, luñwe lushaka lwa Tshivhumbwa lwa bva huno lwa zwi divhadza, “Itsho ndi tshiphiri tshihulwane.” Ni a vhona? “Itsho ndi tshiphiri.” Ndi ngani? Tshi tshi khou divhadza tshiphiri.

⁸⁴ Ndi ngani hu si na muñwe hafha kha Pfundo la Vhuṭanu, wa u Li divhadza? Hafha li hone, u ya nga nzumbululo ye Murena Yesu a nṅea yone namusi, ni a vhona, kana matsheloni ano, nga u ṭavhanya. Itsho ndi, itsho, tshiphiri tsha zwickhathi zwa tshivhidzo tsho no di fhelaho, nga tshino tshifhinga. Tshiphiri tsha mulwanakristo tsho dzumbululwa, nga tshino tshifhinga. Mulwanakristo o dzhia u namela hawe ha u fhedzisela, huno ro mu wana kha bere tseṭhana yawe, o ṭanganywa na mivhala minzhi yawe, huno u a gadisa ndilani yoṭhe ngomu ha tshinyalo.

⁸⁵ Ri zwi wana kha Phalaphala, na zwiñwe-vho, musi ri tshi funza izwo. Ndi do ya khazwo zwino, fhedzi ri swika thwii kha ṭhoho hafhu. Huno ri—ri ya. . . u gadisa. . .

⁸⁶ Itsho ndi tshone tsho itisaho uri hu si vhe na muñwe henefho. Zwino, a ri na tshivhangi tsho nṅaliwaho, zwiñwe zwiitisi zwa tshinwe tshithu. Zwino, inwi ni a elelwa, u thomani, u rangani, ndo amba uri hu nga si vhe na tshithu hu si na tshiitisi. Ni a elelwa shotha liṭuku la inki? Ni a vhona? Zwino ni tea u wana tshiitisi. Hu na tshinwe tshiitisi tshe vha sa vhe natsho tsha u vha na Tshivhumbwa, kana maanda, u divhadza ili Pfundo li tshi pfunululwa. Huno Mudzimu ndi ene fhedzi ane a nga dzumbulula uri ndi ngani, ndi zwenezwo fhedzi, ngauri Lone ndi zwoṭhe—zwoṭhe zwi Khae.

⁸⁷ Fhedzi tshi itisaho uri A Li dzumbulule, vhunga ndi tshi pfesesa, izwo ndi ngauri tshiphiri tsha Bugu ya Thengululo, u ya nga ha mulwanakristo a tshi dzumbululwa; huno nga tshifhinga tshithihi, Tshivhidzo tsho tuwa, huno izwi zwithu a zwi vhuyi zwa bvelela kha tshikhathi tsha tshivhidzo, na luthihi. Izwo ndi zwone. Zwone zwi—zwone zwi kule na tshikhathi tsha tshivhidzo. Tshivhidzo zwa vhukumakuma tshi a Takulelwa Ṭadulu, nga itshi tshifhinga. Tshivhidzo tshi ya nṭha, kha ndima ya vhu4 ya Nzumbululo, huno a tshi vhuyi u swika Tshi tshi vhuya murahu na Khosi Yatsho, kha ndima ya vhu19. Fhedzi aya Mapfundo hafha a khou dzumbulula zwe zwa vha hone, zwi re hone, na zwine zwa ḍo vha hone. Ni a vhona? Huno, zwino, zwe zwa vha zwi tshi ḍo vha zwa tshikhathi tsha tshivhidzo, tsho dzumbululwa nga aya Mapfundo. Huno zwino sedzani zwine zwa Li dzhia.

⁸⁸ Zwi—zwapida zwiṅa zwa munameli wawe zwo dzumbululwa. Zwapida zwiṅa zwa mulwanakristo, a tshi gadisa, zwo dzumbululwa nga tshino tshifhinga, ngauralo-ha a vha tei u vha na zwiṅwe zwo engedzeaho.

⁸⁹ Huno ho vha hu na Zwisikwa zwiṅa zwa Mudzimu, u ḍivhadza munameli musi a tshi gadisa. Zwiwhumbwa zwiṅa ndi maanda maṅa. Zwino, ri a ḍivha itsho *Tshivhumbwa*, nga ṭhalutshedzo ya maipfi a zwiga zwa Bivhili, tshi amba “maanda.” Zwino, kha ri wane izwo tsini. Zwiṅa ndi Zwiwhumbwa, Bivhilini, zwi imela maanda vhukati ha vṭhathu.

⁹⁰ Zwino, arali ri tshi wanulusa, vhunga kha Daniele, musi o vhona luṅwe lushaka lu tshi vuwa, lu ḍo vha tshivhingwi tsho faraho mbavu lurumbuni lwayo, nga tshiga. Zwenezwo a vhona maṅwe maanda a tshi takuwa, mbudzi. Yo imela tshiṅwe tshithu. Zwenezwo a vhona maṅwe maanda a tshi takuwa, huno—huno o vha e didingwe li na ṭhoho nnzhi nga maanda. Lo imela muṅwe muvhuso. Zwenezwo a vhona iṅwe i tshi vuwa, ndau khulwane i na maṅo, huno—huno ya kandekanya tsho salaho. Itsho tsho imela maanda o fhambanaho, tshoṭhe. Muṅwe wo vha u mu—muvhuso wa Nebukadanetsara; huno muṅwe, tshifanyiso tsha mu—muloro. Daniele o vhona bono; Nebukadanetsara o lora muloro. Fhedzi Daniele o ṭalutshedza muloro wawe, huno o vha o lulama nga bono.

⁹¹ Amene! Whew! Oo! [Mukomana Branham u vhanda zwanda zwawe fhethu huthihi kathihi—Mudz.] Arali ni tshi ḍivha zwe zwa bvelela! Naa ndi mini zwe zwa bvelela ri sa athu tuwa hafha? Inwi ni a pfesesa? Mulandu, miloro ya rathi tswititi i ḍa kokotolo na bono. Amene. Ni a vhona? Muloro, wo ṭalutshedzwa, ndi bono. Ngauri muthu khamusi a songo bebiwa na ṭhalukanyo yo dzivhuluwaho u dzula, a karuwa musi a tshi tshi vhona, zwenezwo Mudzimu u a dzhena kha

ṭhalukanyo i songo dzivhuluwaho huno a amba nae. Zwine, O fulufhedzisa izwo, nga miloro, maḍuvhani a u fhedzisela, U ḍo dalela vthathu, na nga mabono. Ni a vhona?

⁹² Zwino, bono ndi musi no karuwa tshoṭhe, no ima henefho ngaurali, huno zwiṅwe zwithu zwi a dzumbululwa. Huno imani, vha vhudzeni henefho nga hazwo; ni a vhona zwe zwa bvelela, na zwine zwa khou yo vha, na zwiṅwe-vho.

⁹³ Fhedzi, zwino, muloro ndi musi no eḍela, huno zwipfi zwaṅu zwiṭanu a zwi shumi, huno inwi ni—inwi ni kha ṭhalukanyo i songo dzivhuluwaho yaṅu. Ni huṅwe fhethu, ngauri, musi ni tshi vhuya murahu, ni a elelwa he na vha ni hone, na zwi elelwa vhutshiloni haṅu hoṭhe. Ni a vhona? Ngauralo, ndi ṭhalukanyo i songo dzivhuluwaho yaṅu. Zwenezwo nga ndzudzanyo, ni a vhona. . .

⁹⁴ Vhunga Congressman Upshaw o vha a tshi anzela u amba, “Inwi ni nga si vhe tshiṅwe tshithu tshine ni si vhe natsho.” Huno izwo ndi nga ha uri zwo ṭoḍou vha zwone, ni a vhona.

⁹⁵ Huno, zwenezwo, arali no bebwa ni muvhoni. Zwino, ni a vhona, u ita izwo, izwo zwoṭhe zwa ṭhalukanyo yo dzivhuluwaho zwi tea u vha henefho fhethu huthihi; hu si tshithihi *hafha* na zwipfi zwiṭanu, zwi tshi shuma, tshiṅwe *hafha* nḍa musi no eḍela, huno zwipfi zwiṭanu a zwi shumi. Fhedzi, ni a vhona, musi vhone vhoṭhe, ni a bebwa, henefho tshoṭhe, a ni yi u eḍela. Inwi ni tou ya u bva kha muṅwe u ya kha muṅwe, vhunga—vhunga nga u ralo. A ni yi u eḍela. A hu na lufhera lwo eḍanaho u ya u eḍela. Huno ni nga si kone u ḍiita nga iyo nḍila.

⁹⁶ Ngauralo, “Zwifhiwa na mbidzo zwo tiwa nga Mudzimu.” Ndi zwone—ndi zwone zwifhiwa zwa Mudzimu na dzimbidzo, nahone “hu si na tshanduko,” Bivhili yo amba. Ni a vhona? Zwo odeiniwa shango ḷi sa athu tehwa. Ni a vhona?

⁹⁷ Zwino, zwino, ri a wanulusa uri tshone. . . Tshivhumbwa, tsha Daniele, tshi ambelwa uri tsho vha tshi maanḍa a tshi takuwa vhukati ha vthathu. Zwo luga. Huno—huno mabono a Yohane fhano, nahone, o sumbedza uri ho vha hu maanḍa, tshaka dzi tshi takuwa. Vhunga, ḷa United States ḷi tshi bvelela kha Nzumbululo ya 13, sa ngwana. Huno zwenezwo arali ni tshi ṭoḍa u ḍivha, zwo fhambanaho. . .

Inwi ni ri, “Zwo luga, izwo, izwo zwi khou amba nga ha maanḍa a lushaka.”

⁹⁸ Nahone tshi imela maanḍa makhethwa, na tshone-vho, tshivhumbwa. Naa no zwi ḍivha izwo?

⁹⁹ Dzhielani nzhele Rebekah; musi—musi mu—mulanda wa Abrahamu, Eliezer. . . Musi o ḍa u wana —bekah—Rebekah, ene. . . O mu namedza gamela, gamela yeneyo ye a i nwisa maḍi. Huno a gadisa iyi gamela, u ṭangana na muhwe wawe a sa vhonwi. Tshenetsho tshithu tshe a tshi nwisa maḍi, tsho vha tshithu tsho mu isaho hayani have hu ḍaho na munna.

¹⁰⁰ Huno ndi zwenezwo zwithihi namusi, ni a vhona. Tshithu tshenetsho tshine Tshivhidzo tsha khou tshi sheledza, itsho ndi Mbeu, Mbeu ya Iphi. Ndi lenelo Iphi li no tshila huno la ri hwala la ri isa ha Muhwe washu a sa vhonwi. Ni a vhona? Ni a vhona?

¹⁰¹ Huno sedzani uri zwo fhelela hani. Isaka o tūtshela haya hawe, huno o vha e nṅa masimuni, kule na haya hawe, musi Rebekah a tshi mu vhona.

¹⁰² Huno Tshivhidzo tshi ṭangana na Kristo muyani, huno zwenezwo U Mu humisela Hayani, Haya ha Khotsi, hune madzulo a lugiswa. Isaka o dzhia Rebekah nga ṅḍila i fanaho.

¹⁰³ Huno, dzhielani nzhele, ho vha hu lufuno kha u vhona ha u thoma. Yawee, nṅenṅe! O tou gidimela u mu ṭanganedza.

¹⁰⁴ Huno iyo ndi ṅḍila ine Tshivhidzo tsha ḍo ṭangana na Kristo, muyani, huno tsha vha Nae lwa lini na lini.

¹⁰⁵ Zwino, maipfi a Bivhili, izwi Zwivhumbwa ndi maandḍa. Dzhielani nzhele. Ndi ṭoḍa, zwino, ndi ṭoḍa inwi ni tshi dzhiela nzhele.

¹⁰⁶ Diabolo o vha na zwawe zwiṅa, zwi tshi shanduka, zwivhumbwa zwi re na mivhala, u ya phanḍa. O vha e na zwivhumbwa zwawe zwiṅa. Izwo zwo vha zwi zwiraru zwazwo, zwo vhewa kha muvhala wa tshithihi, huno zwo ita itsho tshiṅwe be—bere tseṭhana; bere tshena, bere tswuku, bere ntswu. Huno ro vhona, tshiṅwe na tshiṅwe tsha izwo tsho vha tshi tshipiḍa tsha mushumo wawe, tshipiḍa tsha tshivhidzo tsha u ranga tsho no vhumbea tsha vha dinomineisheni, ngei Nicaea. Tshivhidzo tsha Pentekoste tsha vhubvo, khatsho tshe Muya Mukhethwa wa shululelwa, tshi tshi tselafhasi, tsho dzhia muya wa mulwanakristo, tsha vhumba dzangano, tsha nea mbebo kha vhanwe vhananyana vha dzangano. A tshi shandukisa maandḍa awe, kararu, huno a a vhea kha mathihi, huno a ita bere tseṭhana. Huno zwenezwo a newa dzina li vhidzwaho Lufu, huno la mu gadisela ngomu Vhutshilo-tshoṭhe. Zwi tshi tou vha khagala nga hune zwi nga kona! Zwino, zwino dzhielani nzhele, u newa iyi—iyi bere, huno u khou i gadisa.

Mudzimu, Mudzimu o, nahone, vhunga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. . .

¹⁰⁷ Zwino sedzani. Musi mulwanakristo o bvelela, tsha u thoma, naa o bvelela kha mini? Bere tshena. Ni a vhona, mulandu, a si na mulandu vhunga a tshi nga kona u ralo, i tshi tou vha pfunzo tshivhidzoni. Vho vha vha tshi ṭoḍa vhuṭama. Vhuṭama haṅu vhu na Kristo. Fhedzi vho ṭoḍa vhuṭama. Vho tou sa kona u zwi konḍelela, vho ṭoḍa u wana. . .

¹⁰⁸ Zwo luga, inwi ni a divha, vhunga zwigwadanyana zwine zwa ḍo vuwa tshivhidzoni. Inwi, ni a zwi divha, vho inwi vhafunzi. Ni a vhona? Vhone, vhunga vha tshi amba, “Zwiṅoni

zwa muthenga muthihi.” Fhedzi arali ro bebwa hafhu, vhakomana, uvho—uvho a si vhuḍifari vhu no tea u dzhiiwa, ni a vhona. Hai. Zwino, riṇe—riṇe—riṇe. . .

¹⁰⁹ Arali ri tshi vhona tshiṇwe tshithu tsho khakheaho kha vharathu vhashu, kha ri tou rabela huno ri tshi vhee phanḁa ha Mudzimu, huno ri fune uyo munna u swika ri tshi mu ḁisa henefho ngomu Vhuhoneni ha Mudzimu. Ni a vhona? Iyo ndi yone nḁila, zwa vhukuma nḁila ya u zwi ita.

¹¹⁰ Inwi ni a ḁivha, Yesu o amba. “Hu ḁo vha na dzitsheneṇe ngomu henefho,” ngauri Yesu o amba uri dzi ḁo vha hone, “fhedzi ni songo dzi tupula; ni ḁo dzhia na goroi nadzo.” Ni a vhona, “Itou dzi litsha dzi dzoṭhe.” U ḁo ita. . . I ri ni A fhandekanye musi tshifhinga tshi tshi ḁa. Ni a vhona? I ri ni zwi aluwe zwoṭhe.

¹¹¹ Dzhielani nzhele, vhunga tshivhumbwa tsho bvela nḁa, mulwanakristo o bvela nḁa e kha tshivhumbwa, maanḁa awe.

¹¹² Oo, ndi a funa izwi! Ndi khou tou thoma u pfa ndi wa vhurereli zwa zwino, ni a vhona, khamusi munyanyuwo. Dzhielani nzhele, musi mulwanakristo. . . Oo, idzo—idzo nzumbululo, Vhuhoneni ha iyo bola ya Mulilo yo nembelelaho henefho lufherani! U swika. . . Oo, mukomana! Naho ndo I vhona, u bva ndi tshee ṇwana, tshifhinga tshiṇwe na tshiṇwe I tshi ḁa tsini hanga, I a ntshutshedza. I mmbea kaṭukuṭuku kha nyimele i songo dzivhuluwaho. Inwi na khathihi a ni I ḁoweli; ni nga si kone. Ndi khethwa nga maanḁesa.

¹¹³ Dzhielani nzhele, vhunga mulwanakristo o ya (nḁa) nga zivhumbwa zwawe zwa mushumo, henefho, Mudzimu o ruma Tshivhumbwa u lwa nadzo. Ni a vhona? Zwino sedzani. Zwenezwo, tshifhinga tshiṇwe na tshiṇwe (tshivhumbwa tsho gada) kha bere yawe, mulwanakristo o gadisa bere yawe, kha tshivhumbwa tshawe, u ḁivhadza mushumo wawe; Mudzimu o rumela Tshivhumbwa Tshawe, nahone, huno O vha e kha Itsho, u ḁivhadza u lwa Hawe natsho.

¹¹⁴ Zwino, Maṇwalo a ri, “Musi swina ḁi tshi ḁa vhunga muḁalo, Muya wa Mudzimu u ḁi imisela tshiphuga.”

¹¹⁵ Huno ngauralo musi swina ḁi tshi ya nḁa sa mulwanakristo; Mudzimu o rumela luṇwe lushaka lwa maanḁa nḁa u ṭangana nae. Huno zwenezwo musi vha. . .

¹¹⁶ O bva hafhu, vhunga munameli wa bere tswuku, muṇwe muvhala, maṇwe maanḁa, muṇwe mushumo; Mudzimu o rumela muṇwe nga murahu hawe, u lwa nadzo, u fara Tshivhidzo Tshawe.

¹¹⁷ A ruma wa vhuraru; hafhu, Mudzimu o ruma Wawe, Tshivhumbwa tsha vhuraru tsha ḁa huno tsha zwi ḁivhadza.

¹¹⁸ A ruma wa vhuṇa; Mudzimu a ruma Wawe wa vhuṇa. Huno zwenezwo mulwanakristo a guma, huno zwikhathi zwa tshivhidzo zwa guma, na zwone-vho, nga itsho tshifhinga. Sedzani. Zwino, oo, izwi zwa vhukuma ndi zwavhuḡi!

¹¹⁹ Zwino, ri a vhona uri diabolo u khou shanduka, zwivhumbwa zwiṇa—zwiṇa, zwo amba maanḡa e zwa vha zwo dzumbululelwa kha . . . kana uri maanḡa afhio e a a dzumbululela kha shango, na uri o fhela hani kha iyi tseḡhana, bere ya “lufu.”

¹²⁰ Zwino kha ri sedze maanḡa a Mudzimu, a izwi Zwivhumbwa, u lwa nazwo.

¹²¹ Tshivhumbwa tsha u thoma tsha Mudzimu, tshe A bva u yo ṡangana na mulwanakristo ngatsho, muya wa mulwanakristo musi u tshi kha ḡi vha kha pfunzo yawo. Zwino elelwani, musi mulwanakristo a tshi thoma u gada, o vha e kha mushumo wa pfunzo. Mulwanakristo o gada, u thoma, kha mushumo wa pfunzo. Zwino sedzani uyo we a ya u ṡangana nae: ndau, Nda u ya lushaka lwa Yuda, ine ya vha Iphi. Musi pfunzo yawe ya khole-khole yo ya phanḡa, Iphi la ngoho lo ya u ṡangana nae.

¹²² Itsho ndi tshone tsho itisaho uri ri vhe na Irenaeus, na Polycarp, na—na—na—na avho vhathu, Martin Mukhethwa.

¹²³ Musi uyo mulwanakristo o vha a tshi khou gadisa nga pfunzo yawe ya khole-khole; Mudzimu o rumela Pfunzo Yawe nḡa, Iphi, Nda u ya lushaka lwa Yuda, ine ya vha Iphi lo vhonezwaho kha Muya Mukhethwa. Huno Muya Mukhethwa, henefho, u Divhonadza, une wa vha Iphi!

¹²⁴ Itsho ndi tshone tsho itisaho uri Tshivhidzo tsha u ranga tshi vhe na dziphodzo, na maḡembe, na mabono, na maanḡa, ndi ngauri lo vha li Iphi li tshilaho, nga tshivhumbeo tsha Nda u ya lushaka lwa Yuda, i tshi khou gadisela nḡa u lwa na izwo. Amene! Zwino no zwi wana? U rumela maanḡa awe, mulwanakristo; Mudzimu u rumela Lawe, Iphi. Mulwanakristo, pfunzo ya khole-khole; Pfunzo ya ngoho yo dzhena ngomu nayo, u lwa nayo! Zwino, itsho tsho vha tshi tsha u thoma. Zwino, itshi tsho vha tshi Tshivhidzo tsha u thoma, tsha apostola, tshe tsha ya u ṡangana nae.

¹²⁵ Zwino, tshivhumbwa tsha vhuvhili tshe mulwanakristo a rumela nḡa, tsho vha tshi tshivhumbwa tshitswuku, tshe tsha vha tshi tsha u . . . tshe a tshi gadisa, tshe tsha vha tshi tshi khou yo dzhia mulalo (huno) kha lifhasi, na—na nndwa.

¹²⁶ Zwino, tsha vhuvhili tsho yaho u lwa nae, tsho vha tshi Tshivhumbwa tsha phulu. Phulu i amba mushumo, Tshivhumbwa tsha muhwalu.

¹²⁷ Huno zwino arali ro vha ri tshi nga ima lwa muniti. I ri ni nḡe, iina, i ri ni nḡe, u tou ri ni vhe na ngoho ya u vhona izwi zwino. Zwino, ulwo ndi lushaka lune lu nga akhamadza

zwiṭuku kha inwi. Fhedzi kha ri wane Thyatira hangeno. Sedzani huno ni vhone arali i si tshone—tshone—tshone Tshivhidzo tshi shumaho, inwi vhonani.

Huno kha muruṅwa wa tshivhidzo tsha Thyatira nṱwala; Izwi zwithu hu amba Murwa wa Mudzimu, ane maṭo awe a nga khavhu dza mulilo, huno milenzhe yawe ya nga musinaseṭha wavhuḍi;

Ndi a ḍivha mishumo yau, . . .

¹²⁸ Ni a vhona, u vha mishumo yoṭhe zwino, ni a vhona, ngauri itsho ndi tshone tshe tsha vha tshi tshi khou gadisa na ene.

. . .huno lufuno lwau, na tshumelo, (ni a vhona, zwoṭhe zwi tou vha fhedzi. . .) na lutendo, na . . .u sa fhela mbilu, na mishumo yau (hafhu, kavhili, “mishumo yau”), huno tsha u fhedzisela tshi fhira tsha u thoma.

¹²⁹ Ni a vhona, izwo zwi sumbedza uri, Tshikhathi tsha Thyatira, nga murahu ha musi mulwanakristo o no dzulisea fhasi na u dzhena ngomu ha Tshikhathi tsha Thyatira, Tshivhidzo tshiṭuku tsho vha tshi si nga koni u ita tshithu nga nṅḍa fhedzi—fhedzi nga mushumo u nyadzeaho.

¹³⁰ Huno tshinṱwe tshithu, phulu, nahone ndi, ndi Tshivhumbwa tsha tshiṭhavhelo. Ni a vhona? Vha ṅea matshilo avho vho vhofoholowa u ya nga hune vha nga a ṅea, kha maḍvha a swiswi, miṅwaha ya tshigidi heneffho ye Vhukaṭolika ha langa shango. Huno vho tou dzhena heneffho ngomu, ee kana hai. A vho ngo vha na u londa u fa. Arali ho vha hu lufu, izwo zwo vha zwo luga. Vho ya huno vha fa, nga inṱwe nḍila. Ndi ngani? Muya wonoyo wa tshikhathi!

¹³¹ Itsho ndi tshone tsho itisaho uri vhone, itsho ndi tshone tsho itisaho Irenaeus, itsho ndi tshone tsho itisaho Polycarp, Yohane, Paulo, avho vhanna vhahulwane na maanḍa ngei nṅḍa, vha tshi lwa na itsho tshithu!

¹³² Paulo o zwi vhona. A ri, “Ndi a ḍivha, zwauri nga murahu ha u ṭuwa hanga, uri phele dzi khou yo dzhena ngomu vhukati haṅu, vharathu, dzi tshi funza zwithu zwo shandeaho, huno zwi ḍo ni kokodzela kule.” Sedzani uvho vhuimo ho khwaṭhaho, vhuṭuku, ha kale ha muapostola o ima heneffho, muṭana wawe wo ḍala dziṭhamu, maṭo awe a tshi khou bva miṭodzi. Fhedzi o kundelwa u vhona kule u fhira avho. . .itsho tshikoupu tshi tshi khou tamba hangei nṅḍa, uri vha kone u vhona miṅwaha ya tshedza ya milioni ya ḍana na fumbili ya tshikhala tsha tshedza. O kona u vhona thwii ngomu Vhutshilo-tshoṭhe. O vha e heneffho. Huno o zwi bvumba huno a amba uri izwo ndi zwone zwi no ḍo itea. Huno ha pfi, nahone, ho tselwa fhasi kha tshinṱwe tshikhathi tshi no ḍo ḍa. Zwino dzhielani nzhele, o vha e heneffho.

¹³³ Ha tevhela, nga murahu hawe, Yohane Mukhethwa o tshila lwo lapfesaho. Huno musi Yohane Mukhethwa o vha

a tshi khou lingedza u dzhia epistola dzoṭhe khethwa, dzo ḡoliswaho Muya Mukhethwa, huno a dzi vhea fhethu huthihi huno a ita Bivhili, mphaya ya Roma yo mu fara huno ya mu vhea kha Tshiṭangadzime tsha Patimosi. O vha e henefho nṅḁa kha Tshiṭangadzime tsha Patimosi u itela Iphi ḽa Mudzimu. Polycarp o vha a tshi khou mu thusa u ḽi ṭalutshedza.

¹³⁴ Ndo vhala, ḽinwe ḡuvha, luṅwalo lwe Maria ene muṅe a ṅwalela Polycarp. Huno u nyadza . . . hu si u mu nyadza. Fhedzi u mu khoḡela u vha muthu wa tshivhindi a no ḡo kona u funza na u ṭanganedza pfunzo ya Yesu Kristo, wa Uyo we a bebwa nga wa musadzi, a tshi bva ha Mudzimu. Noti ya Maria ye a i ṅwalela Polycarp.

¹³⁵ Polycarp o fusha dzindau, ni a ḡivha. Hai, o fhiswa. Tshi—tshifhinga tsho vha tsho no ṭuwesa khavho u vhofholola ndau kha arena, ngauralo vho kherukanya lufhera lwa u ṭambela, nṅḁu ya kale ya u ṭambela henefho, huno vha mu vhea kha—kha—kha arena huno—huno vha mu fhiswa.

¹³⁶ Huno kha nḡila yawe, a tshi tsela fhasi, o vha a tshi khou tshimbila na ṭohoho yawe i fhasi. Nduna ya Roma ya ri, “Inwi ni munna wa kale, huno ni a ṭhonifhea zwavhuḡi. Ndi ngani ni sa sasaladzi itsho tshithu?”

¹³⁷ O dzulela u sedza ngei Ṭaḡulu. Huno Iphi ḽo amba ḽi tshi bva huṅwe fhethu. A vho ngo pfesesa uri ngafhi. ḽa ri, “Polycarp, u songo ofha. Ndi na iwe.” Uh-huh. Ndi ngani? O vha o ima na ḽo Iphi.

¹³⁸ Huno musi vho thoma u ṭhophha dzibodo khae, u mu fhiswa, ho vha na muzika wa Ṭaḡulu u tselaho fhasi. Huno—huno nyimbo dzi bvaho kha Muruṅwa huṅwe fhethu dza imba luimbo. Na khathihi nga tshinwe tshifhinga ho ngo poidza iṭo kha mugḡi.

¹³⁹ Avho ndi vhanna vha tshivhindi. Avho ndi vhanna vhane vha nga ima. Vhafelalutendo fhasi nga kha zwikhathi, henefho, vho tambula lu shavhisaho. Fhedzi vho vha vhe mini? Vho vha vhe fhasi ha u hevhedzwa, Muya wa Mudzimu, maanḡa. Nda . . .

¹⁴⁰ Ni songo hangwa izwi, tshivhidzo. Huno vho inwi vharathu, kha thephi, ndi ṭoḡa vho inwi ni tshi ṭhaṭhuvha izwi. Naa vhanna vha nga kona u ita tshinwe tshithu—vho nga nṅḁa ha maanḡa a Mudzimu e a vhofhololwa khavho? Ndi khou yo vhea ḽi bogisi hafha nṅḁa, u imela izwo. Arali Mudzimu a tshi rumela muṅwe Muya vhukati havho, itsho ndi tshone tshithu fhedzi tshine vha nga shuma ngatsho, ndi Muya u no shuma vhukati havho. Zwino ri ḡo ni sumbedza, nga ḡivhazwakale ya Tshivhidzo, na nga u pfu—pfuṅululwa ha Mapfundo, na maanḡa e a vhofholola; huno na sedza, kokotolo, Tshivhidzo tsho fhindula kha nḡo—nḡodzo, huno a vho ngo kona u ita tshinwe tshithu—vho.

¹⁴¹ Zwino, ya u thoma yo vha i iyo ndau ye ya vhomba, ḽo Iphi ḽo ṭambaho, ḽi songo vangwaho.

¹⁴² Ya vuvhili, ngei Thyatira, yo vha i phulu. Huno Yo vha i—i i re na muhwalo. . . Tshivhumbwa tsha muhwalo. Ni mpfarele. Huno Yo vha i Tshivhumbwa tsha tshiṭhavhelo. Huno iyo yo vha i si kokotolo Tshivhidzo tshi shayaho, tshiṭuku? Roma yo dzudzanyea fhasi heneṭho, kha miṅwaha ya tshigidi ya zwikhathi zwa swiswi, huno tshiṅwe na tshiṅwe tše tsha sa ḍiite u vha tsha tshivhidzo tsha Roma tsho vhulawa nga u ṭavhanya. Huno vho ḍo tea u shuma, vha ya fhethu na fhethu.

¹⁴³ Vhoinwi Masons, ndi ḍo vhidza tshenzhemo yaṅu. Ni a elelwa tshiga tsha tshifhambano? Zwino inwi—inwi ni a ḍivha zwine nda khou amba nga hazwo.

¹⁴⁴ Zwino dzhielani nzhele. Zwino, arali inwi—arali inwi ni tshi dzhiela nzhele, vhe na vha ni tshi paka na u vbulunga iyo Bivhili. Ni a vhona? Huno vho ḍo tea u shuma nga tshavho. Ni heneṭho, phulu. Huno musi hu tshi ḍa tshifhinga. . . Ro zwi vhala madekwe. Ni a vhona, musi tshithu tsho ya phanḍa, huno tshiṭhavhelo tsha ḍa, huno vha tea u ṭuwa.

A ri, “U songo vhaisa veine na Mapfura.”

¹⁴⁵ Naa vho ita mini? Vhone nga u funa vho tshimbila ngei nṭha huno vha fa. A vho ngo londa, ngauri Muya wa Tshivhidzo nga ilo ḍuvha wo vha u tshiṭhavhelo, mushumo. Huno vho tshimbila vho vhoṭholowa sa zve vha kona u tshimbila, vho ḍoliswa nga Muya wa Mudzimu wa ngoho wa itsho tshikhathi, huno vha fa vhunga vhahali, tshiṭhavhelo; zwigidi zwi tshi andiswa nga zwigidi, vha milioni dza furathimalo vhavho vhe kha rekhodo.

¹⁴⁶ Phulu, tshiṭhavhelo! Yawee, nṅenne! Naa ni a pfesesa? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene”—Mudz.] Zwi a fusha. Zwo luga. Zwino, tshiṭhavhelo, tsho kona fhedzi u shuma nga itsho tshikhathi, u lwa na khanedzo khulwane ya iyo miṅwaha ya tshigidi tshithi.

¹⁴⁷ Zwino, tshivhumbwa ya vhuraru tsho bvaho kha diabolo, tsho vha tshi iyi bere ntswu. Ni a vhona?

¹⁴⁸ Zwino, Tshivhumbwa tsha vhuraru tše tsha bva, maanḍa a bvaho ha Mudzimu, u lwa nae, u lwa na maanḍa a bere ntswu; ho vha hu munna, o ṭalifhaho, o thanyaho, e na vhuṭali ha Mudzimu. Inwi ni a ḍivha, munna ndi o thanyesaho, u fhira tshiṅwe tsha zwivhanda. Ni a vhona? O thanyesa, ngauri a nga kona u mu fhira nga u thanya, nga maanḍesa. O ṭalifhesa, u na vhuṭali. Ni a vhona? Huno u. . .

¹⁴⁹ Tshi—tshikhathi, u bva kha tshikhathi tsha swiswi, zwino a tshi bva kha tshikhathi tsha swiswi; zwino, iyi thungo inwe, musi iyi bere ntswu yo vha i tshi khou gada, musi vha tshi badelisa zwiṭhavhelo zwavho—zwavho—zwavho—zwavho na tshiṅwe na tshiṅwe tše vha ita. Huno tshelede yo vha i tshi tou vha. . . Oo, inwi ni a ḍivha nḍila ye zwa vha zwi ngayo.

¹⁵⁰ Zwino, tshithu tshi tevhelaho tsha bva, u lwa na hetsho, tsho vha tshi Tshivhumbwa tshi re na tshifhaṭuwo tsha munna; tsho thanya, tsho funzea, tsha vhuṭali, tshavhuḑi, tsho ḑoliswaho nga uyo Muya wa ilo ḑuvha. Ni a zwi dzhiela nzhele? Zwino, o ya u lwa nae, na nga u thanya ha vhuṭali ha Mudzimu nae. Itsho tsho vha tshi tshikhathi tsha tshandululo, Martin Luther, John Wesley, na vhañwe-vho. Ni a vhona, ho vha hu tshandululo. Zwingli, huno, oo, vhonnyi vhoṭhe, Knox, Calvin, na vhonnyi vhoṭhe, ni a vhona, a bva. Ho vha hu u thanya. Zwino, inwi sedzani, kokotolo u bva kha tshikhathi tsha swiswi, u bva kha tshandululo, nga iyi nḑila, sedzani, ho vha hu vhuṭali ha munna.

¹⁵¹ Arali no vha ni tshi ḑo wisa mafasiṭere aṅu zwiṭukunyana! Ndi a tenda uri vhatu vha nga vha khou wana vhududo vhuṭuku, iina, khamusi, ngomu henefho. Arali no vha ni tshi ḑo kokodza mafasiṭere fhasi zwiṭukunyana! Ngauri, ndi a ḑivha, arali nṅe ndo ima hafha ndi tshi khou rera, ndi tshi fhisa, ndi a ḑivha uri ni tea u vha nga u ralo, ngeyo nṅa.

¹⁵² Zwo luga, dzhielani nzhele, ho vha hu vhuṭali ha munna. Zwino, ni a pfesesa?

¹⁵³ Itsho tshivhumbwa tsha vhuraru tshe Saṭhane a tshi rumela nṅa, tsho vha na vhuṭali, na tshone-vho. Sedzani, “Muelo wa goroi nga peni. Mielo miraru ya luvhele nga peni.” Ni a vhona? Yawee, nṅenṅe! Ni a vhona? Tshikimu tsha u ita tshelede, vhuṭali, u wana musuku wa shango, na lupfumo, u zwi ḑisa ngomu hatsho. Izwo ndi kokotolo u khunyeledza. Izwo ndi zwone zwi thomaho u badelela dzithabelo. Huno u itela . . . O ita fhethu hu no pfi vhuṭanzwelo, huno a rabelela vhomakhulukuku avho nṅa. Huno, oo, inwi no ḑo tea u funa mishumo yaṅu na tshiñwe na tshiñwe, ndaka yaṅu. Tshivhidzo, huno itsho tsho vha tshi muvhuso, tshi tshi fana, huno tshivhidzo tsho dzhia ndaka yaṅu.

¹⁵⁴ Huno a ni vhoni, vhañwe vha avha vhaevangeli, kha lino ḑuvha, vha kha ḑi vha na yeneyo nḑodzo nthihi khavho? Vha tshi ita uri vhatu vha kale vha litshe phentsheni dzavho, huno vha tshi itela mahaya avho mañwalo kha zwiñwe zwithu. Mulandu, mukomana, a—a thi ṭoḑi u vha kha itsho, ni a vhona. Fhedzi zwino ndi ḑo dzula henefho na izwi; ndi sedza murahu u vhona hune nda khou ya hone. Zwino dzhielani nzhele, avho vhanna, izwo zwi khavho. Izwo zwi khavho. Izwo—izwo—izwo a zwi na tshithu na tshithihi u ita na nṅe. Ndi tou vha na vhuḑifhinduleli kha Ili hafha.

¹⁵⁵ Zwino dzhielani nzhele, tshone—tshone Tshivhumbwa tshi ḑa u lwa natsho, zwino, tsho vha tshi munna. Huno riṅe roṭhe ri a ḑivha uri itshi Tshivhumbwa, tsha munna, aya maanḑa a munna, kha vho ṭalifahho vhawe, vho limuwa uri ukwo kukokisi ku si na dini kwe Martin Luther a vha e nakwo tshanḑani tshawe, musi o vha a tshi khou namela izwo zwiṭepisi . . .

¹⁵⁶ Vha ri, “Aya ndi Malofha a Yesu Kristo. Uyu ndi muvhili wa Yesu Kristo.”

¹⁵⁷ Huno Luther a i laṭela fhasi, huno a ri, “Ndi tshinnkwa na veine. A si muvhili wa Kristo; ngauri, zwo no huliswa, huno o dzula kha tshanda tsha u ḷa tsha Mudzimu, a tshi khou rabelela.” Ni a vhona, vhuṭali; ni a vhona, munna.

¹⁵⁸ Huno musu John Wesley a tshi ḍa, nga murahu ha musu Zwingli o no dzhena ngomu, na Calvin.

¹⁵⁹ Huno vho wana tshivhidzo kha fhethu, kha tsireledzo, u swika vha si tsha ṭoda mvuseledzo dzo engedzeaho. “Tshiṅwe na tshiṅwe tshi no khou yo vha tshone tshi khou yo vha tshone.” Izwo zwo vha zwi zwenezwo fhedzi. Huno vho tou tshila luṅwe lushaka lwa matshilo. Tshivhidzo tsha Luther tsho thwistea, na tshivhidzo tsha Angilikheni! Yawee, nṅenne! Shango ḷoṭhe ḷi vha ḷo tshinyalaho, u tou fana na zwine ḷa vha zwone zwino. Zwivhidzo zwo no thwistea. Musu Khosi Henry wa—wa VIII, huno a dzhena ngomu England, nahone nga murahu ha Maria wa malofha, na izwi zwithu zwoṭhe zwo no itea. Huno, zwenezwo, tshivhidzo tsho vha tsho ḍala nga maanḍa nga khakhathi na tshinyalo. Vhazhi vha no vhila Vhukriste, huno vha tshi tshila na vhafumakadzi vhaṅa kana vhaṅanu, kana vha tshi khou ita tshiṅwe tshithu tshe vha ṭoda u ita, huno vha tshi bvela phanḍa, na tshika.

¹⁶⁰ John Wesley, a tshi khou guda Luṅwalo, a tshi khou Lu sedza, zwo dzumbululelwa ene uri Malofha a Yesu Kristo a kunakisa mutendi. Huno inwi ni . . . a no ngo tea . . . Zwenezwo o ita mini? O bva e kha iṅwe tshandululo. O tshidza shango nga ḍuvha ḷawe, vhunga Luther o ita. Ni a vhona? Naa ho vha hu mini? Uyo munna, maanḍa a Tshivhumbwa, a tshi bva.

¹⁶¹ Nṅani munna vhuṭali, ha pfeseso, uri tshithu tsho khakhea. “Ayo a si Malofha a Yesu Kristo. Uyo a si mu—muvhili wa Yesu Kristo. Ayo a imela muvhili.” Ni a vhona?

¹⁶² Iyo i kha ḍi vha khani khulwane vhukati ha Mukaṭolika na Muporotestanti zwino. Itsho ndi tshone tshithu fhedzi tshine ni nga si tshi kuvhanganye fhethu huthihi zwa zwino. Tshiṅwe na tshiṅwe-vho, vha nga kona u kuvhangana fhethu huthihi, fhedzi izwo; izwi kha idzo khorwana vha nazwo. Dzhielani nzhele zwino. Fhedzi, izwi, fhedzi vho—vho kundelwa u kuvhangana fhethu huthihi kha izwo. [Mukomana Branham u khokhonya kha phuluphithi kararu—Mudz.] Ni a vhona?

¹⁶³ Muṅwe, “Ndi Malofha, na,” u ri, “ndi Malofha o dzumbetshedzwaho; uri tshifhe u na maanḍa a u shandukisela itshi tshinnkwa kha muvhili wa Kristo wo dzumbetshedzwaho.” Izwo ndi zwine thaberenakeḷe ṭhukhu ya vha zwone, kha—kha tshivhidzo, ni a ḍivha. Itsho ndi tshone tsho itisaho uri vha ite zwiga na luṅwe lushaka lwa mpho ya vuhedeni musu vha tshi fhira, ni a ḍivha, huno vha

gwadama vhone vhaṇe, huno vha tshingamisa miṇadzi yavho, na zwiṇwe-vho. Itsho a si tshifhaṭo; ndi kha ukwo kukokisi ku si na dini ku re tha—thaberenakeleni. Huno dzhielani nzehe nḍila ye Saṭhane nga vhukwila a kokodza iyo!

¹⁶⁴ Fhedzi, ni a vhona, nga itsho tshifhinga, kha tshivhili tsha muthu, ni a vhona, Mudzimu o vhea Muya wa vhuṭali kha munna, u pfesesa zwo khakheaho. Zwino, izwo zwo vha zwa u lwa na tshivhumbwa tsha vhuraru, tshe tsha wana tshivhidzo tsho tshinyala nga maanḍa, tshe a vha a tshi khou gadisa, uri tsho vha tshi tshi shusha. Vhashandululi, zwe vha ita tshifhingani itsho, vhone kha tshikhathi tsha vhashandululi? Vho ḍisa Tshivhidzo, tshi tshi bva kha vhuṭambo hatsho ha u rabela midzimu isili, murahu kha Mudzimu hafhu. Ni a vhona? Izwo ndi zwe Tshivhumbwa tsha ya phanḍa, uho ndi u thanya ha munna, munameli, u zwi ita.

¹⁶⁵ Zwino, fhedzi, vhalani zwino ndimana ya 3 na...kana, Nzumbululo ya 3:2, lwa muniti fhedzi. Zwino, ndi nayo yo swaiwa fhasi hafha u itela tshiṇwe tshiitisi. Zwino itshi ndi, tshi a dzhenā ngomu zwino, tshikhathi tsha Luther, kha tshikhathi tsha vhashandululi, tsha Nzumbululo ya 3:2.

¹⁶⁶ Zwe vha ita, vho dzudzanya. Zwenezwo Luther o wana tshivhidzo tshawe tsho thoma, vho tshi dzudzanya. Zwo luga, zwenezwo zwithihi Wesley o ita. Zwenezwo zwithihi Pentekoste yo ita, kokotolo, vho i dzudzanya. Huno vha ita mini? Vha dzhia sisteme yeneyo nthihi ye vha bva khayō. Ni a vhona?

¹⁶⁷ Zwino sedzani izwi, Nzumbululo, i tshi amba nga ha itshi tshivhidzo tsha Saradisi. “Kha muruṇwa wa tshivhidzo,” ndi ndimana ya 1, a hu na zwiṇwe. Ni a vhona? Zwo luga.

Fhaṭuwani, huno u khwaṭhise zwithu zwo salaho,

¹⁶⁸ Iḷo ndi, “Ipf iḷe wa funzwa,” ni a vhona, “zwithu zwo salaho.”
...zwo lugelaho u fa:...

¹⁶⁹ U henefho o lugela u thoma murahu kha dzangano u tou fana na tshivhidzo tsha Kaṭolika tshine a bva khatsho. Ni a vhona?

...ngauri A tho ngo wana mishumo yau yo fhelela phanḍa ha Mudzimu.

¹⁷⁰ Henefho ni a ṭuwa. Henefho hu na...Henefho u a ṭuwa, henefho murahu hafhu. Naa a ni vhoṇi uri ndi ngani sisteme dza dzangano dzo khakhea? Naa ndi nnyi o dzi thomaho? Naa ndi Mudzimu? Naa ndi vhaapostola? Tshivhidzo tsha Roma Kaṭolika tsho zwi ita. Zwino i ri ni muṇwe muḍivhazwakale a ambe zwo fhambanaho. A liho henefho. One ndi, one a ri ndi one mme a tshivhidzo, huno ndi one. Fhedzi vha dzudzanya tshithu, huno vha vhea sisteme, hu na ṭhoho i re munna khaḷo. Huno a ro ngo dzhia munna muthihi, vhunga vho ita; ri dzhia khoro yoṭhe ya vhanna, ra vha vhea fhethu huthihi, huno zwenezwo inwi zwa vhukuma ni na nḍaḍo. Izwo ndi zwone. Naa khoro i nga kona hani, nga inwe nḍila?

¹⁷¹ Zwi tou fana na, ri elekanya uri demokirasi yo luga. Ndi a tenda yo ralo, na yone-vho, fhedzi na khathihi i nga si shume nga ndila yo lugaho. I nga si kone. I na tshivhalonyana tsha Rickys u mona hafha u i tshimbidza, ndi nga ndila-ḑe shangoni hune na khou yo i wana yo luga? Ni nga si kone. Dzhielani nzhele, tshithu tsha vhukuma tsho vha tshi khosi i ofhaho Mudzimu.

¹⁷² Dzhielani nzhele Tshivhumbwa, Tshivhumbwa tsha vhuraru, zwino, ho vha hu u thanya ha munna. Huno o imela vhashandululi vho ḑuwaho phanḑa.

¹⁷³ U bva kha tshifanyisamudzimu, tsha u dzhia, tsha ri, “*Itshi* ndi tshinnkwa.” [Mukomana Branham u vhanda zwanda zwawe fhethu huthihi kaḑa—Mudz.] “*Iyi* ndi veine.” [Mukomana Branham u vhanda zwanda zwawe fhethu huthihi kavhili.] Ni a vhona, mulwanakristo u kha ḑi vha na tshiḑwe tshithu tshi no fanyisa Vhukriste. U tea u ralo, ngauri u a “hanedzana,” ni a vhona. Huno zwenezwo, arali a tshi tea u vha a hanedzanaho na tshiḑwe tshithu. . .

¹⁷⁴ Zwino, arali a tshi ḑo ḑa, a ri, “Oo, ndi nḑe Buddha.” Zwo luga, izwo a zwi na tshithu. Vhoṑhe vha a ita. Izwo zwi tou vha vhuhedeni, tsha u thoma.

¹⁷⁵ Fhedzi mulwanakristo o thanya. U na tshaka dzoṑhe dza zwithu zwi no imela Vhukriste heneḑho. Fhedzi, o zwi litsha thungo iḑwe, tshiḑwe tshithu tshi hanedzana na Pfunzo ya vhubvo Yahoo. Ni a vhona, izwo ndi zwone zwi no mu ita mulwanakristo. Ni a vhona?

¹⁷⁶ Ngauralo, vhashandululi, musi Tshivhumbwa tsho ya phanḑa nga tshivhumbeo tsha—tsha munna, u lwa na izwo!

¹⁷⁷ Zwino, ni songo hangwa izwi, kilasi! Ni songo zwi hangwa! [Mukomana Branham u khokhonya kha phuluphithi kaḑa—Mudz.] Ni a vhona? Ḓi elelweni, maḑuvha oṑhe a vhutshilo haḑu! Ni a vhona? Izwi Zwivhumbwa zwo lulama. Ndi U RALO MURENA. Ni a vhona?

Dzhielani nzhele, u rabela tshifanyisamudzimu ho ḑisa. . .

¹⁷⁸ Munna Tshivhumbwa o ya phanḑa nga maanda a Mudzimu, nga vhuṑali he Mudzimu a mu ḑea, huno a ḑisa Tshivhidzo tshi tshi bva kha u rabela tshifanyisamudzimu, murahu kha Mudzimu. Fhedzi kha. . .

¹⁷⁹ Ri a wanulusa, kha itsho tshikhathi tshenetsho tshithihi, musi vho thoma u dinomineitha, u ita zwenezwo zwithihi zwe vha ita mathomoni, zwe Roma ya ita, zwino tshi khou yo ita vhananyana kha itsho tshivhidzo. Huno naa tshi ri mini?

¹⁸⁰ Ha pfi, “Zwino ngauri u. . . A tho ngo wana wo fhelela. Huno u tea u khwaṑhisa idzo nungo ṑhukhu dzo salaho.” Zwino Mu thetsheseni a tshi vha kaidza, kha Nzumbululo hafhu, 3:3. Kha ri wane. . . Zwo luga, ndi a tenda uri ndo zwi wana, miniti i si gathi yo fhiraho fhedzi.

Elelwa uri wo țanganedza hani na u pfa, huno u farese, huno u shanduke.

¹⁸¹ Fhedzi, nga inwe ndila, “Elelwa uri u bva kha tshinyalo i no nga iyo.” Ni a vhona? Huno sedzani hafha.

. . . Arali ngauralo-ha iwe u sa ɔo fhatuwa, Ndi ɔo ɔa kha iwe sa mbava, (uh-huh), huno iwe u ɔo ɔivha. . . huno iwe a u nga ɔo ɔivha awara ine Nda ɔo ɔa kha iwe.

¹⁸² U tsa fhasi, U khou yo sudzulusa tshițomambone, ni a vhona. Ngauralo, itsho ndi tshone. Naa ndi mini? Tshedza tsha Tshivhidzo.

¹⁸³ Huno tsho ya henefho ngomu ha sisteme ya dzangano yeneyo nthihi ya swiswi la vuhedeni ye tsha bva khayoy, huno tshi henefho namusi, na vhatu vha mbilu dzi fulufhedzeaho vha elekanyaho uri izwo ndi Ngoho, u tou fana na Vhakațolika vhe zwone. Huno Vhaporotestanti vha sea Mukațolika; musi, hu rathi ya muthihi, na hafu ya dazeni ya muñwe, kokotolo, u ya nga Iphi. Vhuțali ha munna!

¹⁸⁴ Zwino dzhiani nzhele. Oo, nga ndila ine nda funa Ili! Mu thetsheleseni zwino a tshi vha kaidza. Zwino, zwino riñe. . . Inwi ni a tenda lwo fhelelaho, muñwe na muñwe wañu? Zwino, arali ni sa iti, nñwaleleni mbudziso. Uri, izwo Zwivhumbwa zwo ɔivhadzwa kokotolo kha tshikhathi tshiñwe na tshiñwe, vhunga Bivhili yo zwi ɔivhadza hafha. Izwo ndi zwone kokotolo zwe vha ita henefho. ɔivhazwakale i sumbedza zwe vha ita. Ri sedza henefha huno ra vhona zwe vha ita.

¹⁸⁵ Huno hafha, zwone Zwivhumbwa, a—a—a tho ngo ɔivha izwo u rangani. Ndo vha ndo tou dzula henefho. Ndo kona u i vhona i tshi tshimbila ngei nțha, u tou fana na inwi no ntsedza. Ni a vhona? Huno zwi tea u vha zwo lugaho, ngauri tshi henefha na Bivhili. Ngauralo ni khou yo ita hani tshiñwe tshithu-vho fhedzi na ri tsho luga? Dzhielani nzhele.

¹⁸⁶ Zwino, Tshivhumbwa tsha vhuña, tshe tsha rumelwa u lwa na mulwanakristo, kha itshi Tshivhumbwa tsha u fhedzisela. Naa no luga? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Tshivhumbwa tsha u fhedzisela tshe tsha ruñwa, kana maanda a u fhedzisela a u lwa na mulwanakristo we a vha a tshi hanedzana na Pfunzo ya Mudzimu, mulwanakristo, tsho vha tshi goni. Ni a vhona? Tshivhumbwa tsha vhuña tsha u fhedzisela tshi tshilaho tsho vha tshi goni. Zwino, inwi itonu guda zwikhathi, gudani Mañwalo. Ndi goni! Huno Bivhilini, tshikhathi tsha u fhedzisela tsho vha tshi tshikhathi tsha goni. Huno Mudzimu u vhambedza goni na vhaporofita Vhawe. Ni a vhona? Li. . . Zwino sedzani. Tshikhathi tsha u fhedzisela, tshikhathi tsha goni, mu—mudzumbululi wa Iphi la ngoho. Ni a vhona?

¹⁸⁷ Mudzimu a sa athu ya kha nyito, vhunga O ita maḁuvhani a Noaxe, O rumela goni. Musi A tshi ḁisa Isiraale, huno mmbi ya Farao yo lugela u ṭuwa, O ruma goni. Tshifhinga tshinwe na tshinwe, U ruma goni mafhedziseloni, magumoni atsho.

¹⁸⁸ Huno heneffa U ruma goni, hafhu. Izwo ndi zwone kokotolo na Iphi. Ngauralo ni nga zwi ita hani tshinwe tshithu-vho? U ruma goni, (ndi ngani?) mudzumbululi wa Ngoho ye ya vha i tshi khou wa tshoṭhe nga kha tshikhathi.

¹⁸⁹ Ngauralo zwi nga vha hani shangoni uri phu—phulu, kana—kana munna, kana Tshivhumbwa tshinwe na tshinwe tshe tsha vha tshi tshi khou gada, zwo vha zwi tshi ga dzumbululwa hani u swika goni ḁo no ḁa? Vho vha na fhethu havho; vho vha vhe vha mudzimu, Zwivhumbwa zwo vhidzwaho, u tou fana na nnyi na nnyi-vho we a vha o ralo.

¹⁹⁰ Nda, iyo yo vha i ya vhubvo. Heneffho ndi hone hune mulwanakristo a ḁa nṭha a—a tshi lwa.

¹⁹¹ Zwenezwo a vusa maṅwe maanḁa; A rumela maanḁa a u mu ṭanganedza.

¹⁹² Zwenezwo a vusa maṅwe maanḁa; A rumela maṅwe maanḁa a u mu ṭanganedza.

¹⁹³ Huno zwenezwo kha maanḁa a u fhedzisela, A ḁisa fhasi goni, “U vhuvedzedza vhana murahu kha Lutendo lwa vhubvo hafhu, lwa vhokhotsi avho.” Tshikhathi tsha goni! Zwenezwo, inwi ni dzhiela nzhele, a hu tshe na Zwivhumbwa. Izwo ndi zwone zwoṭhe. Ayo ndi magumo. Zwino, arali ni tshi ḁo dzhia zwino Nzumbululo ya 10:1, 7. Ndo vha ndi tshi khou amba nga hayo. Elelwani, kha tshikhathi tsha muḁinḁa wa u fhedzisela, ni a vhona, ho vha hu tshi khou yo bvelela mini? “Zwiphiri zwoṭhe zwa Mudzimu zwi ḁo dzumbululwa.” Goni! Amene!

¹⁹⁴ Zwino ni vhona zwivhumbwa zwiṅa zwe zwa gada. Izwo zwo vha zwo luga tshoṭhe. Naa izwo ni a zwi tenda? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Huno zwino hafha hu na tshikhathi tshinwe na tshinwe, kana maanḁa maṅwe na maṅwe e a gada murahu hayo. Huno hu na Luṅwalo lu no sumbedza zwe munameli wa swina a ita. Izwo zwo dzumbululwa kha aya Mapfundo. Huno nahone zwo dzumbululwa zwino uri Tshivhumbwa tshinwe na tshinwe, maanḁa e Mudzimu a rumela nḁa, u lwa natsho, a rwa kokotolo nga tshifhinga, nṭha kha tshifhinga tsha goni. Zwino, arali itshi tshi tshifhinga tsha u fhedzisela, hu ḁo ḁa goni, heneffho, na kha itsho. Zwino, elelwani.

¹⁹⁵ Zwino, maḁuvhani e ndau ya ḁa, Iphi ḁa vhubvo, vha no ṭoḁa u swika muthihi kha vha ḁana vho thetshelesa ndau.

¹⁹⁶ Maḁuvhani e phu—phulu ya ḁa, kushoṭha kuṭuku kwavho kwo thetshelesa mulaedza wa phulu.

¹⁹⁷ Maḍuvhani a mu—munna a tshi ḍa, o shuma vhukati ha vhanna, ni a vhona, ngauralo O vha o ṭalifha. O bvisela tshigwada tshiṭuku nṇḍa.

¹⁹⁸ Huno vho ita mini? Saṭhane o vhona izwo, ngauralo u tou vha rumela henefho murahu huno a vha malisa ngomu hazwo.

¹⁹⁹ Huno elelwani, musi goni mafhedziseloni li tshi ḍa, hu ḍo thetshesela ḍana la phesente nthihi. Ndi tshikhathi tsha goni. Elelwani, ndi avha vhaṅwe vhanameli vhoṭhe. . . Huno zwenezwo na Yesu o bvumba, “Arali A songo ṭavhanyisa u Ḍa Hawe, a hu nga vhi na ṇama, na luthihi, i no tshidzelwa U Takulelwa Ṭaḍulu.” . . . ? . . . Naa ulwo ndi Luṅwalo? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Inwi ni a vhona hune ra vha hone tshifhingi itsho, a ni ralo, mukomana na khaladzi? [“Amene.”] Ni a vhona hune ra vha hone?

²⁰⁰ Mudzimu, ndo takala nga maanḍa, a—a—a thi ḍivhi zwine nda tea u ita! Uyu ha tou vha ṇe o imaho ngenō ṇṭha u—u amba. Ndi ngomu hafha, na ṇe—vho. ṇe, Ndi vhukati haṅu. Ni a vhona, ṇe, Ndi ṇe. Ndi na muṭa. Huno ndi na vhaḱomana na dzikhaladzi dzine nda dzi funa. Huno Mudzimu wa Ṭaḍulu, u na vhulenda ha u tsela fhasi huno—huno a dzumbulula itsho tshithu, nga Ene muṇe, nga mabono o sumbedzwaho lwa miṅwaha ya furaru, ndi Ngoho. Ri hafha. Ri. . . Ro swika. Ndi zwenezwo fhedzi. U ṭola ha saintsi ho Li sumbedza. Khwaṭhisedzo ya Iphi yo Li khwaṭhisedza. Huno ri fhano! Huno iyi Nzumbululo i bva ha Mudzimu, huno Ndi Ngoho!

²⁰¹ Naa no fasha tshinwe tshithu? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Ndo tou mangala arali no vha no ralo. Ni a vhona? Ee, muṇe wanga. Ndi nga ḍi vha ndi sa tei u ni vhudza tshifhingi itsho, Swondaha. Dzhielani nzhele. Dzhielani nzhele. Zwi a mangadza! Zwino, zwino, dzhielani nzhele zwino.

²⁰² Huno zwenezwo u ya nga—nga tshifhinga tshe Mudzimu a vha a tshi khou yo rengulula shango la phanḍa ha muḍalo, O ruma goni.

Huno nga tshifhinga tshe A vha a tshi khou yo rengulula Isiraele, O ruma goni.

²⁰³ Naa ni a tenda uri tshifhinga, na kha Yohane, kha Tshiṭangadzime tsha Patimosi, uyu Mulaedza wo vha wo fhelela lwe A vha a sa koni u U ṇea Muruṅwa? Inwi ni a ḍivha, muruṅwa ndi muḍinḍa. Fhedzi ni a ḍivha uri muḍinḍa o vha e muporofita? Ni a tenda izwo? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Kha ri zwi sumbedze. Nzumbululo ya 22, kha ri vhona arali yo vha i goni. Iina. Ni a vhona, o vha e. . . Ngoho, o vha e muruṅwa, o vha e muḍinḍa, fhedzi ho vha hu muporofita we a dzumbulula iyi Bugu yoṭhe ya Nzumbululo khae.

²⁰⁴ Nzumbululo, ndima ya vhu22 na ndimana ya vhu19, ndi a tenda uri ndi yone arali ndi nayo yo ṅwalwaho hafha

fhasi . . . 22:19, ndi nga ñi vha ndi tshi khou khakha. Hai. [Muñwe u ri, “Ndi 22:9, khamusi.”—Mudz.] 22:9, iyo ndi ine ya vha yone. Ndo vha ndo sedza ya 22:9. Izwo ndi zwone. Oo, ee, hafha.

Zwenezwo a ri kha ñe, Vhona uri a u zwi iti: ngauri ndi muñwe wa vhalanda-ngavho vhau, na wa vhakomana vhau vhaporofita, . . .

205 Sedzani zwe Yohane a vhona hafha.

. . . Ñe Yohane ndo vhona izwi zwithu, huno nda zwi pfa.

206 Zwino u khou vala. Iyi ndi ndima ya u fhedzisela.

. . . Huno musu ndi . . . pfa na u vhona, nda wela fhasi u lwaha phanda ha milenzhe ya muruñwa we a sumbedza izwi zwithu, we a ntsumbedza izwi zwithu.

207 Huno, “ene,” zwenezwo, “muruñwa,” ni a vhona.

Zwenezwo a ri kha ñe, Vhona uri a u zwi iti: . . .

208 A hu na muporofita wa ngoho a no ðo luvhiwa, kana muñinda wa luñwe lushaka, ni a vhona. Izwo zwi kha Mudzimu fhedzi.

Zwenezwo a ri kha ñe, Vhona uri a u zwi iti: ngauri ndi muñwe mulanda-nga-iwe wau, na wa vhakomana vhau vhaporofita, na wa avho vha no vhulunga maambiwa a ino bugu: lwaha Mudzimu.

209 Ni a vhona? Zwino, Bugu yo vha i ya ndeme nga maanda, lune, Ndi Ipfi la Mudzimu. Zwino sedzani. Huno musu Ipfi la Mudzimu li tshi ñiswa phanda, Li tea u ñiswa nga muporofita, ngauri uyo ndi ene ane Ipfi la Mudzimu la ña khae.

210 Ndo vha ndi tshi khou lavhelela u wana mbudziso kha izwo, kha—kha lino bogisi hafha. Ndo elekanya uri ndi ðo tou vha kunda uri ndi zwi ite, zwiñukunyana, ni a ñivha. Ndi tou pfa uri hu na muñwe ngomu henefho nga u ralo, ndi zwenezwo fhedzi. Ndo—ndo tou elekanya uri ndi ðo swika khayoy, ni a vhona. Ni a vhona?

211 Ipfi linwe na linwe la Mudzimu li a ñiswa. Bivhili a i shandukisi sisteme, na luthihi, ni a vhona. Ndi zwenezwo zwithihi. Zwi tea u ña kha uyu muvhoni ane ra khou lavhelela uri u ðo swika, zwino dzhiani nzhele, Nzumbululo ya 10:1, 7.

212 Zwino kha ri vhale ndi—ndimana ya vhu9 hafhu. Zwino ri wana . . . ri . . . Zwino, ri sa athu ya kha iyo ndimana, ndi ñoña u ni vhudzisa tshinwe tshithu.

213 Ni a vhona, lwo fhelelaho, ri sa athu ñutshela aya Mapfundo? Zwino elelwani, a hu tshe na maanda o engedzeaho a bvaho nga murahu ha ilo goni, ni a vhona, a hu tshe na. Tshifhinga tshinwe na tshinwe mulwanakristo o rumela tshinwe tshithu, Mudzimu o ruma maanda. Mulwanakristo o ruma manwe maanda; Mudzimu o rumela tshinwe tshithu

tsha u lwa nao. Zwenezwo o rumela mañwe maanda; Mudzimu o rumela tshinwe tshithu tsha u lwa nao. Ni a vhona? Huno zwenezwo musu O swika fhasi kha goni, ilo lo vha li Ipfi Lawe, murahu vhunga zwe La vha li zwone lwa u thoma.

²¹⁴ Zwino sedzani. Naa a si muporofita ane ra khou sedza uri u do da, muñwe munna o doliswaho nga—nga Muya vhunga Eliya? Hu nga si vhe Eliya, a hu na zwiñwe. Fhedzi hu do vha munna, nga u ralo, a no do da fhasi. Huno mushumo wawe ndi u ruma, u vhuyedzedza, kha avha vhatu vho waho nga kha thwisti dza dinomineisheni, murahu kha Lutendo lwa vhubvo lwa vkhotsi. Zwino, arali izwo zwi sa vhoñhi iyo Bivhili fhethu huthihi, a— a thi divhi tshine tsha ita. Ndi—ndi—ndi nga si kone u amba zwo engedzeaho nga hazwo, ngauri izwo ndi zwone. Inwi itonu swika. Iyo ndi Ngoho. Inwi ni dzhia tshinwe tshithu tshi bvaho heneffho, ni a tshi thwista. Ni a vhona? Ngauralo, zwi, zwi tou tea u vha nga iyo ndila.

²¹⁵ Zwino dzhielani nzhele, zwino, kha ndimana ya vhu9, “Mimuya i re fhasi ha alitari.” Zwino, hafha ndi hune nda khou yo wana huñwe u sa pfesesana ha vhukuma. Fhedzi itonu sedza lwa muniti. Huno itonu. . . Ni a vhona? Ndo elekanya izwo, na ñe-vho, fhedzi a zwo ngo da nga iyo ndila. Ri na. . . Ñe tshifhinga tshoñhe ndo elekanya uri iyi mimuya i re fhasi ha alitari yo vha i vha—vha—vhafelalutendo vha Tshivhidzo tsha u rango. Huno ndi na ngoho uri Dok. Uriah Smith, na muñwe na muñwe wavho, u ri zwo ralo. Ni a vhona? Fhedzi, ndo elekanya ngauralo, ñe muñe. Fhedzi musu Muya Mukhethwa wo sumbedza bono lazwo, zwo vha zwi songo ralo; a si mimuya.

Zwino, zwino inwi ni ri, “Zwo luga, zwino, a thi divhi nga ha hezwo.”

²¹⁶ Zwo luga, zwino, muniti fhedzi, ri do wanulusa. Sedzani. Iyi a si mimuya ya—ya Muselwa Tshivhidzo, na luthihi. Ro elekanya uri uyo o vha e Muselwa Tshivhidzo o lindelaho heneffho, mimuya fhasi ha alitari, ni a vhona, i tshi lila, “U swika lini, Murena, u swika lini?” I ri ni ndi i vhale hafhu zwino, uri ri kone u i wana nga ndila yo teaho.

Huno musu o no pfunulula pfundo la vhuṭanu, nda vhona fhasi ha alitari mimuya ya avho vho vhalahelwaho ipfi la Mudzimu, na vhuṭanzi he vha vhu fara:

²¹⁷ Ni a vhona, “Ipfi la Mudzimu, na vhuṭanzi he vha vhu fara.” Zwino, ni songo—ni songo sudzuluwa na bva afho. Lwa muniti fhedzi, ni a vhona.

Huno vha lila. . . U swika lini, . . . Murena, u swika lini? . . . (ni a vhona?) . . . mukhethwa nahone wa ngoho, u kha di. . . haṭula na u lifhedza malofha ashu kha avho vha dzulaho kha lifhasi?

Huno khanzu tshena dza nekédzwa kha muñwe na muñwe wawho; huno ha pfi kha vhone, uri vha tea u awela lwa tshifhinganyana, u swika vhalanda-ngavho na vhone na—na...vharathu, vha tshi tea u vhlulawa sa vhone, vha khunyeledzwe-vho.

²¹⁸ Zwino, ngauri vhone, nga tshino tshifhinga, arali na dzhiela nzhele, ili Pfuno la Vhuṭanu li tshi pfunululwa, ni a vhona, Tshivhidzo tsho ṭuwa. Tshi nga si kone u ralo, mimuya fhasi ha tshi—Tshivhidzo tsha u ranga.

²¹⁹ Zwino, zwino, ndi a humbela, arali no vhuya na nea izwi tshenzhemo zwino, ngauri ili ndi dandeta- lihulwane... dandetande, ngauralo ndi ṭoda inwi ni tshi thetshesela zwavhuḍi zwino. Huno ni na bammbiri dzaṅu, na zwithu zwa u ṅwala ngazwo. Zwino, ndi ṭoda inwi ni tshi dzhiela nzhele.

²²⁰ Zwino, iyi i nga si vhe iyo mimuya. Ngauri, mi—mimuya ya vho—vho lugaho, vho vhlulahlwaho litemo, na vhatu vho lugaho, Tshivhidzo, Muselwa, yo no ḍi dzhiwa, ngauri vha nga si vhe fhasi ha aḷitari. Vha ḍo vha vhe Vhugalani, vhe na Muselwa. Zwino sedzani. Ngauri, vho ṭuwa nga U Takulelwa Ṭaḍulu, kha ndima ya vhu4 ya Nzumbululo. Vho dzhiwa vha iswa ṅṅha.

²²¹ Zwino, ndi vhone iyi mimuya, zwenezwo? Itsho ndi tshone tshithu tshi tevhelaho. Naa ndi vhone vhone, zwenezwo, arali vha si Tshivhidzo tsha u ranga? Iyi ndi Isiraele i no ḍo tshidzwa sa lushaka, vhone vhoṭhe vho tiwa. Iyo ndi Isiraele. Iyo ndi Isiraele, yone inḍe.

²²² Inwi ni ri, “Oo, lindelani lwa muniti.” Inwi ni ri, “Vha nga si kone.” Oo, ee, vha tea u tshidzwa.

²²³ Hafha, kha ri zwi dzudzanye, lwa muniti fhedzi. Ndi na Mañwalo maṅa kana maṅanu. Ndi ḍo dzhia lithihi. Kha ri dzhie Vharoma, lwa muniti fhedzi, huno ri wanuluse arali e one. Kha ri dzhie Bugu ya Vharoma, huno ri ye khan ndi—ndima ya vhu11 ya Vharoma, huno ri ḍo wanulusa. Fhedzi...Kha ri tou i vhala, huno zwenezwo ri ḍo vha nayo nga riṅe vhaṅe. Vharoma, ndima ya vhu11, ndimana ya vhu25 na ya vhu26. Zwino thetshesani Paulo hafha.

²²⁴ Huno Paulo a ri, “Arali muñwe-vho, na Muruñwa zwawe, o rera mañwe mafhungo-maḍifha,” (mini?) “u tea u señwa.” Sedzani.

Ngauri a thi funi, vharathu, uri ni si divhe nga ha tshiphiri (uh!), uri ni sa ḍo ḍiita vho thanyaho (ni henefho); zwa vhuṭu nga tshipiḍa zwo bvelela kha Isiraele, u swika kha khunyeledzo, vhunzhi ha vhanḍa ha dzhena.

²²⁵ Muselwa wa Vhanḍa wa u fhedzisela a dzheniswe, u itela Muselwa, vhuṭu vhu ḍa kha Isiraele u itela iyo ndivho.

Huno ngauralo Isiraele yoṭhe i ḍo tshidzwa: vhunga zwo nḡwaliwa, Kha Sioni hu ḍo bva Murengululi, huno u ḍo rembulusela kule u sa ofha Mudzimu u itela Yakobo:

226 Ndi zwone! Zwino, ndi vhone Vhaisiraele, vha re fhasi ha iyi aḷṭari. Sedzani. Isiraele yo pofudzwa u itela ndivho yeneyi ya u tshidzwa hashu. Inwi ni a tenda izwo? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Zwino, ndi nnyi o vha pofudzaho? Mudzimu. Mudzimu o pofudza vhana Vha Ene muṅe.

227 A zwi mangadzi, Yesu, o ima henefho tshifhambanoni, huno avho Vhayuda vha tshi khou ṭavhela Malofha Awe mukosi! Avho vho vha vhe vhana Vha Ene muṅe. Huno Ene o vha e Luḡwalo. O vha, Ene muṅe, e Iphi. Huno hafha, Ene a tshi ḍivha uri avho vthathu vho vha vha tshi ḍo vha vho Mu ṭanganedza! Huno itsho ndi tshone tsho itisaho uri A vha pofudze, ngauralo a vho ngo kona u Mu limuwa. U ḍa nga nḡila yo ṭukufhalaho, huno a vha pofudzela zwone, uri vha songo zwi ṭanganedza. Ni a vhona? Luḡwalo lwo ri vha ḍo zwi ita. Huno O pofudza. Vho pofudzwa! Yesu o vha pfela vhuṭungu, nahone nga maandesa, musi A tshi ri, “Khotsi, vha hangwele. A vha ḍivhi zwine vha khou ita.” Ni a vhona? Vho vha vho pofula. Paulo o ri vho vha vho pofulela tshivhangeni, u itela riṅe.

228 Dzhielani nzhele. Zwino ndi ṭoda inwi ni tshi sedza itshi zwavhuḍi. “Vho nḡwa dzikhanzu.” Vho vha vha sa ṭodi u vha nadzo. Vho nḡwa dzikhanzu, dzikhanzu tshena, inḡe na inḡe yadzo. Zwino, vhakhethwa zwino vha nadzo, vho no ḍi vha na nthihi; vha i wana hafha. Fhedzi, henefho, “Vho nḡwa dzikhanzu.” Huno vhakhethwa vho no ḍi vha na dzavho, huno vho no ya phanḍa. Ni a vhona? Ni a vhona? Vho vha—vha sina . . .

229 Vhone, ni a vhona, vho vha vha si na tshikhala, ngauri vho pofudzwa nga Mudzimu, Khotsi avho; ngauralo tshilidzi tsha Mudzimu tshi ḍo kona u khunyelela, ngauralo Muselwa u ḍo kona u dzhiwa kha Vhannḍa. Naa izwo ndi zwone? [Tshivhidzo tshi ri “Amene.”—Mudz.]

230 I ri ni—i ri ni ndi ni sumbedze tshifanyiso tsho nakaho hafha kha Yosefa; Yosefa, munna wa Muya, goni. O bebwa vhukati ha vhakomana vhawe, u tou fana na Tshivhidzo tsha vhukuma tshi re vhukati ha tshinḡe. Huno o kona u ṭalutshedza miloro huno a vhona mabono. Huno vhaḡwe vhoṭhe vho mu vhenga. Khotsi awe vho mu funa.

231 Dzhielani nzhele, zwenezwo, o vha o bva, o bviswa nga vhakomana vhawe, hu si nga khotsi awe. Nḡḍa, nga vhakomana vhawe, huno a rengiswa nga masetḡa a siliva a ṭodaho u swika a furaru. Vha mu posela museleni, huno a dzhiwa o fa.

232 A dzhiwa, huno a vhwewa kha tshanḍa tsha u ḷa tsha Farao. Huno ngauri o vha o bviswa nga vhakomana vhawe, ni a

vhona, a newa muselwa wa Wannḁa, hu si wa vhatu vhawe. Nga kha henefho, a beba Efuraimi na Manase, vhe vha ingwa kha Isiraele.

²³³ Vhunga Isiraele o vha fhatutshedza, nga u fhambanyisa zwanḁa zwawe, u bva kha muḁukusa u ya kha wa kalesa, u fhambanyisa phatutshedzo dzi tshi bva kha Muyuda, murahu. . . kana u bva kha Muyuda u ya kha Wannḁa. Ni a vhona? O fhambanyisa zwanḁa zwawe, u ya kha murwa muswa, ane a vha Tshivhidzo tshiswa tshi dzhenaho ngomu. “Ene—ene mme tshivhidzo a ima ḁuvhani; a bvedledza lushie ulu.” Huno dzhielani nzhele, u mu wana, Isiraele o fhambanyisa zwanḁa zwawe, kha tshifanyiso. Huno Yosefa. . .

Vhana vhenevho vhatihi, vho vha vhe vha mme wa Wannḁa.

²³⁴ Muselwa wa Isiraele, ngeno murahu, a fhambanyiswa, u bva kha Orthodox ya kale, u ya kha nḁila ya Vhukriste, nga Muya Mukhethwa we wa fhambanyisa zwanḁa zwa Isiraele. A ri, “Mudzimu o fhambanyisa zwanḁa zwanga.” Ho ngo vha na tshe a ita ngazwo.

²³⁵ Dzhielani nzhele. Zwenezwo, Yosefa, o landulwa nga vharathu vhawe, vhatu vha hawe, vha dzhia muselwa wa Vhannḁa. Zwo tou kokotolo zwe Yesu a ita; a landulwa nga Vhayuda, a dzhia Muselwa wa Wannḁa.

²³⁶ Zwino kha ri vhale tshiḁwe tshithu hafha. Ndi na Luḁwalo lwo ḁwalwaho fhasi, Mishumo ya 15. Huno, oo, ulu lu tou vha lushaka lwa zwine ra tea u zwi funza, nga ḁwe nḁila. Zwino, ndi a tenda uri ndi na iyi pfanelo, vhalani Mishumo ya 15:14. Zwo luga. Ndi a fhulufhela uri izwi zwi henefha zwino. Zwo luga. “Simoni o ḁivhadza nḁila ye Mudzimu. . .” Hai, kha ri thome kha ndimana ya vhu13.

Huno nga murahu ha musi vho no fhumula, Yakobo a fhindula, . . .

²³⁷ Zwino, ni a vhona, ho bvelelani, vho ya kha Vhannḁa. Ni a vhona? Huno khani yo vha i tshi khou bveta phanḁa, ngauri vho vha vhe Vhayuda. Ni a vhona?

Huno nga murahu ha musi vho no fhumula, Yakobo a fhindula, a ri, Vhanna na vharathu, nthetsheleseni:

Simoni (ndi uyo Simoni Petro) o ḁivhadza nga nḁila ye Mudzimu u rangani a dalela Vhannḁa, u dzhia khavho vhatu u itela dzina lawe.

²³⁸ Huh! Ni a vhona, dzina la mufumakadzi wanga lo vha li Broy. Musi ndi tshi mu dzhia, o vha e Branham. Ni a vhona?

²³⁹ Yesu u bvisa Tshivhidzo Tshawe, kana Muselwa Wawe, kha Vhannḁa. Ndi Luḁwalo, lwo thaiphiwaho, u tou fana na zwe Yosefa a vha e zwone.

²⁴⁰ Zwino dzhielani nzhele izwi, zwino, iyi mimuya i re fhasi ha aḷiṭari. Zwo luga, yone. . . izwi, “Iyi mimuya,” pfeseso zwino, “i re fhasi ha aḷiṭari,” ndi ngani yo vhulahlwa lutendo nga vhanna vha tshivhi vhunga Eichmann. Ni a vhona? Vho farelela phanḁa, milioni dzavho, ni a vhona, fhedzi vha dzula vhe Vhayuda.

²⁴¹ Zwino, elelwani. Naa ho vha hu mini? “Vho vhulahlwa Iphi ḷa Mudzimu,” hu si u itela vhuṭanzi ha Kristo. No pfesesa izwo?

²⁴² Fhedzi, elelwani, Tshivhidzo tshi a dzhena ngomu, na tshone, vhafelalutendo vha Tshivhidzo, vho vha vhe vha Iphi ḷa Mudzimu na vhuṭanzi ha Yesu Kristo. Naa ndi vhangana vha no ḁivha izwo, fhanḁo kha. . . [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Iina. Zwo luga.

²⁴³ Zwino, fhedzi avha vho vha vha si na vhuṭanzi ha Yesu Kristo.

. . . u itela Iphi ḷa Mudzimu, na u itela vhuṭanzi he vha vhu fara:

²⁴⁴ Vhayuda! Huno Hitler o vha vhenga, ngauralo Eichmann o ita, ngauralo Stalin o ita, vhanwe vhoṭhe vha shango. Ni a vhona? Fhedzi vho dzula vhe vha ngoho kha zwe vha tenda. Huno vho vha vhulaha ngauri vho vha vhe Vhayuda.

²⁴⁵ Naa no ḁivha uri Martin Luther o vha a tshi nga o vha e na wonoyo muhumbulo muthihi, na ene-vho? Ndi ngoho. O ri, “Vhayuda vhoṭhe vha tea u bviswa. Ndi vhone mulwanakristo.” Ni a vhona? Fhedzi o vha a tshi tou vha fhasi ha tshiṅwe tshifhinga, huno ho ngo zwi vhona, ho ngo vhona Iphi.

²⁴⁶ Zwino Iphi, Ngoho, i a ḁa. Naa ni khou yo vhuya na pofudza hani Isiraele? Ni nga si kone u zwi ita. Hai.

²⁴⁷ Oo, naa uyo muporofita o vha a tshi nga kona u ima hani heneḁho nṅha, nga ḷo ḁuvha, huno a ri, “Ni fana na phukha ya luṅanga luthihi lulapfu, Isiraele?” Musi vho vha vha tshi khou lingedza u mu sumbedza zwipiḁa zwo vhifhesaho zwayo! A ri, “Mulandu,” a ri, “ane a ni fhaṭutshedza u ḁo fhaṭutshedzwa, huno a no ni sema u ḁo seṅwa.” Izwo ndi zwone. Oo, munna! Naa ni khou yo zwi ita hani?

²⁴⁸ Nga tshiṅwe tshifhinga vho elekanya uri Mudzimu u ḁo hangwa, musi muporofita o vhona itsho tshithu tsho swifhalaho tshi tshi ḁa kha Vhayuda. Uyo munna o ima heneḁho, huno Iphi ḷa Mudzimu ḷo shululelwa khae. A ri, “O Murena, naa U khou yo furalela vhatu Vhau?”

A ri, “Naa ndi mini tshi re afho tsini hau?”

A ri, “Lubaḁa lwa u ela.”

²⁴⁹ Ha pfi, “Naa Ṭaḁulu ndi nṅha zwingafhani? U ele.” Uh-huh. “Naa lwanzhe lwo tsa hani?”

A ri, “Ndi nga si kone u zwi ita.”

²⁵⁰ A ri, “Na nṅe ndi nga si kone, na nṅe ndi nga si vhuye nda hangwa Isiraele.” Hai, muṅe wanga. Ha khou yo mu hangwa.

²⁵¹ O do tea u pofudza nwana Wa Ene muṅe. Zwino, elekanyani izwo. A pofudza nwana Wa Ene muṅe, u ri nea tshikhala, huno ra Li furalela. Zwino, naa izwo a zwi ni iti u pfa zwiṭuku nga maanda lune ni nga kokovha fhasi ha buḷoko ya khonkhiriti no ambara muṅadzi wa galoni dza fumi, huno na khathihi na sa zwi Kwame? Izwo ndi zwiṭuku nga maanda, ni a divha. Yawee, nṅenṅe! Ee.

²⁵² “Vho farelela Iphi la Mudzimu.” Vho vha vhe Vhayuda. Vho vha vhe na mulayo wavho; vho dzula nawo. Ni a elelwa madekwe, zwino? Ni a vhona? Vho dzula na izwo. Huno vho vha vhe Vhayuda, huno vho vha vhe na mulayo. Huno mulayo wo vha u Iphi la Mudzimu, huno vho dzula henefho nawo. Izwo ndi zwone. “Huno u itela vhuṭanzi he vha vhu fara, vho vhulahlwa lutendo.” Huno hafha ho vha hu na mimuya fhasi ha aliṭari, nga murahu ha musi Tshivhidzo tsho no tuwa.

²⁵³ Zwino sedzani. Vho vha, kha vhubofu havho, vho no vhulahela Mesia wavho lutendo, huno zwino vho vha vha tshi khou zwi kaṅela. Vho zwi limuha. Vho zwi limuwa, nga murahu ha musi zwo no tuwa. Vho Mu vhona tshifhingani itsho, musi vha tshi da phanda ha aliṭari ya Mudzimu. Fhedzi zwino tshilidzi tsha Mudzimu tshi khavho.

²⁵⁴ Sedzani. Zwino, a vho ngo kona, nga ndila dzoṭhe, u vha vhakhethwa, ngauri vho vha vho no ambadzwa dzinguvho. Fhedzi vha hone hafha zwino, vha tshi tou vha “mimuya fhasi ha aliṭari, u itela Iphi la Mudzimu, na vhuṭanzi he vha vhu fara,” ha u vha vhatu vha Mudzimu, Vhayuda.

²⁵⁵ Fhedzi zwino, sedzani, tshilidzi tsha Mudzimu tshi da khavho. Huno Yesu u vha nea, muṅwe na muṅwe, nguvho tshena, (yawee, nṅenṅe, sedzani; swikelelani, nga murahu ha musi Tshivhidzo tsho no tuwa), ngauri vho vha vha tshi fulufhedzea kha buḍo lavho. Huno vho pofudzwa, huno a vho ngo zwi divha. A vho ngo zwi divha. Vho vha vha tshi khou tamba kokotolo tshipiḍa tshe Mudzimu a vha odeinela u tshi tamba. Huno hafha, hafha, Yohane u a sedza nga hangeno huno a vhona mimuya fhasi ha aliṭari. Zwino sedzani, u vhona iyo mimuya. Sedzani zwine a i vhidza zwone.

I a lila, “Murena, u swika lini?”

Sedzani, “Lwa tshifhinga tshilapfunyana fhedzi.” Ni a vhona?

²⁵⁶ Kha ri zwi wane izwo, musi ri tshi tsela fhasi, henefho nga kha Luṅwalo zwino. Vha a limuha uri vho vhulaha Mesia wavho. Ni a vhona? Huno a vho ngo zwi divha, fhedzi zwenezwo vho limuha. Vho—vho vhulawa, murahu, u zwi badelela, henefho vha tshi ita zwo khakheaho. Huno zwino sedzani uri vho do tea u ita tshithu-de! Ni a vhona, vho vha

vhe na mulandu wa vhuvhulahi, ngauralo vho vhlulawa. Ni a vhona? Vho vhidzelela, “Malofha Awe kha a vhe kha riṅe!” Ni a vhona? Izwo ndi zwone. Huno vho pofudzwa.

²⁵⁷ Zwino, arali vho vha vha songo pofudzwa; Mudzimu o ri, “Vha litsheni vhe vhoṭhe. A vho ngo fanela.” Fhedzi ngauri vho vha vho pofudzwa nga Mudzimu, tshilidzi Tshawe tsho swikelela fhasi khavho. Amene! Ambani nga ha tshilidzi tshi mangadzaho! Huno neani muṅwe na muṅwe wavho nguvho, ngauri Isiraele yoṭhe i ḑo tshidzwa, dzina la muṅwe na muṅwe lo ṅwaliwa. Izwo ndi zwone. Yesu o vha ṅea dzinguvho.

²⁵⁸ Vhunga Yosefa o ita kha vharathu vhawe; tshifanyiso. Sedzani, musi Yosefa o ima henefho, huno musi mafhedziseloni. . . O ḑiḑivhadza henefho nga aḑitari, aḑitari ya ene muṅe, pfamoni yawe, khuluṅoni yawe. A ri, “Muṅwe na muṅwe kha ṅtutshele.” Mufumakadzi wawe o vha e nga hangei pfamoni; huno Muselwa a ḑo vha hone.

²⁵⁹ Huno a ri khavho, a ri, “Naa a ni nḑivhi?” Heyi, u khou amba Tshihevheru zwino. “Ndi mukomana waṅu, Yosefa.” Yawee, ṅnenṅe!

Vha ri, “Zwino, oo, ni khou yo ri wana.”

²⁶⁰ Ha pfi, “Lindelani lwa muniti. Lindelani lwa muniti. Mudzimu o ita izwo e na ndivho. O vha na vhoiwi uri a mposele nḑa, u itela u tshidza vhutshilo.” Vhugala! Ni henefho, kokotolo. Ha pfi, “Ni songo, ni songo ḑisinyutshela.” Ni a elelwa uri Yosefa o amba izwo? Ha pfi, “Ni songo ḑisinyutshela. Tshinwe na tshinwe tsho luga zwino. Zwo fhela. Mudzimu o nthumela fhano, phanḑa ha vhoiwi.”

²⁶¹ Ni a ḑivha, Bivhili yo amba uri vha ḑo ri Khae, musi vha tshi Mu vhona a tshi ḑa, vha ri, “I ri, Iwe u Mesia, ri a ḑivha. Fhedzi, fhedzi, mini-ha nga ha ayo mavhadzi?” Ni a vhona?

²⁶² A ri, “Oo, Ndo a wana nḑuni ya khonani Dzanga.” Dzikhonani?

²⁶³ Huno zwenezwo musi vha tshi zwi limuha, avho vho salaho, vha zwigidi zwa ḑana na fuiṅaṅa, Bivhili yo amba uri vha ḑo fhandekana, inwe nḑu kha inwe. Huno dzhiani maḑuvha, u tou lila, huno ni tswimile, huno ni tshimbile ṅṅha na fhasi; ni ri, “Naa ro zwi ita hani? Naa ro zwi ita hani? Mulandu, ro vhamba Mesia washu.” Ha pfi, ni tshi lila vhunga haya kha murwa mubebwa-e-eṭhe, “Naa ro zwi ita hani?”

²⁶⁴ Avho Vhayuda, vha—vha vhathu vha vhurereli nga maandesa shangoni; vhanangiwa vha Mudzimu. Fhedzi O vha pofudza, u dzhia riṅe, huno ri a Li furalela. Ndi ifhio khaṅhulo ya tshivhidzo tsha Vhannḑa! Ni henefho. Ni a vhona? Vho pofudzwa hu na ndivho, nga Mudzimu, u itela uri A kone u ri wana, Muselwa wa Yesu. Vha bwise kha. . . Ni a vhona? Huno zwo fanyiswa u rangani, na tshinwe na tshinwe.

²⁶⁵ Zwino ni a vhona uri mimuya ndi vhonnyi? A si vkhakethwa vho vhlahelwaho lutendo. Vho no țuwa. Izwo ndi zwone. Dzhiyani nzhele, vho vha, vho vha vho no țuwa. Ni a vhona?

²⁶⁶ Ngauralo, avha vha newa dzikhanzu, muñwe na muñwe wavho. Huno zwino ndi țoda inwi ni tshi dzhiela nzhele. Fhedzi zwino tshilidzi tsha Mudzimu tshi a vha kotamela. Yesu u nea muñwe na muñwe wavho khanzu tshena, vhunga Yosefa o ita, tshilidzi tshawe kha vhakomana vhawe.

²⁶⁷ Zwino sedzani. Naho vho lingedza u vhofholola Yosefa, na ene, fhedzi tshilidzi tshawe tsho swika heneffho fhasi khavho. Ni a vhona? “Oo, zwo luga. Izwo zwo luga. A no ngo ri ni khou ita izwo. Fhedzi, ni a vhona, uyo o vha e Mudzimu a tshi khou zwi ita izwo. Ni a vhona? Mudzimu o ni tendela u ita izwo zwoțhe u itela uri A kone u nngidimisela nnda, huno a nnda hafha fhasi u itela uri ndi kone u tshidza matshilo a vhatu, avha Vhanna hafha, he nda wana mufumakadzi wanga hone. Ndo vha ndi tshi do vha ndi si na mufumakadzi arali—arali ndo vha ndi tshi do vha ndo sala murahu hangei. Zwino, ndi funa mufumakadzi wanga. O nngwanela avha vhana vhatuku hafha.” Huno ha pfi, “Ndi—ndi. . . Huno zwino—zwino ndi khou da u ni wana noțhe. Zwino noțhe ni khou yo zwi wana zwavhuđi, na vho inwi—vho. Ndi khou yo ni dsa hafha fhasi. Ri khou yo tshila fhethu huthihi, sa muța muthihi muhulu.” Ni a vhona? Ni a vhona? Ni a vhona? Ha pfi, “Tshithu tshithihi tshine nda țoda u ni vhudzisa tshone. Naa khotsi anga vha kha di tshila?” Oo!

²⁶⁸ Huno mu sedzeni, naa o ita mini kha Benyamini muțuku, ane a vha tshifanyiso tsha vha zwigidi zwa dana na fuiñaina, vhunga ri tshi do swika hone ngavhuya. Ni a vhona zwe a ita? O tou gidimela nga u țavhanya kha Benyamini, a wela kha mutsinga wawe huno a thoma u mu kuvhatedza. Murathu wawe muțuku we a bebiwa ngomu muñani nga murahu ha muso o no țuwa, ni a vhona; nga mme awe, tshivhidzo tsha u thoma, tshivhidzo tsha Orthodox. Vha zwigidi zwa dana na fuiñaina vho bebiwa Ene a siho, muso O vha o țuwa u yo wana Muselwa Wawe wa Vhanna. Yawee, nne! Izwo a zwi tou ita tshinwe tshithu kha inwi! Tshi heneffho. Ngauralo ni a vhona uri ndi vhonnyi? Vha heneffho.

²⁶⁹ Dzhielani nzhele zwino, naho vho lingedza u vhofholola Yosefa, tshilidzi tshawe tsho swika khavho.

²⁷⁰ Naho vho lingedza u vhofholola Yesu, U kha di da heneffho murahu u mona hoțhe (ngauri vho vha vho pofula) huno a vha nea, muñwe na muñwe, nguvho tshena. U khou yo vha dzhenisa heneffho nga ngomu, hayani, naho zwo ralo. A zwi iti phambano țhukhu, ngauri O no di amba, “Ndi do vha navho vhoțhe, naho zwo ralo.” Ni a vhona?

Zwino ndimana ya 10. Dzhielani nzhele, vho humbela “ndifhedzo.” Ni a vhona?

271 Zwino, arali uyo o vha Muselwa, zwo vha zwi tshi ḑo vha zwo nga zwa Stefano. “Khotsi, vha hangwele,” ni a ḑivha. Ni a vhona?

272 Fhedzi avha ndi Vhayuda vhane vha kha ḑi bva u dzhena ngomu, ni a vhona. Vho humbela “ndifhedzo.” Dzhielani nzhele hafhu, ni a vhona, hafhu A ri. . . Dzhielani nzhele, a zwo ngo. . . O ri, “Ndi vhakomana vhaṅu,” Vhayuda. Vha ḑana. . . Zwino vho ṭoḑa ndifhedzo. Vho ri, “Oo, ri khou yo u. . . Riṅe, ri ṭoḑa Iwe u tshi ri lifhedzela ngei fhasi.”

273 A ri, “Lwa tshikhathinyana fhedzi, zwino, lwa tshikhathinyana fhedzi.” Ngauri, dzhielani nzhele, i ri ni ndi zwi vhale hafha. Zwi kha—kha ndimana ya vhu10. Zwo luga.

Huno vha vhidzelela nga ipfi lihulu, vha ri, U swika lini, O Murena, mukhethwa nahone wa ngoho, u sa haṭuli na u lifhedzela malofha ashu kha avho vha no dzula kha lifhasi?

Huno khanzu tshena dza ṅekedzelwa kha muṅwe na muṅwe wavho; huno ha pfi khavho, uri vha tea u awela. . . lwa tshikhathinyana, ni a vhona, (mini?) lwa tshikhathinyana, u swika vhalanda-ngavho. . .

274 Ni a vhona? Zwino ndi mini? Vhaporofita zwino vha khou rera kha Isiraele. Ni a vhona?

. . . u swika vhalanda-ngavho vhaṅu na vhone. . . vhalanda-ngavho vhaṅu na vhone vharathu vhaṅu, vha no tea u vhulawa. . .

275 Ni a vhona, avho vho telwaho u itwa nga u ralo. Inwi ni a vhona?

. . . vha tea u vhulawa sa vhone, vha vhulawe.

276 Ni a vhona, nga maṅwe maipfi, zwo telwa vhone. Ndi Maṅwalo, a u ri vha tea u zwi ita. “Huno vha awela lwa tshikhathinyana. Zwino no wana khanzu dzaṅu; ni khou ya hayani; huno na tou dzula henefho lwa tshikhathinyana, ni a vhona, u lindela zwiṭukunyana.”

277 Zwino dzhielani nzhele. Zwino dzhielani nzhele, “Vhakomana vhaṅu.” “Vhakomana vhaṅu vha tea u vhulawa,” zwine zwa amba vha zwigidi zwa ḑana na fuiṅaiṅa vhane vha kha ḑi ḑo vhidzwa Maṭunguni. Vha zwigidi zwa ḑana na fuiṅaiṅa vho vhidzwaho.

278 Ndi tama ngavhe ro vha ri na tshifhinga. Ri nga ḑi tshi wana vhusiku ha matshelo, arali Murena a tshi funa, ri. . . ri sa athu dzhena kha liṅwe Pfundo. Ni a vhona?

279 Nahone, zwino sedzani, vha tea u vhulahelwa lutendo nga mulwanakristo. Ri kha ḑi bva u fhira; huno dzhiani nzhele, kha u gadisa hawe ha u fhedzisela, hune a vunḑa—vunḑa uyo mulanga na avho Vhayuda henefho fhasi. Huno henefho u a ṭuwa. Ni a vhona?

²⁸⁰ Avha Vhayuda, vha zwigidi zwa ḁana na fuiḁaḁa, vha ḁo vhidzwa nga ḁhanzi mbili dza Nzumbululo 11. Zwino, inwi elelwani, vho vha vhe vha u porofita.

²⁸¹ No no zwi vhalala izwo. Naa ndi vhangana vho no vhalaho izwo? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Ngoho, roḁhe ro ḁowela, ri tshi vhalala Luḁwalo.

²⁸² Huno vha a porofita, idzi ḁhanzi mbili dzi a porofita, nga tshifhinga tsha hafu ya vhuvhili ya vhege ya fusumbe ya Daniele. Iyo ndi miḁwaha miraru na hafu nthihi ya u fhedzisela.

²⁸³ Ni a elelwa ḁḁila ye ra dzhia vhege ya fusumbe ya Daniele? Ndo ri ri ḁo i ḁoḁa musi ro no dzhena ngomu hafha. A tho ngo ḁivha uri ndi ngani, fhedzi ndo tou. . . Tshiḁwe tshithu tsho mmbudza uri ri ḁo tshi ḁoḁa, huno ri hafha. Iina. Ni a vhona?

²⁸⁴ Dzhielani nzhele, nga tshifhinga tsha Daniele. Zwino elelwani, Daniele o vhudzwa izwo, “Mesia u ḁo ḁa,” mukololo, “Mesia,” kha ndi ri, “huno U ḁo porofita. Isiraele i kha ḁi vha na vhege dza fusumbe dzo salaho. Huno vhukati ha vhege dza fusumbe, Mesia u ḁo tumulwa, huno tshiḁhavelo tsha misi tsha dzhiwa.” Naa izwo ndi zwone? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] “Fhedzi ho vha hu tshee ho sala tharu na hafu, vhege dzo vhwaho.”

Kha iyi buḁoko, U dzhia Muselwa wa Vhanḁa.

²⁸⁵ Zwino, U ya ḁḁha. Huno musi A tshi ya ḁḁha, vhaporofita vhavhili vha a vuwa kha Isiraele. Ni a vhona?

²⁸⁶ Huno iyo mimuya yo vhulahlwaho lutendo, zwino, fhasi nga kha hafha, vha vhukuma, Vhayuda vha ngoho nga kha hafha; vhe vha vha na dzina ḁavho kha Bugu, vhe vha tshila vhtshilo ho lugaho huno vha ita tshithu tsho lugaho, vho tshila lwa Tshiyuda nga u dodombedza. Vhone, vho vhulahlwaho lutendo nga Eichmann na vhaḁwe vhanzhi. Vhathu vha fhulufhedzeaho, vha dzimilioni vhavho henengei fhasi! Huno avho Madzheremane o vha thuntsha lwa u isa lufuni, huno vha vha vhulaha, huno vha vha ponda, huno vha vha nemebedza kha khura, huno vha vha fhasi, huno vha fhasi mivhili yavho, na tshiḁwe na tshiḁwe-vho. Uyo a si na malofha, kana wa mbilu ya malofha, Hitler o farwaho nga ḁḁala, na Stalin, na Mussolini, na avho vhathu vhoḁhe vho vhengaho avho Vhayuda!

²⁸⁷ Ndi elekanya uri itsho ndi tshiḁwe tsha—tshiḁwe tsha zwithu zwo faraho ulu lushaka, ngauri tshifhinga tshoḁhe vho ḁhonifha Muyuda, izwo ndi zwone, vha mu ḁea fhethu. Inwi ni hulisa Muyuda, huno Mudzimu u ḁo ni hulisa.

²⁸⁸ Zwino, hu na tshivhalonyana tsha Vhayuda vha re mashandukwa, u tou fana na musi hu na Vhanḁa nga ḁḁila i fanaho.

²⁸⁹ Fhedzi Muyuda wa vhukuma, Mudzimu o vhea dzina ḁawe kha Bugu shango ḁi sa athu tehwa. Huno hafha o vha

e hone, o vhulawa fhasi nga itshi tshifhinga. Huno elelwani, elekanyani nga hazwo zwino, ndila ye izwi zwa fhelela ngayo. Henefho nga murahu ha avho vha milioni dza Vhayuda vho vhulawaho, vhatu vha si na mulandu, nga tshaka dza shango; hafha Luṅwalo lu a amba, henefha nga itshi tshifhinga, zwauri muṅwe na muṅwe wavho u fhasi ha aḷitari, vha limuha zwo bvelelaho, huno vha ṅewa dzikhanzu tshena.

²⁹⁰ Huno vha ri, “Zwo luga, mulandu? Naa ri nga humela murahu kha muvhuso zwa zwino?” Muvhuso wa Vhayuda u ḑo imiswa kha liḷfhasi, ni a ḑivha. Yohane o ri muvhuso wo vha u henefho, ni a vhona, u imiswa.

Zwino, uyu ndi Muvhuso wa Mafhungo-maḑifha, inwi ni a vhona.

²⁹¹ Fhedzi muvhuso wa Vhayuda u ḑo rerwa nga avha—avha vhaporofita vhavhili, ngauralo dzhielani nzhele mu—mu—muvhuso wa liḷfhasi hafha.

²⁹² “Muvhuso wa Taḑulu u a rerwa,” . . . nga Vhayuda, kana u . . . Ndi amba, “kha Wannḑa.”

²⁹³ Muvhuso wa fhanu kha liḷfhasi, u ḑo imiswa kha Nwahagidi, nga murahu, Nwahagidi kha Vhayuda.

²⁹⁴ Zwino dzhielani nzhele. Dzhielani nzhele izwi zwino, hafha, musi vha—musi vha tshi khou rera, ni a vhona.

²⁹⁵ Phanḑa ha avha—avha vhaporofita vha tshi vhuya vha vuwa vhuṅoni; avha Vhayuda vhe vha tea u fa fhasi ha Eichmann na vhaṅwe, muṅwe na muṅwe wavho o tewa, u ṅewa (nga tshilidzi) khanzu tshena. Muṅwe na muṅwe wavho u ṅewa khanzu tshena. Dzhielani nzhele.

Zwino hu bvelelani? Zwenezwo izwo zwi tshi itea. . .

²⁹⁶ Ndo sedza itsho tshisumbatshifhinga ngeyo murahu, huno ndi a ḑivha uri ri—uri ri khou lenga. Fhedzi a thi ṭḑi u . . . Ni a vhona, ndi—ndi . . . Vhone . . . vha tshi vhona avho vhatu vho ṭungufhalaho vho ima henefho. Mudzimu a ni farise, vharathu. Ndi a fhulufhela uri muṅwe na muṅwe waṅu u ṅewa khanzu tshena nga ilo ḑuvha, ni a vhona. Ho imiwa, hu tshi shandukiswa murahu na phanḑa, milenzhe i tshi vhavha. Huno vhaṅwe vha vhoiwi no shuma ḑuvha loṭhe. Ndi a ḑivha zwine izwo zwa vha zwone. Huno sedzani hafha . . . Huno vhaṅwe vha vhasadzi vhaṭuku vha ṭungufhadzaho vha kale vho ima. Ndi dzhiela nzhele vhaṅwe vha avha vhanna vha ṅea vhasadzi zwidzulo zwavho; huno muṅwe muthu—vho u ṅea, muṅwe mme muṭuku a ṭungufhadzaho a re na lushie. Huno ndi—ndi—ndi—ndi vhona izwo zwoṭhe, ni a vhona, huno ndi na ngoho U a ita. Dzhielani nzhele. Fhedzi a thi ṭḑi u ni fareledza. Arali ndi tshi nga ni wana uri ni vhone Mulaedza, ndi zwenezwo fhedzi zwine nda ṭḑa ni tshi ita, ni a vhona.

²⁹⁷ Zwino dzhielani nzhele avha Vhayuda. Ndi tea u ita izwi, u itela uri ni vhone nzumbululo ya ili Pfuno; na vhone zwine la vha zwone, iyi mimuya i re fhasi ha alitari, na uri ndi yone vhone. Zwino dzhielani nzhele.

²⁹⁸ Nga tshifhinga tsha Daniele, zwino, hafu ya vuvhili ya vhege ya vufusumbe. Zwino elwani, “Mesia o vha a tshi tea u tumulwa vukati.” Afho ndi vukati. Zwo luga, naa hafu ya sumbe ndi mini? [Tshivhidzo tshi ri, “Raru na hafu.”—Mudz.] Raru na hafu. Naa Kristo o rera tshifhinga tshi ngafhani? [“Raru na hafu.”] Izwo ndi zwone. Zwino, “Fhedzi hu na tsho vhwahwo tsho salaho, kha vthathu,” (mini?) “miñwe miñwaha miraru na hafu.”

²⁹⁹ Zwo luga, nga itshi tshifhinga, mulandu, ni a vhone, zwine zwa bvelela ndi mini, ndi, Muselwa wa Vhannḁa u a nangiwa kha zwikhathi zwa sumbe zwa tshivhidzo, huno a ya nḁa.

³⁰⁰ Huno musi zwi tshi ita nga iyo ndila, avha Vhayuda vhoḁhe vho vhulahlwaho lutendo heneḁho nga nḁwambo wa vupofu, vhe nga fhasi ha alitari, Mudzimu u a ḁa huno a ri, “Ni a vhone zwe zwa vha zwi zwone? Zwino Ndi nḁea muñwe na muñwe waḁu nguvho.”

Vha ri, “U swika lini, Murena? Naa ri khou dzhena ngomu zwino?”

³⁰¹ Ha pfi, “Hai, hai, hai, hai. Muthu wa haḁu, Vhayuda, vha tea u ḁhuphea zwiḁukunyana, nangwe. Vha tea u vhulahlwaho lutendo vhunga inwi no vhulahlwaho lutendo. Tshivhumbwa tshi tea u vha wana musi tshi tshi vundḁa mulanga watsho.”

³⁰² Zwino dzhielani nzhele. Huno zwino dzhielani nzhele, luthihi. . . Zwino itonu elwani, avha vphaporofita vha tea u porofita u ya nga Nzumbululo ya 11. Inwi, no imisa zwaḁa zwaḁu, no no i vhalo. Ni a vhone? Huno vha nḁewa maanda.

³⁰³ Huno ri khou yo wanulusa uri ndi vhone vhone, nga muniti fhedzi, Murena a tshi funa. Zwino dzhielani nzhele uri avha vphaporofita ndi vhone. Huno zwino Bivhili i a zwi amba hafha. Ngoho, U a ita. Ngoho! Ni a vhone?

³⁰⁴ Zwino, dzhielani nzhele, vukati ha izwi, vhege tharu na hafu zwino, dzine vha khou porofita hafha fhasi na yone—yone Nzumbululo hafha yo ri. . . Huno vho—vho porofita maḁvha a tshigidi na maḁana mavhili na mahumi maḁanu na lithihi. Arali. . .

³⁰⁵ Zwino, khalenda ya misi ya Vhayuda, tshifhinga tsha misi tsha khalenda ya Mudzimu, ndi maḁvha a furaru kokotolo nga nḁwedzi. Khalenda ya Roma, ndi mini tsho i ḁanganyaho. Khalenda ya misi ndi maḁvha a furaru nga nḁwedzi.

³⁰⁶ Zwino, arali ni tshi ḁoḁa u dzhia maḁvha a furaru, huno na engedza nga miñwaha miraru na hafu khaḁo, huno na vhone maḁvha a furaru, huno, zwo luga, naa ni na mini? Tshigidi

tshithihi na maḍana mararu na . . . kana maḍuvha a maḍana mavhili na mahumi maṭanu na lithihi. “Maḍuvha a tshigidi tshithihi na maḍana mavhili na mahumi maṭanu na lithihi (maḍuvha a furathi),” miṅwaha miraru na hafu kokotolo.

³⁰⁷ Zwino, inwi ni a vhona, a hu na khakho kha izwo. Tshi heneffho, tshi fanela fhethu huthihi vhunga tshi—tshinungo tshi tshi ḍa fhethu huthihi. Dzhielani nzhele, avho vhaporofita vhavhili vho rera lwa miṅwaha miraru na hafu, kha Vhayuda. Kha izwo, vha a vhidzwa, vha tshigidi tsha ḍana na fuṅaiṅa.

³⁰⁸ Huno zwenezwo, dzhielani nzhele, avha vhaporofita vhavhili ndi Mushe na Eliya kokotolo. Ni a vhona? Ni a vhona? Zwino sedzani, sedzani, yavho . . . Sedzani mishumo yavho. Zwino sedzani zwine avha vhaporofita vha ita. “Vha na maanḍa a u rwa lifhasi nga bulayo, kanzhi u ya nga hune vha funa.” Naa ndi nnyi o zwi itaho? Mushe. “Vha na maanḍa a u vala maṭaḍulu, huno ya sa ne nga ḍuvha la mushumo wavho.” Naa ndi nnyi o valaho maṭaḍulu lwa miṅwaha miraru na hafu? [Tshivhidzo tshi ri, “Eliya.”—Mudz.] Vha heneffho. Avho ndi vhone. Ni a vhona, ndi . . .

³⁰⁹ Ni a vhona, munna, musi a tshi fa, ha shandukisi vhuimo hawe. Ha shandukisi tshivhumbeo tshawe, ni a vhona. Sedzani, musi—musi, hu sa athu . . .

³¹⁰ Musi Saulo o no gunea, huno hu si na vhaporofita shangoni, ho ngo kona u pfesesa zwine a tea u ita—zwine a tea u ita. O vha a tshi hanedzana nazwo. O vha a tshi khou ya nndwani. A ya kha muloi wa Endoro.

³¹¹ Zwino, malofha a dziphulu na dzimbudzi fhedzi, o vha a tshi nga kona u ita izwi. Huno a vhidza muya wa Samuele.

³¹² Huno musi Samuele a tshi ḍa, heneffho a ima, nga nguvho ya muporofita yawe. Hu si izwo fhedzi, fhedzi o vha a tshi kha ḍi vha muporofita. Ha pfi, “Ndi ngani wo mmbidza kha vhuawelo hanga,” ni a vhona, a ri, “ngauri wo no vha swina la Mudzimu?” A ri, “Nga tshino tshifhinga, vhusiku ha matshelo, u khou yo wa nndwani. Huno nga tshino tshifhinga, vhusiku ha matshelo, u ḍo vha u na nṅe.” Huno izwo ndi zwone kokotolo zwe zwa bvelela. Ni a vhona? Hu si fhedzi . . . O vha a tshi kha ḍi vha muporofita. Ni a vhona?

³¹³ Huno avha vhatu vha kha ḍi vha vhaporofita. Zwino ri khou yo tsa zwiṭuku kha izwo, nga miniti i si gathi fhedzi, Murena a tshi funa. Ni a vhona?

³¹⁴ Yawee, nṅenne, nga ṅdila ine nda funa ilo Iphi! A zwi mangadzi, “Muthu a nga si tshile nga tshinnkwa fhedzi. Iphi liṅwe na liṅwe li bvaho mulomoni wa Mudzimu!”

³¹⁵ Avha vhaporofita vhavhili ndi Mushe na Eliya, u ya nga mishumo yavho i tshi ṅewa patheni hafu. Iyo, iyo tshifhinga

tshoṭhe yo vha mishumo yavho. Zwino dzhielani nzhele, vhunga vho ita. Izwo a zwo ngo vha shandukisa. Elelwani, avha vhanna a vho ngo fa. Sedzani lwa muniti fhedzi.

³¹⁶ Zwino, ni songo ḍaḍa, ri sa athu ṭuwa kha izwi. Ni songo ḍaḍa kha mushumo wa Eliya wa tshifhinga tsha vhuṭanu na mushumo wawe wa tshifhinga tsha vhuṇa. Ndo vha ndi tshi khou ni vhudza, Tshivhidzo tsha Vhannḍa tshi khou ṭoda Eliya. Ndi zwone.

³¹⁷ Huno hafha u nga hafha na Muyuda. Elelwani, a nga si kone u ḍa nga ya vhuṇa; iyo ndi—iyo ndi nomboro ya swina. U tea u vha ṭhanu.

³¹⁸ Tshifhinga tsha u thoma a tshi ḍa, o vha e Eliya, ene muṇe. Tshifhinga tshi tevhelaho a tshi ḍa, o vha e Elisha. Tshifhinga tshi tevhelaho a tshi ḍa, o vha (mini?) Yohane Mulovhedzi. Tshifhinga tshi tevhelaho a tshi ḍa, ndi zwa muruṇwa wa vhusumbe. Huno nga tshifhinga tsha vhuṭanu u a ḍa, u na Mushe nga hangei, a tshi khou vha rerela. Ngoho. Ee, muṇe wanga. Ni songo ḍaḍa ngae. Uh-huh.

³¹⁹ Ṭhanu, arali ni tshi ḍivha mbalo dzaṇu—dzaṇu dza Bivhili, ṭhanu ndi nomboro ya tshilidzi tshi shumaho. Huno izwo ndi zwe A ita. Zwino, sedzani, ni ṭoda u ḍivha hune ya vha hone. Naa Yesu o vha e mushumo wa tshilidzi? J-e-s-u-s [Y-e-s-u-Tshivendḍa—Muṭalutshedzeli], ṭhanu, l-a-b-o-r [m-u-s-h-u-m-o-Tshivendḍa]. Naa izwo ndi zwone? Mushumo, u itela—u itela lufuno kha inwi. Huno arali ni tshi swika Khae, ni ḍa hani, nga mini? F-a-i-t-h [L-u-t-e-n-d-o-Tshivendḍa] kha l-a-b-o-r [m-u-s-h-u-m-o-Tshivendḍa]. Naa izwo ndi zwone? Mushumo ndi nomboro ya tshilidzi, zwo luga, kha vhatendi.

³²⁰ Dzhielani nzhele, Eliya wa u thoma, uyo o vha e ene. Wa vhuvhili o vha e Elisha. Wa vhuraru o vha e Yohane. Wa vhuṇa o vha e muruṇwa wa vhusumbe, kana muḍindḍa wa u fhedzisela wa Tshivhidzo, u ya nga Maleaxi ya 4 na Nzumbululo ya 10:7. Zwino, tshifhinga tsha vhuṭanu, ndi muḍindḍa kha Vhayuda, kha vha tshigidi tsha ḍana na fuṇaṇa, kha Vhayuda, nga murahu ha musi Tshivhidzo tsho no ṭuwa.

³²¹ Ndi—ndi—ndi tou pfa ndi tshi nga a thi ḍivhalei zwiṭuku, ni a vhona. Ni a vhona? Sedzani, arali vhaṇwe vha tshi elekanya. . . Ndi ṭoda inwi ni tshi wana izwi zwino, ni a vhona. Arali vhaṇwe vha tshi kha ḍi elekanya nga ha iyo Maleaxi ya 4, “u vhuvedzedza” vhatu, ndi zwenezwo zwithihi zwine a khou yo ita ngei fhasi kha Vhayuda, huno na u elekanya uri zwi a fana tshoṭhe, i ri ni ndi ni onyolosele zwone, lwa muniti. Ni a vhona, zwi ḍo ḍaḍisa zwiṭuku. Ngauri, elelwani, kha Maleaxi ya 4, i ri, “U humisela Lutendo lwa vho khotsi. . . kana vhana murahu kha khotsi.” Ni a vhona, murahu kha khotsi!

³²² Zwino i ri ni ndi ni sumbedze phambano ya mushumo. Arali a tshi ḍa u humisela Lutendo lwa vhana murahu kha

vhokhotsi, u ḍo landula Kristo. U ḍo humela murahu kha mulayo. Izwo ndi zwone? Vhokhotsi vho vhulunga mulayo. Ni a zwi pfesesa? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene”—Mudz.]

³²³ Dzhielani nzhele, musi Elisha, musi a tshi ḍa u khunyeledza mishumo yawe kha Maleaxi ya 4, ni a vhona, vhunga Maleaxi ya 4, Eliya o vha e eṭhe.

³²⁴ Fhedzi musi a tshi ḍa u shumela Vhayuda, vha Nzumbululo ya 11, o vha e na Mushe. [Mukomana Branham u vhandu zwanḍa zwawe kavhili—Mudz.] Ngauralo, a hu na nḍaḍo, na zwiṭuku. Ni a vhona? Ni a zwi pfesesa? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”]

³²⁵ Musi Elisha a tshi ḍa, wa Maleaxi ya 4, u eṭhe. Eliya u ḍo gidima; hu si Eliya na Mushe. “Eliya” u ḍo takuwa. Fhedzi u hevhedzwa hu fanaho, uho, ho ri Eliya u ḍo ḍa nga tshifhinga tsha u fhedzisela tsha tshivhidzo, “u vhuyedzedza Lutendo lwa vhana murahu kha Lutendo lwa vhubvo lwa vhokhotsi,” Lutendo lwa apostola, zwine na tea u ya murahu. Huno mulwanakristo o vha kokodzela nḍa vhoṭhe. “U vhuyedzedza murahu,” vhunga Maṅwalo oṭhe o no ṭangana fhethu huthihi. Ni a vhona, u ḍa nga ene muṅe. Ni a vhona?

³²⁶ Fhedzi musi a tshi ḍa kha Tshivhidzo, Bivhili . . . kana a tshi ḍa kha vha zwigidi zwa ḍana na fuiṅaiṅa, Bivhili i zwi vhea khagala uri vhoṭhe na ene . . . Hu na vhavhili vhavho, hu si muthihi wavho. Vhavhili vhavho! Huno mushumo wawe wa u thoma a wo ngo kona u dzhia Vhayuda huno wa vha vhea murahu kha mulayo, u vha ene . . . ngauri u a ḍa, a tshi khou rera Kristo kha vha zwigidi zwa ḍana na fuiṅaiṅa, amene, “Henefho U hone, uyo Mesia we a tumulwa.” Amene! Izwo ndi zwone, ngauralo ni songo ita uri zwi ḍaḍise. A si nḍaḍo. Luṅwalo a lu ambi mazwifhi, na zwiṭuku.

³²⁷ Vhugala! Oo, musi ndi tshi vhona izwo, ndo vha ndi tshi khou fhufha! Nda ri, “Ndi a U livhuwa, Murena,” musi ndo vha ndi tshi khou zwi sedza zwi tshi khou itea ngei nḍa. Nda vhona uyo Eliya a tshi tshimbila ngei nḍa nga itsho tshikhathi tsha u thoma, e eṭhe, huno o vha e eṭhe. Zwenezwo musi ndo no mu vhona a tshi ḍa hafhu, kule nga nṭha u ya huṅwe fhethu-vho, ho vha hu na vhavhili vhavho henefho musi izwo zwi tshi itea. Ha pfi, “Tshi henefho. Itsho, itsho tshi a zwi ita, Murena. Amene! Ndi a zwi vhona zwino! Haḷeḷuya!” Izwo zwo tou kokotolo.

³²⁸ Arali ndi songo zwi bula, zwo vha zwi tshi ḍo vha zwo vha nḍaḍo ṭhukhu kha muṅwe muthu. Fhedzi Ene—Ene o mmbudza uri ndi zwi bule, ngauralo nda ita.

³²⁹ Dzhielani nzhele, avha vhanna vha itwa uri vha tshile nga Mudzimu, u bva kha mishumo yavho ya vhubvo, u itela tshumelo i ḍaho; vho zwi shumela zwavhuḍi nga maandḍa. Ni a vhona? Itonu elekanya, uyo muya wa Eliya u shuma kaṭanu; Mushe, luvhili. Mini? Dzulelani u tshila u ya phanḍa, tshumelo yo bvelaho phanḍa.

330 A hu na muñwe wavho o faho zwino; ni songo zwi tenda izwo. Vho vhonala vhoṭhe, vha tshi tshila, vha tshi amba na Yesu kha Thavha ya Phenyiso. Fhedzi, elelwani, vha fanela u fa.

331 Zwino, zwino, Mushe zwa vhukuma o fa. Fhedzi o vuwa, ngauri o vha e tshifanyiso tsho fhelelaho tsha Kristo. Ni a vhona? A hu na we a ñivha he a vha o swiṭwa. Vharuñwa vho ña vha mu dzhia. Ni a vhona? O vha e na vhahwali vha mutumbu vha Vharuñwa. Uh-huh. Ndi ngani? A hu na munna a faho we a vha a tshi nga mu hwala he a vha a tshi ya hone. O tou ṭuwa nga kha nyito, ndi zwenezwo fhedzi. O vha e na Vharuñwa, vhahwali vha mutumbu, ni a vhona, ngauri Vho mu dzhia he a vha a tshi tea u vha hone. A hu na a no ñivha.

332 Na kha Saṭhane, ho ngo vhuya a ñivha. O ṭaṭa na Muruñwa Muhulu. Izwo ndi zwone. Ho ngo kona u zwi pfesesa zwo bvelelaho kha Mushe. “Ndo mu vhona a tshi khou tetemela hangei. Huno a tshi sedza nṅa nga nṅha ha shango, huno o sedza murahu kha vhana, na zwiñwe-vho, nda mu vhona a tshi khou tetemela. Fhedzi a kanda nṅha ha Tombo, huno itsho tsho vha tshi tshifhinga tsha u fhedzisela tshe nda mu vhona.”

333 Iḷo ndi Tombo! Iḷo ndi Tombo! I ri ni ndi ime kha iḷo Tombo, magumoni a nḷila yanga! Ee, muñe wanga! Zwino, vhone. . . Vhakomana vhangva vha makhaḷadi vho vha vha tshi anzela u ña ngeno nṅha huno vha imba luimbo luṭuku, “Arali ndi tshi nga kona, nga ngoho ndo vha ndi tshi ḍo ima kha iḷo Tombo ḷe Mushe a ima.” Ee, muñe wanga! Oo, iḷo ndi Tombo ḷine nda ṭoḍa u ima khaḷo, na nṅe-vho. Nga lutendo ndi ima henefho.

334 Fhedzi ndi a elelwa, Eḷiya, u kha ḍi bva u neta, ngauri o vha e na mushumo munzhi phanḍa hawe. [Mukomana Branham u a awela. Tshivhidzo tshi a sea—Mudz.] Ngauralo o vha o fhela nungo nga maandḍa, huno Mudzimu o tou mu gadisela Hayani, izwo ndi zwone, o rumela goloi. Naa izwo ndi zwone? [“Amene.”] A dzhiwa a iswa nṅha. Ho ngo fa na kathihi, ngauri O ita uri a tshile. O vha na mushumo u ḍaho wawe. I ri ni a ḍolise munna, na ene-vho, ni a vhona, a ḍa phanḍa nga Muya wawe.

335 Fhedzi vha fanela u thetshela lufu. Zwino Nzumbululo, ndima ya vhu11. Zwino, kha ri ṭuwe, ndi henefha naho zwo ralo. Kha ri tou zwi rwa, Nzumbululo ya 11. Sedzani huno ni vhone arali vhone vhoṭhe vha songo vhulawa. Ee, muñe wanga. Vhone vhoṭhe vha tea u thetshela lufu. Ee, muñe wanga. Nga murahu ha musi mishumo yavho yo no fhela, vha thetshela lufu. Nzumbululo ya 11, huno kha ri thome kha ya 7.

Huno musi vho. . . no fhedza vhuṭanzi havho, tshivhumbwa tshe tsha gonya tshi tshi bva mugodini wo itaho mugodi. . . tshi tshi ita nṅdwa navho, . . .

336 Yawee, nṅenṅe, a nga si kone u zwi konḍelela; avho vkhakethwa-vha rembuluwaho vho vhuya hafhu, ni a vhona. Zwo luga. Zwo luga.

... *tshi tshi bva mugodini wo itaho mugodi*... tshi tshi ita *nndwa navho, huno tsha vha kunda, huno tsha vha vhulaha*.

³³⁷ Fhedzi sedzani zwine zwa bvelela. Vho fanyiswa lwo fhelelaho zwino.

Huno mivhili yavho yo faho i do vha tshitaratani—tshitaratani tsha uyo muḍi muhulu, ... wa muya. . . vhidzwa Sodoma na Egipita, he Murena washu a vhambiwa, (Yerusalema, ni a vhona).

³³⁸ Zwino vha tea u thetshela lufu, (a vha tei?) izwo ndi zwone, nga murahu ha musi mishumo yavho yo no fhela.

³³⁹ Ndi ngani? Mishumo ya muruṅwa wa vhusumbe, mishumo ya muruṅwa wa vhusumbe, mishumo ya Eliya kha muruṅwa wa vhusumbe, hu si. . . Ndi ngani a songo, ndi ngani a songo kona, kha ndi ri, ndi khou lingedza u amba, mishumo ya muruṅwa wa vhusumbe tshifhingani itsho i do vha nga Mushe, arali a sa fi, ndi zwithihi zwi tshi nga kona u vha nga Eliya? Ndi ngani vha sa. . . Ndi ngani Mudzimu a songo tou rumela, a ri, “Eliya, wo—wo shuma nga maanda, Ndi. . . na tshinwe na tshinwe, aya mafethu othe o fhambanaho. Ndi—ndi a tenda uri Ndi do tou ruma Mushe fhasi?” Ndi ngani?

³⁴⁰ Sedzani mishumo ya Mushe. Eliya o vha e muporofita kha tshaka dzothe; fhedzi Mushe o vha e muṅei wa mulayo kha Vhayuda fhedzi. Amene. Mushe u henefho u ri. . . Tshi itisaho uri a de na Eliya. . . Avho Vhayuda vho vha vha tshi khou ri, “Lindelani, ri kha di vhulunga mulayo fhana.” Fhedzi hafha ho ima Mushe ene muṅei; huno hafha hu na Eliya o imaho nae. Oo! Ni a vhona? U da kha Vhayuda fhedzi. Ni a vhona? Mushe o ya fhedzi kha Muyuda; muporofita Eliya o vha a tshi khou ya kha tshaka dzothe. Fhedzi Mushe u vha muporofita kha Vhayuda, na muṅei wa mulayo. Ni a vhona? Uyo wo vha u mulaedza wawe, mulayo.

³⁴¹ Fhedzi mulaedza wa Eliya wo vha u ufhio? Kha vhasadzi vho fhungudzelaḥo mavhudzi; dzidinomineisheni. Ee, muṅei wanga. Huno ene zwa vhukuma a vha kherukanya vha vha zwipiḍa. Zwifhatuwo zwo penndwaho; a vha vhudza, “Ni khou yo fusha dzimmbwa.” Ene o tou kherukanyela ngomu havho.

³⁴² Huno zwenezwo musi Muya wawe wo da kha Yohane, a kandekanya henefho a bva sogani huno a ita zwenezwo zwithihi. Ndi zwone. Ha pfi, “Ni songo elekanya uri ri wa *itshi* kana *itsho*. Mudzimu u a kona nga aya matombo u vusela Abrahamu vhana.”

³⁴³ A tshimbila a ya ha Herodiasi, a ri, “Huno u toḍou mmbudza uri wo mala wa mulamu wau. . .?” Ha pfi, “A zwi mulayoni kha iwe u zwi ita!” Oo, mukomana! Whew! Hum! A vhudza wa musadzi. Ngoho.

³⁴⁴ Dzhelani nzhele, iyi mimuya i tea u lindela lwa tshikhathinyana, u itela vha ḁana na fuḁaḁaḁa...vha no ḁo vhulahlwa lutendo. Oo, a si izwo, a si...Izwo zwi tou vhekanya Bivhili fhethu huthihi.

³⁴⁵ Zwino tshifhinga tshanga tsho fhela kokotolo, arali ndi tshi ni bvisa nga u ṭavhanya. Fhedzi ndi tou vha na zwithu zwi si gathi zwiṭuku zwo engedzeaho zwine nda ṭoḁou amba, arali ni tshi nga zwi konḁelela. [Tshivhidzo tshi ri, “Iyani phanḁa!”—Mudz.] Ndi a ḁivha uri hu a fhisa. Huno ndi khou bva biko.

³⁴⁶ Fhedzi, thetsheshelelani, ndi tou vha na tshinwe tshithu tshine nda ṭoḁa u ni vhudza tshone. Tshi tou vha tshavhuḁi nga maanḁa, tshi khou duga henefha mbiluni yanga. Ndi a fhulufhela uri a no ngo tshi hangwa, ni a vhona. I ri ni ndi ambe izwi, vuhoneni Hawe. Nga tshilidzi Tshawe, Ene u a ntendela u vhona vhatu vhanga, a si kale-kale, nga dzinguvho tshena. Ni a zwi elelwa? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Ni a elelwa? Ni elelwa nganea, tshi si tsha kale? [“Amene.”] Muselwa wa Vhanḁa, vha henefho zwino. Vhoṭhe vho vha vhe nga dzinguvho tshena.

³⁴⁷ Ndo vha ndo no karuwa. Ndo vha ndi kha muṭangano. Ho no ṭoḁou fhela nḁaha wo fhiraho, zwiṭukunyana. Ndo karuwa nga maḁwe matsheloni, huno nda vuwa. Huno nda ri, “ḁinga ḁa mbilu yanga?” kha mufumakadzi wanga. Ho ngo sudzuluwa. Vhana vha...O ḁo tea u vuwa huno a vha dzhia a vha isa tshikoloni, henefha ngeno nṭha fhethu ha kale. Zwo luga, nda—nda vuwa mmbeteni, ni a ḁivha, huno nda ḁitika. Ni a ḁivha uri hani; nda dzula huno nda tou ḁitika nga ṭhoho yanga nga bodo ya mmbete. Ri na muḁwe wa mibete ya fesheni ya kale. Huno ngauralo ndo sokou ḁitika nga murahu nga *iy*o nḁila.

³⁴⁸ Huno nda elekanya, “Mutukana, wo no ḁi vha na fuṭhanuraru. Arali u tshi khou yo itela Mudzimu tshinwe tshithu, ndi khwine u tshi tshi ita, ngauri u khou yo vha wa kale nga maanḁa—nga maanḁa, nga murahu ha tshikhathinyana.” Ni a vhona.

³⁴⁹ Huno nda elekanya, “U a ḁivha, izwo ndi zwone, zwino.” Nda elekanya, “Mutukana, u a ḁivha, a thi tou vha kule nga maanḁa. Ndi tea u ṭuwa hu si kale nga maanḁa.” Nda ri, “Izwo ndi—izwo ndi kale nga nḁaha u fhira zwe baba vhanga vha tshila.” Ni a vhona? Nda elekanya, “Ndi tea u ṭuwa nga u ṭavhanya. Ndo zwi vhona. Huno, hafha, a thi athu itela Mudzimu tshithu, nangwe.” Nda elekanya, “Tshifhinga tshoṭhe ndo ṭoḁa u Mu itela tshinwe tshithu.” Nda elekanya, “Ndi tea u ṭavhanya huno nda tshi ita, arali ndi tshi khou yo tshi ita. Huno a thi ḁivhi uri ndi khou yo tshi ita hani, ndi zwenezwo fhedzi.”

³⁵⁰ Nda elekanya, “Munna, ndi fhulufhela uri ndi ḁo tshila u swika ndi tshi Mu vhona a tshi ḁa. A thi ṭoḁi u vha tshipuku, kana muya.”

³⁵¹ Ni a vhona, tshifhinga tshoṭhe ndo vha ndi tshi shavha muya. Huno zwino, ni a ḍivha, ulwo lushaka lwa... Ndo elekanya tshifhinga tshoṭhe, vhunga arali ndi tshi nga ṭangana na Murathu Neville huno u ḍo vha gole liṭuku liṭshena li no khou mona, ni a ḍivha. Huno ndi ḍo ri, "Hello, Murathu Neville." Huno u ḍo ri, "Hello, Mukomana Branham," nga inwe ṭhalukanyo; o kundelwa u amba. Fhedzi ndi ḍo tou ḍivha uri ho vha hu Murathu Neville. Iina. Ndi ḍo ṭoda u khaḍa tshanḍa tshawe vhunga tshifhinga tshoṭhe ndi tshi ita. Ngauri, ndi zwenezwo fhedzi zwine nda ḍivha, ndi vhatu. Ni a vhona, ndi ḍo ṭoda u khaḍa tshanḍa tshawe, fhedzi ha na tshanḍa. Tshi fhasi ngei tshaloni, tsho sina. Ni a vhona?

³⁵² Ndo elekanya, "Nṅenṅe, ndi a fhulufhela uri a thi nga tei u fhira kha izwo." Zwino, ndo vha... Zwino ndi khou yo ni vhudza ngoho. Ndo—ndo vha ndi tshi ofha u fa; hu si u ofha uri ndi ḍo xela, fhedzi ndo vha ndi sa ṭodi u vha muya. Ndi ṭoda u sala ndi munna. Ndo ṭoda u lindela U Takulelwa Ṭaḍulu, ni a vhona. Ndo tou ṭoda u dzula ndo ralo. A tho ngo ṭoda u vha muya, u mona hoṭhe. Ndo vha ndi henefho, ndi tshi elekanya izwo.

³⁵³ Huno, nga khathihi fhedzi, ha vha na tshinwe tsho bvelelaho. [Mukomana Branham o lidza munwe wawe kathihi—Mudz.]

³⁵⁴ Zwino, ni a ḍivha, huno noṭhe no ḍowela, nga ha mabono. Huno arali itshi tsho vha tshi bono, na khathihi ndo vha ndi si nga vhi na liṅwe li no nga tshone, ni a vhona. Huno ndo vha nao u bva ndi tshi kha ḍi vha mutukana muṭukuṭuku.

³⁵⁵ Huno, nga khathihi fhedzi, tshinwe tshithu tsha bvelela. Huno nda ḍipfa ndi tshi khou ṭuwa. Nda elekanya, "Uh-oh." Huno nda—nda elekanya, "Ndo—ndo no ḍi fa, ni a vhona, huno ndo—ndo no ṭuwa." Ni a vhona?

³⁵⁶ Huno nda swika fhethu, huno nda elekanya, "Ndi a tenda uri ndi ḍo sedza murahu." Zwo vha zwi tshi tou vha zwa vhukuma, dzikhonani, vhunga ndo ima henefha. Ni a vhona? Huno nda rembuluwa u mona hoṭhe, u sedza murahu. Huno henefho ndo vha ndi hone, ndo eḍela kha mmbete. Huno ndo vha ndo navha, ndo eḍela nga thungo ya mufumakadzi wanga.

³⁵⁷ Nda elekanya, "Zwo luga, hu na khonadzeo ya uri ho vha hu vhulwadze ha mbilu." Ni a vhona? Nda elekanya, "Zwo luga, ni a vhona, ndo tou fa nga u ṭavhanya," ine ya ḍo vha ndila yavhuḍi ya u ṭuwa. Ngauralo, nda elekanya, "Uvho ndi vhulwadze ha mbilu. A tho ngo tea u tambula." Nda sedza, huno nda elekanya, "Zwo luga, zwino, izwo ndi zwisili. Henefho nda eḍela, henefho; huno hafha ndo ima, hafha."

³⁵⁸ Ngauralo, nda rembuluwa. Yo vhonala i tshi nga tsimu khulukhulu—i tshi nga khulukhulu, vhunga, kana tshinwe tshithu, vhunga tsimu khulwane ya u phaḍaladzela hatsi vhudala. Huno—huno nda ri, "Zwo luga, ndi a mangala uri itshi ndi mini?"

359 Huno, nga khathihi fhedzi, musi ndo sedza, hafha hu ḁa vhasadzi vhaswa vha zwigidi zwi tshi andiswa nga zwigidi, vhoṭhe vho ambara dzinguvho tshena, mavhudzi a tshi khou nembelela fhasi u swika khunduni dzavho, vha songo ambara zwienda, huno vho vha vha tshi khou gidimela kha nṁe. Nda elekanya, “Zwino izwi ndi mini?”

360 Nda rembuluwa, nda sedza murahu *henefho*, huno ndo vha ndi henefho; huno nda sedza nṯha nga *iyi* nḁila, henefho vha a ḁa. Nda luma munwe wanga. “A—a—a—a tho ngo eḁela, kokotolo.” Fhedzi, ndo kona u pfa. Huno nda ri, “Zwo luga, zwenezwo, tshinwe tshithu hafha, tshi seisaho.”

361 Huno avha vhasadzi vhoṭhe vha a ḁa, vha tshi khou gidima. Huno na khathihi a thi athu vhona vhasadzi vha lunako nga u ralo! Huno vhoṭhe vha a ḁa, vha tshi khou gidimela kha nṁe. Huno musi vha tshi gidimela kha nṁe. . .

362 Ni a ḁivha uri ndo vha, u nga . . . Vha mmbidza muvhengi wa vhasadzi, fhedzi a thi ene, ni a vhona. Fhedzi, ndi—ndi tou elekanya, musadzi wavhuḁi ndi muṁwe wa . . . ndi dzhuwele. Fhedzi, ndi a elekanya, muthihi a si wavhuḁi, ndi, vhunga Salomo a tshi ri, “maḁi malofhani au.” Ngauralo zwa vhukuma a thi na mushumo na—na musadzi wa phungo mmbi kana vhahaṭi vho thanyaho.

363 Huno ngauralo avha vhasadzi vha a ḁa. Vho thoma u posa tshanda tshavho u mona na nṁe. Zwino, izwo a zwo ngo ḁowelea. Ni a ḁivha uri izwo ndo vha ndi si nga zwi konḁeleli. Ngauralo, huno vho vha vhe . . . Zwino, ndi khou yo tea u amba izwi nga inwe nḁila, ngauri, ndi—ndi kha gogo lo ṯanganaho. Fhedzi, vho vha, vho vha vhe vhasadzi. Vho vha vhe musadzi. Huno vho—vho nkuvhatedza, muṁwe na muṁwe, huno vha ri, “Mukomana washu—washu wa vhuṯhogwa!” Huno muṁwe u ḁo nkuvhatedza, huno muṁwe a nkuvhatedza.

364 Ndo vha ndo ima henefho, ndo sedza. Nda elekanya, “Zwo luga, zwino, naa ndi mini izwi?” Ni a vhona? Huno vho vha vho ima henefho. Nda elekanya, “Naa ho bvelela mini?” Nda sedza murahu fhasi. Ndo vha ndi henefho, ndo eḁela fhasi *henefho*; huno hafha ndo vha ndi hone, ndo ima *hafha*. Nda elekanya, “Zwino, izwo a zwi pfesesei. A—a thi zwi pfesesi.”

365 Huno avho vhasadzi vha huwelela, “Oo, mukomana washu wa vhuṯhogwa,” huno vha tshi nkuvhatedza. Zwino, vhone vho vha vho ralo nga tshipiḁa tshinwe na tshinwe, nga vhuḁipfi, vhasadzi.

366 Zwino nkhangweleni, dzikhaladzi, musi ndi tshi amba izwi, ngauri . . . Fhedzi inwi thetsheshelelani dokotela waṁu; huno arali ri si na ṯhalukanyo dzo kunaho, zwenezwo a ri Vhakriste. A thi londi . . .

367 Ndo tshila ndo kuna tshifhinga tshoṭhe. Mudzimu u a zwi ḁivha izwo. Musi ndo vha ndi mutukana muṯuku, Muruṁwa

wa Murena o mmbudza uri ndi songo tshikafhadza muvhili wanga, u daha, kana u nwa. Huno izwo zwo vha ngoho. Nga tshilidzi tsha Mudzimu, ndo vhulunga izwo. Musi ndo vha ndi muitazwivhi, a tho ngo gidima na vhasadzi. Huno ngauralo . . .

³⁶⁸ Fhedzi munna muñwe na muñwe a no tendela musadzi a tshi mu kuvhatedza nga zwanḁa zwawe, ene o itwa nga sele dza tshinnani, huno wa musadzi e wa tshisadzini, hu na lupfiwa. A thi londi uri ni nnyi, zwino, ni songo mmbudza uri a ni ene, arali ni muthu o takalaho.

³⁶⁹ Fhedzi, hu si Hangei; ngauri a ni na, a ni tsha vha na, sele dzo fhambanaho. Ni nga si tshinye Hangei. Ho vha hu na tshanduko. Ho vha hu si na zwi fhiraho lufuno lwa vharathu kha avho vhasadzi.

³⁷⁰ Naho, kha tshilidzi tshe vha sedza khatsho; ndi a elekanya, mu—musadzi, musadzi wavhuḁi a no ḁifara nga ndila yo teaho, huno a tshimbila vhunga mufumakadzi, ndi ene—ndi ene tsumbo ya dzhuwele kha liḁhasi. Ndi—ndi takalela tshiñwe tshithu tsha tshilidzi. Ndi a elekanya, mu—musadzi a no fara fhethu hawe, huno a lingedza u vha mufumakadzi, ndi—ndi tshitatshiu tsha khuliso. Ndi a zwi tenda izwo. Huno ndi a elekanya, muñwe ane a sa vhe nga u ralo, zwi tou fana na ene—ene Kristo na mulwanakristo, zwenezwo zwithihi.

³⁷¹ Ndi—ndi takalela tshiñwe tshithu tshi re tsha mvelo. Vhunga bere ya lunako, kana tshiñwe tshithu, i tou ima kha tshitatshiu tsha bere ya vhukuma ya lunako. Kana, tshiñwe tshithu tsha u ralo, thavha yo nakaho, vhasadzi vha lunako, vhanna vha lunako, tshiñwe tshithu tshi no ima kha u ita Mudzimu, tshifhinga tshoṭhe ndo tshi takalela.

³⁷² Huno izwi zwo vha zwo fhelela. Fhedzi a hu londwi uri vha ḁo nkuvhatedza zwingafhani ngomu zwanḁani zwavho, huno vho vha vhe vhasadzi, ni a pfesesa, fhedzi ho vha hu si nga vhi na tshivhi. Thanga dza tshinnani na thanga dza tshisadzini, dzoṭhe, dzo vha dzo ṭuwa. [Mukomana Branham u vhanda zwanḁa zwawe kathihi—Mudz.] Livhuwana Murena! Vho vha vhe khaladzi dzanga, tshoṭhe.

³⁷³ Nda sedza. Huno nda thoma . . . Nda—nda sedza zwanḁa zwanga; nda vhona uri zwo vha zwi zwiswa tshoṭhe. Huno nda sedza; ndo vha ndi muswa, na nṅe-vho. Huno ndo . . .

³⁷⁴ Huno ndi tshi xelexwa nga mavhudzi anga, sa muṭhannga; ndi tshi ḁodza esidi ya khaboḁiki khao, mugeri o ita, huno a a bvisa oṭhe musu ndi tshi kha ḁi tou vha mutukana. Huno tshifhinga tshoṭhe o vha lushaka lwa tshi—tshithu kha nṅe, lune ndi—ndi—ndi dzhenwa nga phepho nga u ṭavhanya nga maanḁa, ngauri lukanda lwanga lu kha ḁi vha lutete, ni a ḁivha. Huno midzi ya mavhudzi i kha ḁi vha henefho, fhedzi yo fhiswa nga esidi ya khaboḁiki, huno mavhudzi na kathihi a nga si aluwe, ni a vhona.

³⁷⁵ Huno nda ya, mufumakadzi wanga, musu ndi... minwaha milapfu yo fhiraho, huno a nngwanela tshipiḁa tsha mavhudzi tsha u ambara, tshipiḁa tshiṭuku tsha mavhudzi, tsho ambariwa, tsho fukedza ṭhoho yanga. Fhedzi tshifhinga tshoṭhe ndo vha ndi tshi shona u tshi ambara, ngauri tsho vhonala tshi tshi nga tsho vha tshi tshithu tsha khole-khole. Huno ndo vha ndi sa ṭoḁi tshithu tsha khole-khole.

³⁷⁶ Huno ngauralo nda humbula, “Ndi ḁo tou vhea khephe ya tshiambaro.” Zwenezwo, nda ita, lwa tshikhathinyana. Inwi ni a ḁivha zwe vha ita? Vho vha vha tshi ṭoḁa u mmbidza “mubishopo” tshifhingani itsho, ha pfi ndo ṭoḁa u vha... Ni a vhona? Ndo tou ri, “I ri ni a ṭuwe.”

³⁷⁷ Ngauralo ndo tou tambula nga phepho mmbi, huno nda i litsha... Fhedzi, zwino, inwi ni khou tou imisa ayo mafasiṭere, tshinwe tshithu, uyo muya muṭuku u ḁa u buḁekanya nga u ralo, mutukana, ndo u wana.

³⁷⁸ Huno nda ya ha dokotela huno nda mu vhudzisa, uri o elekanya mini. A ri, “Zwo luga, ni a vhona, zwibuli zwaṇu—zwaṇu zwo vulea. Ni khou bva biko, nga u rera. Uyo muya u a ḁa. U—u vhea kutzhili ku rotholaho ngeno nṭha kha maduda, huno ku gidimela fhasi nga nṭha ha mukulo waṇu. Nga matsheloni a tevhelaho ni na manzaranzara. Izwo ndi zwone.”

³⁷⁹ Huno—huno ngauralo, yawee, nṇenṇe, vhoiwi vathu vhane na vha na mavhudzi, a ni ḁivhi uri ni tea u livhuwa hani, huno nga u vha nao. Izwo ndi zwone. Ni a vhona?

³⁸⁰ Zwo luga, zwino, ndo wanulusa, zwenezwo, uri ndi—ndi khou ya u... Nga ḁinwe ḁa aya maḁuvha, arali ndi sa wani maṇo anga, ndi khou yo tea u vha na maṇwe ao, huno, ngauralo, kana u shuma ndi si nao.

³⁸¹ Ngauralo arali muthu—arali muthu... Zwo luga, ndo vha ndi si nga elekanyi uri zwi ḁo vha zwo engedzeaho kha munna, arali o ṭoḁa, u ambara tshipiḁa tsha mavhudzi, u fhiramusaḁzi a no ḁo ambara inwe ya idzi mbevha kana dzimbevha, tshine vha vhea kha mavhudzi avho nga u ralo, u a lugisa. Ni a vhona? Fhedzi—fhedzi, a hu na zwinwe, arali na a vhea, zwi ya na nga uri ni khou zwi itela mini. Ni a vhona? Zwi ya na nga uri ni khou zwi itela mini. Huno ngauralo... .

³⁸² Fhedzi, naho zwo ralo, ndo ima heneffho, nda pfa, huno nda vha na mavhudzi anga hafhu. Nṇenṇe! Ndo vha ndi muswa. Huno izwi, izwi zwoṭhe, zwiswa! Huno nda elekanya, “Zwo luga, naa izwi a si zwisili! Hafha zwi hone.” Huno zwoṭhe zwo gidima... .

³⁸³ Huno nda sedza, a tshi ḁa, huno nda—nda vhona Hope a tshi ḁa. A sedza... Inwi ni a ḁivha, o fa e na ya fumbilimbili. O vha a tshi kha ḁi vha o naka. Vhunzhi ha vhoiwi ni a mu elelwa; ayo maṭo mahulu o swifhalelaho. O vha e Mudzheremane. Mavhudzi awe matswu o nembelela fhasi

muṭanani wawe. Nda elekanya, “Zwino, musi a tshi swika hafha, u ḑo ri—u ḑo ri, ‘Bill.’ Ndi a ḑivha uri u ḑo ralo. Ndi a ḑivha uri u ḑo ri, ‘Bill,’ musi a tshi swika hafha.”

³⁸⁴ Ndo vha ndi tshi khou sedza. Huno muṅwe na muṅwe wa avha vhasadzi a tshi khou ḑa huno a nkuvhatedza, a tshi ri, “Oo, mukomana wa vhuṭhogwa, ro takala nga maanḑa u ni vhona!” Nda elekanya. . . Muṅwe na muṅwe o ambara u tou fana, fhedzi vho vha na mavhudzi o fhambanaho, ni a ḑivha, mavhudzi matswuku, na mavhudzi matswu, na mavhudzi matshena. Huno—huno vho vha vha tshi khou fhira, fhedzi vhe vhaswa vhoṭhe.

³⁸⁵ Huno musi a tshi swika kha nṅe, nda elekanya, “Ndi khou tou yo vhona tshine a amba.”

³⁸⁶ Huno a ntsedza, huno a ri, “Oo, mukomana washu wa vhuṭhogwa!” A nkuvhatedza, huno a sokou ya phanḑa. Muṅwe musadzi a ḑa, a nkuvhatedza, a tevhelaho.

³⁸⁷ Huno nda pfa phosho. Huno nda sedza nga hafha thungo *iyi*, huno hafha hu ḑa tshivhalonyana tsha vhanna, vhatu vhaswa, vhoṭhe vhe na vhukale ha fumbili. Vho vha vhe na mavhudzi o swifhalaho, na mavhudzi matshena. Huno vhoṭhe vho vha vho ambara dzinguvho tshena, huno vha songo ambara zwienda. Huno vha nngidimela huno vha thoma u nkuvhatedza, vha tshi huwelela, “Mukomana wa vhuṭhogwa!”

³⁸⁸ Nda elekanya. Huno nda humela murahu u mona hoṭhe, huno henefho ndo vha ndi hone, ndi tshi kha ḑi vha ndo eḑela henefho. Huno nda elekanya, “Zwo luga, zwino, izwi ndi zwisili.”

³⁸⁹ Huno nga tshifhinga itsho Iphi ḑa pfala ḑi tshi amba na nṅe. Na khathihi a tho ngo vhona Iphi. Lo ri, “No kuvhanganywa, wo—wo kuvhanganywa kha vhatu vhau.” Huno zwenezwo muṅwe munna a nndoba, a ndzudza kule nṅha, kha tshithu tshihulu tsha nṅha nga nḑila *iyi*.

Nda ri, “Ndi ngani no ita izwo?”

Ha pfi, “Kha ḑifhasi wo vha u murangaphanḑa.”

Huno nda ri, “Zwo luga, a—a thi pfesesi izwi.”

³⁹⁰ Huno ilo Iphi ḑi tshi amba na nṅe. Na khathihi a tho ngo vhona Iphi. Zwino, Lo vha ḑi nga nṅha hanga, ḑi tshi khou amba na nṅe.

³⁹¹ Nda ri, “Zwo luga, arali ndi—arali ndo phasa, ndi ṭoḑou vhona Yesu.” Nda ri, “Ndi. . . O vha a. . . O vha e vhutshilo hanga hoṭhe. Ndi ṭoḑa u Mu vhona.”

Huno ngauralo A ri, “Ni nga si kone u Mu vhona zwino. U kha ḑi vha nṅha.”

³⁹² Ni a vhona, ho vha hu fhasi ha aḑitari, naho zwo ralo, ni a vhona, fhethu ha vhurathi, hune vhanna vha ya, ni a vhona; hu si ha vhusumbe, hune Mudzimu a vha hone, fhethu ha vhuṅa. Ha vhurathi!

³⁹³ Huno vho vha—huno vho vha vhe hone vhoṭhe heneṭho, huno vha tshi khou fhira. Huno nda ri. . . Ho vhonala hu tshi nga zwa vhukuma vho vha vhe dzimilioni. Na khathihi a tho ngo vha vhone. . . Huno, musi ndi tshi dzula heneṭho, avha vhasadzi na vhanna vha tshi kha ḍi gidima huno vha tshi nkuvhatedza, vha tshi mmbidza “mukomana.” Huno nda dzula heneṭho.

³⁹⁴ Huno zwenezwo ilo Ipfi la ri, “Wo kuvhanganywa kha vhatu vhau, vhunga Yakobo o kuvhanganywa kha vhatu vhawe.”

Nda ri, “Avha vhoṭhe, vhatu vhanga? Naa avha Vhobranham vhoṭhe?”

A ri, “Hai. Ndi vharembuluwi vhau kha Kristo.”

³⁹⁵ Nda sedza u mona hoṭhe. Huno ho vha hu na musadzi wa lunako vhukuma a gidimaho. O vhonala a tshi nga u a fana. A posela tshanḍa tshawe u mona na nṅe, huno a ri, “Oo, mukomana wanga wa vhuṭhogwa!” A ntsedza.

³⁹⁶ Nda elekanya, “Nṅenṅe! O vhonala a tshi nga Muruṅwa.” Huno a fhira.

Huno ilo Ipfi la ri, “Naa a wo ngo mu limuwa?”

Nda ri, “Hai, a tho ngo limuwa.”

³⁹⁷ Ha pfi, “Wo mu isa kha Kristo musi o no fhira fuṭahe.” Ha pfi, “U a ḍivha uri ndi ngani a tshi elekanya nga maanḍa nga ha iwe?”

Nda ri, “Uyo musidzana wa lunako o vha o fhira fuṭahe?”

³⁹⁸ “Iina.” Ha pfi, “A nga si shanduke na khathihi zwino.” Ha pfi, “Itsho ndi tshone tshi itisaho uri a ri, ‘Mukomana wa vhuṭhogwa.’”

³⁹⁹ Nda elekanya, “Yawee, nṅenṅe! Huno ndo vha ndi tshi ofha izwi? Mulandu, avha vhatu ndi vha vhukuma.” Vhone, vhone vho vha vha sa khou ya huṅwe fhethu. Vho vha vha songo neta, vhe Heneṭho.

Huno nda ri, “Zwo luga, ndi ngani ndi sa vhoni Yesu?”

⁴⁰⁰ Ha pfi, “Zwo luga, zwino, U ḍo—U ḍo ḍa ḍa liṅwe ḍuvha. Huno U ḍo ḍa kha iwe, u thoma, huno zwenezwo u ḍo haṭulwa.” Ha pfi, “Avha vhatu ndi vharembuluwi vhau vhe wa vha ranga phanḍa.”

⁴⁰¹ Huno nda ri, “U amba, uri nga u vha murangaphanḍa, uri ndi. . . uri U ḍo nkhaṭula?”

Ha pfi, “Ee.”

⁴⁰² Huno nda ri, “Naa murangaphanḍa muṅwe na muṅwe u tea u haṭulwa nga u ralo?”

Ha pfi, “Ee.”

Nda ri, “Mini-ha nga ha Paulo?”

A ri, “U ḍo tea u haṭulwa na vhawe.”

403 “Zwo luga,” nda ri, “arali tshigwada tshawe tshi tshi dzhena, na tshanga tshi ḍo ralo, ngauri ndo rera kokotolo Iṑfi li fanaho.” Izwo ndi zwone. Nda ri, “He a lovhedza Dzinani la Yesu, ndo ita, na nṑe-vho. Ndo rera. . .”

404 Huno vha dzimilioni vha zhamba, vhoṑhe nga u ṑavhanya, vha ri, “Ri ima na Ḥeneḷo!”

405 Huno nda elekanya, “Nṑenṑe! Arali ndo ḍivha izwi fhedzi ndi sa athu ḍa fhano, ndo vha ndi tshi ḍo ita uri vhathu vha ḍe ngeno. Vha nga si kone u pfukwa nga izwi. Mulandu, sedzani hafha!” Huno zwenezwo. . .

406 Huno A ri, “Zwino, liṑwe ḍuvha U ḍo ḍa, huno zwenezwo. . . Zwino, ngomu hafha, a ri li, u nwa, kana u eḍela. Ri tou vha roṑhe muthihi.”

407 Zwo luga, a zwo ngo fhelela; zwi seli ha u fhelela. A zwo ngo huliswa; zwi seli ha u huliswa. A hu na dzina liṑe li nga kona. . . Ni nga si kone u elekanya. . . A hu na maipfi kha ḍivhaipfi a u zwi amba. Ni kha ḍi bva u swika, ndi zwenezwo fhedzi.

408 Huno nda elekanya, “Zwo luga, izwi, izwi zwi ḍo fhelela. Huno zwenezwo ri khou yo itani tshi tevhelaho?”

409 Ha pfi, “Zwenezwo, musi Yesu a tshi ḍa, huno ri tshi. . . huno A u haṑula, kana u itela mishumo yau, zwenezwo ri ya murahu kha liṑhasi huno ra dzhia mivhili.” Zwo luga, a—a tho ngo elekanya nga hazwo tshifhingani itsho. Izwo ndi kokotolo Luṑwalo. Ha pfi, “Zwenezwo ri humela murahu kha liṑhasi huno ra dzhia mivhili, zwenezwo ri a la. A ri li hafha, nahone a ri eḍeli.” Ha pfi, “Ri la ngei fhasi, fhedzi ri humela murahu kha liṑhasi.”

410 Nda elekanya, “Nṑenṑe, naa izwi a zwi mangadzi! Yawee, nṑenṑe! Huno ndo vha ndi tshi zwi shavha. Ndi ngani ndo vha ndi tshi ofha u fa, u ḍa kha izwi? Zwo luga, izwi ndi u khunyelela, u khunyelela ho engedzeaho, u khunyelela ho engedzeaho. Oo, izwi zwi a mangadza!”

411 Ni a vhona, ro vha ri fhasi ha aḷṑari. Ni a vhona? Iyo yo vha i yone, ni a vhona, heneṑho fhasi ha aḷṑari, ro lindela u Ḍa, ni a vhona, uri Ene a ye u wana avho vho eḍelaho kha. . . mi—mivhili yo eḍelaho buseni, u ri vusa hafhu; ra ḍa nga, a ri vusa.

412 Vhunga Yesu a tshi ḍa nga kha pharadiso, huno a ḍisa Abrahamu, Isaka, na avho vhoṑhe, ni a ḍivha, vho vha vho lindela mvuwo ya u thoma. Vho dzhena muḍini huno vha vhonala kha vhanzhi.

413 Ndi zwa Luṑwalo nga ṑdila yo fhelelaho. Bono lo vha li iḷo, kana zwe la vha li zwone, lo vha li la Luṑwalo lwo fhelelaho.

414 Huno nda ri, “Zwo luga, naa izwi a zwi mangadzi!” Huno zwenezwo nda elekanya, “Naa izwo a zwi manga-. . .?”

415 Ndo pfa tshinwe tshithu tshi tshi lila, vhunga bere. Huno nda sedza. Huno bere ṑhukhu yanga ya sale ine nda i shumisa

kha u gadisa, Prince thukhu, ndo elekanya nga maanda nga hayo. Hafha yo vha i hone, yo ima henefho tsini na nne, huno ya vhea thoho yayo nga ntha ha shaqa langa, u nkuvhatedza. Vhunga ndo vha ndi tshi anzela u i nea tshugela, ni a divha, huno ya vhea wayo. . . Nda vhea tshanda tshanga u mona nayo. Nda ri, “Prince, ndo divha uri u do vha fhano.”

Nda pfa tshinwe tshithu tshi tshi nanzwa tshanda tshanga. Ho vha hu na mmbwa yanga ntswu ya kale.

⁴¹⁶ Musi—musi Vho-Short, hafha fhasi, vho i nea mulimo, ndo ana uri ndi do vhulaha Vho-Short nga nwambo wayo. Ndo vha ndi tshi todou vha na minwaha ya fumirathi. Vho i nea mulimo, vha i nea gunubu ya mmbwa. Huno khotsi anga vho mpfara ndi na tshigidi, ndi tshi khou tsela fhasi u ya u mu thuntsha, henefho tshitshini tsha mapholisa. Huno nda ri, “Ndi do mu vhulaha.” Nda ri, “Zwo luga. . .” Nda ya hangei tshaloni tsha mmbwa. Huno nda i vhudza, nda ri, “Fritz, wo vha u tshi nga mungane kha nne. Wo nnyambadza huno wa nthumela tshikoloni. Musi wo no aluwa, ndo vha ndi tshi khou yo u londa. Zwino vho u vhulaha.” Nda ri, “Ndi a u fulufhedzisa, Fritz, uri a nga si tshile.” Nda ri, “Ndi a u fulufhedzisa, a nga si tshile. Ndi do mu fara tshitaratani nga tshinwe tshifhinga, ndi tshi khou tshimbila, zwenezwo ndi do gidima henefho nga phanda hawe, u a vhona.” Huno nda ri, “Ndi do mu wanela iwe.”

⁴¹⁷ Fhedzi u a divha uri mini? Ndo isa uyo munna kha Kristo, nda mu lovhedza Dzinani la Yesu, huno nda mu swita lufuni lwawe. Ee, mune wanga. Ndo rembuluwa nga minwaha mivhili nga murahu ha izwo. Ndo vhona zwithu nga ndila yo fhambanaho tshifhinganani itsho, ni a vhona. Ndo mu funa vhudzuloni ha u mu vhenga.

⁴¹⁸ Ngaurolo zwenezwo, fhedzi, naho zwo ralo, ho vha hu na Fritz yo ima henefho, i tshi nanzwa kha tshanda. Huno ndo vha. . . Nda sedza.

⁴¹⁹ A tho ngo kona u lila. A hu na muthu we a kona u lila. Ho vha hu dakalo fhedzi. No kundelwa u tungufhala, ngauri zwothe zwo vha zwi dakalo. No kundelwa u fa, ngauri zwothe zwo vha zwi Vhutshilo. Ni a vhona? Ni a vhona? A tho ngo kona u vha wa kale, ngauri zwothe zwo vha zwi zwiswa. Huno izwo ndi zwe. . . Zwi tou vha zwo fhelelaho. Nda elekanya, “Oo, naa izwi a zwi mangadzi!” Huno vha dzimilioni. . . Yawee, nenenne! Ndo vha ndi henefho hayani, ni a vhona.

⁴²⁰ Huno—huno nga itsho tshifhinga nda pfa Iphi. Huno la vhidzelela, la ri, “Vhothe vhe wa vhuya wa vha funa. . .” malamba a tshumelo yanga. A thi todi malamba. A ri, “Zwothe zwe wa vhuya wa zwi funa, na zwothe zwe zwa vhuya zwa u funa, Mudzimu o u nea zwone.”

Nda ri, “Rendani Murena!”

421 Nda pfa ndi tshi nga ndi a takala. Nda elekanya, “Naa thaidzo ndi mini? Ndi pfa ndi tshi takala.” Nda rembuluwa huno nda sedza. Huno kha mmbete, muvhili wanga wo vha u tshi khou sudzuluwa. Nda ri, “Oo, a thi tei u humela murahu, ngoho. U songo, u songo nntendela u ṭuwa.”

422 Fhedzi Mafhungo-maḍifha a tea u rerwa. Nga muthethe fhedzi, ndo vha ndi mmbeteni hafhu, ni a vhona, nga u ralo.

423 Hu sa fhiri miṅwedzi mivhili yo fhiraho, uyo. . . No zwi pfa no zwi vhala kha—kha *Voice* ya Vhanna vha Bindu. Zwo ya shangoni loṭhe, ni a vhona. Huno Mukomana Norman, ngomu hafha, ndi dzhia uri u ngomu hafha huṅwe fhethu madekwana a ṅamusi. O ṭalutshedza hafha, huno a zwi rumela nga dziphamfulete. Zwo ya huṅwe na huṅwe. Huno vhashumeli vho ṅwalela ngomu, vhunzhi havho, huno vha ri. . .

424 Muthihi hafha, ndi ḍo tou amba nga ha uyu muṅwe. Ho vha na vha maḍana vhavho, a hu na zwiṅwe. Uyu o gidima, a ri, “Mukomana Branham, bono ṅaṅu kha *Voice* ya Vhanna vha Bindu. . .”

425 Huno ndi a takalela Tommy Nickels, naho a si na Vhanna vha Bindu, hafhu. A thi ḍivhi uri ndi ngani, fhedzi haho. Fhedzi o i vhea ngomu henefho nga ṅḍila yo teaho, he nda amba. Henefho kha uyo magazini wa vhuraruthihi, o ri, “He nda. . . He Paulo a lovhedza Dzinani ṅa Yesu, huno a laya vthathu u ita zwi fanaho, ndo ita zwi fanaho.” Ni a vhona, o zwi vhea nga ṅḍila ye zwa vha zwi ngayo. Ni a vhona? Huno ngaurolo zwenezwo nda—nda—nda elekanya, “Nṅenne!”

426 Uyu mushumeli a ṅwalela ngomu, a ri, “Mukomana Branham, bono ṅaṅu. . .”

427 Zwine, ho vha hu tshi ḍo vha ho vha bono. Ha pfi. . . Zwino, a thi ṭoḍi u ri, “ṭhalutshedzo.” Arali Paulo. . . Arali ndo ṭanganedzwa kha ili ṭaḍulu ṅa u thoma huno nda ṅi vhona, mini—ha nga ha Paulo we a ṭanganedzwa thwii kha maṭaḍulu a vhuraru? Naa izwo zwo vha zwi mini? O amba uri a nga si kone u amba nga hazwo, ni a vhona, arali o ṭanganedzwa. Arali ho vha hu u ṭanganedzwa ṅṭha, a thi ḍivhi. Ndi nga si kone u amba. A tho ngo kona u ni vhudza.

428 Fhedzi uyu mushumeli o ri, “Mukomana Branham, bono ṅaṅu lo pfala ṅi ṅa Luṅwalo nga maanda nahone lo luga u swika ni tshi amba nga ha bere i henefho.” Ha pfi, “Bere ngei ṭaḍulu?” Ha pfi. . . Zwino ni a vhona uyo munna wa vhuḥuweleli, vhuṭali, ṭhalukanyo? Ni a vhona? A ri, “ṭaḍulu ho itelwa vthathu, hu si dzibere.”

429 Zwo luga, ndi dzula fhasi. Billy, murwa wanga hafha, a vhea luṅwalo henefha ofisini ya kale ya tshivhidzo, lwa miṅwedzi miraru kana miṅa yo fhiraho.

⁴³⁰ Nda ri, “Mukomana wanga wa vhuṭhogwa, ndi mangala vhuṭali haṅu, fhedzi, na u ḍivha hau Luṅwalo. A tho ngo ri ndo vha ndi Ṭaḍulu. Ndo ri ho vha hu fhethu hu no nga pharadiso, ngauri Kristo o vha a tshee nṭha, ni a vhona. Fhedzi,” nda ri, “arali zwi tshi nga ni fusha, inwi fhendani kha Nzumbululo ya 19. Huno musi Yesu a tshi bva kha maṭaḍulu a Ṭaḍulu, U khou gadisa bere tshena, huno vhakhethwa vhoṭhe vhe Nae vha tshi khou gadisa dzibere.” Ndi zwone. Zwa vhukumakuma. Ee, nga ngoho.

⁴³¹ Huno nṭha ngomu Fhethu heneṭho, ho vha hu na muṅwe we a vha a tshi nga goni, huno muṅwe o vha a tshi nga phulu, huno muṅwe. . . Zwo luga, nṅenne, naa dzi ngafhi idzo bere dze dza ḍa dza dzhia Eliya? Zwi tou ya u sumbedza, ni a vhona, ṭhalukanyo ya muthu i tou ṭoda tshinwe tshithu tshine i nga tshi doba. Izwo ndi zwone.

⁴³² Zwino dzhielani nzhele. Fhedzi ndo vha ndi tshi khou elekanya, sa uyu mukomana wa vhuṭhogwa, wa u ofha Mudzimu, Yohane. . . Ndo tou elekanya uri hu ḍo vha fhethu havhuḍi ha u ṭhavhela izwo, ri sa athu vala, ni a vhona. Arali Yohane o sedza Hangei, huno o vha e wa vharathu vhawe, ni a vhona, vhakomana vhawe vhe vha ḍo tea u tambula zwiṭuku; zweenzwo, ni a vhona, Murena Mudzimu o ntendela u vhona vhakomana vhanga na vhakhethwa vhe vha vha vho lindela u Ḍa ha Murena. Dzhielani nzhele, vho vha vha siho fhasi ha aḷiṭari ya tshiṭhavhelo; vhanga vho vha vha siho. Fhedzi, avha vho vha, vho vha vhe vhafelalutendo. Ni a vhona? Vhanga vho vha vha si fhasi ha aḷiṭari ya vhafelalutendo.

⁴³³ Zwino ndi ṭoda ni tshi thetshelesa zwavhuḍi. Huno ndi ḍo vala, ndi a fhulufhedzea, nga miniti i ṭodaho u swika ya fumi fhedzi, nga awara ya fumi nṭha ha tshithoma, arali ndi tshi tea u tou u tumula huno nda u fhedza matshelo.

⁴³⁴ Sedzani. Vhone, vhone vho vha vha si vhanga. . . vhe Murena a ntsumbedza vhone, Muselwa, O vha a si fhasi ha buḷoko ya vhafelalutendo, hai, aḷiṭari ya tshiṭhavhelo, ya vhafelalutendo; fhedzi vho ṭanganedza dzikhanzu tshena, nga u ṭanganedza tshilidzi tshi hangwelaho tsha Iphi ḷi tshilaho. Kristo o vha ṅea nguvo tshena. A thi elekanyi, nga u pfunululwa. . .

⁴³⁵ Kana, ndi a elekanya, kha ndi ri, nga u pfunululwa ha ḷi Pfundo ḷa Vhuṭanu, vhunga ndi tshi tenda, uri Ḷo pfunululelwa riṅe. Ndo zwi ita nga luvalo lwavhuḍi, nga nzumbululo i pḷalaho phanda ha Mudzimu. Hu si u lingedza u tou ḷi ita, elekanyani, ngauri ṅe tshifhinga tshoṭhe ndo vha ndi tshi hanedzana na dzangano, na khathihi nda sa vhe khavho. Fhedzi Ḷo pfunululelwa ṅe zwino.

⁴³⁶ Huno ndi elekanya tshinwe tshithu. Nga u pfunululwa ha ḷi Pfundo ḷa Vhuṭanu, nga ḷino ḍuvha, zwi onyolosa pfunzo heneṭha, ine ndi nga kha ḍi i amba, ya u eḍela ha muya. Zwino,

ndi a limuha uri hu na vhatu ngomu hafha vha no tenda izwo, ni a vhona, kha u eḑela ha muya. Ndi elekanya uri Iḽi ḽi sumbedza izwo. A vha khou eḑela. Vha a tshila. Mivhili yavho, yo eḑela. Fhedzi, muya, u si tshaloni, vha Vhuhoneni ha Mudzimu, ni a vhona, fhasi ha aḽṽari.

⁴³⁷ Hafha ndi hune nda fhambana na mukomana wa vhuṭhogwa, mudededzi. Huno, ndi a dzhiela nzhele, ndi a ḑivha uri ndi vhona vhaṅwe vha vhatu vhawe vho dzula hafha. Izwo, ndi a limuha uri uyu ndi mudededzi muhulwane. Ndi dokotela, nahone ene—ene Dokotela wa ḑivhavhureleri, na yone Ph., LL.D. Huno ndi—ndi munna wavhuḑi vhukuma, na ene-vho. Ndi elekanya uri o no ṽuwa, nga itshi tshifhinga. Fhedzi o vha e munna wavhuḑi, nahone muṅwali wavhuḑi. Huno ndi Mukomana Uriah Smith, muṅwali wa *Daniel and Revelations*. Zwino, kha vhoiwi vhatu vhane na vha mutevheli wa pfunzo dzawe, ni a vhona, zwino a thi. . . A thi khou tou. . . a thi ṽoḑi u amba izwi nga u ḑihudza, fhedzi ndi tou. . . Ni a vhona?

⁴³⁸ Fhedzi, Mukomana Smith, huno ndi tshi lingedza u tikedza, ni a vhona, nahone ndi tshi lingedza u tikedza u eḑela ha muya, henefho u bula uri, “Muya u a eḑela. Huno a hu na aḽṽari ya tshiṽhavhelo ngei ṽaḑulu. Izwo, aḽṽari fhedzi yo ambiwaho nga hayo ndi,” uri u—u tenda i re ngei ṽaḑulu, “ndi aḽṽari ya zwioro.” Fhedzi kha vhoiwi vhatu vha funwaho. . . Huno ndi sa fhambani na mukomana wanga. Nga khona- ndi ḑo. . . fhulufhela u ṽangana nae kha ḽiṅwe sia, ni a vhona. Ndi sa fhambani na uyo mudededzi muhulwane.

⁴³⁹ Fhedzi u tou ni sumbedza ṅḑila ine Iḽi ḽa sa tendelane na izwo, ni a vhona. ḽi a ḽi hana. U pfuṅululwa ha ḽi Pfundo, nga ḽi ḑuvha ḽa u fhedzisela, zwi tou dzhia u eḑela ha muya thwii ṅḑa ha ṅḑila. Ni a vhona? Vha a tshila. A vho ngo fa. Ni a vhona? Dzhielani nzhele.

⁴⁴⁰ Dzhielani nzhele izwi zwino. Zwino, arali hu si na aḽṽari ya tshiṽhavhelo ngei ṽaḑulu, naa tshiṽhavhelo tsha tshivhi tshi ngafhi-ha, Ngwana? Hu tea u vha na fhethu he iyo Ngwana yo vhulawaho, ya malofha, ya vha henefho, hune Malofha. . . ayo.

⁴⁴¹ Zwino, nyengedzo yo vha i ya minukho, zwithu zwi nukhaho zwe vha zwi fhisa, zwe Bivhili ya ri zwo vha zwi “thabelo dza vhakhethwa.” Arali hu si na tshiṽhavhelo kha aḽṽari, zwenezwo thabelo dzi nga si kone u ṽanganedzwa. Ndi nga Malofha fhedzi, kha aḽṽari ya tshiṽhavhelo, a no tendela thabelo dzi tshi ya kha Mudzimu.

⁴⁴² Mukomana Smith o vha o khakha, ni a vhona. Ndi sa mu hanedzi; ndi elekanya uri ndo ḑiita uri ndi pfale, nga lufuno lwa vharathu na dziṽhonifho u itela mushumo wawe muhulwane, ni a vhona. Fhedzi o vha o khakha.

⁴⁴³ Pfuno la Vhuṭanu lo pfunulula izwo, ni a vhona, ni a vhona; zwiṅwe zwithu zwinzhi, arali no zwi pfesesa. Ni a vhona? Ndo lindela mbudziso dzanga, ni a vhona, arali ndi . . . Zwo luga.

⁴⁴⁴ Zwino, mbulungelo yo vha i ngafhi; yo vhlawaho, yo vhaishwaho, i bvaho malofha, Ngwana ya malofha ya tshipfumelo, u itela idzi thabelo dza munukho?

⁴⁴⁵ Dzhielani nzhele, Bivhili yo ri, “Arali iyi thaberenakele ya lifhasi ya vhudzulo hashu i tshi ṭahala, ri na inwe yo lindelaho.” Afho ndi hone he nda vhona avho vhakhethwa. Ni a vhona?

⁴⁴⁶ Sedzani musi lushie . . . Ni mpfarele hafhu, dzikhaladzi, nga u amba zwi khagala phanda ha vhasadzi vhaswa. Fhedzi, sedzani. Musi mme o dihwala, huno iyo nanda ṭhukhu ya misipha i tshi khou thwista na u fhufha, inwi pfesesani, ndi muvhili wa mvelo. Huno vhunga mvelo i tshi khou ita muvhili wa mvelo . . .

⁴⁴⁷ Naa no no vhuya na dzhiela nzhele mufumakadzi waṅu musi vhaṭuku vha sa athu bebiwa? Ene tshifhinga tshoṭhe, henefho, wa u fhedzisela, u vha wa vhulenda vhukuma, wa u difha. Arali a songo vha nga u ralo, vhutshilo hawe hoṭhe, u ḍo ralo tshifhingani itsho. Naa no no dzhiela nzhele nga ndila ine a vha mukhethwa, kana vhuḍipfi ha vhulenda, ni dzhiela nzhele mme?

⁴⁴⁸ Huno ni vhona muṅwe muitazwivhi ngei nḍa, a tshi tamba nga mme a re mu—musadzi o dihwalaho. Ndi elekanya uri izwo zwi a seisa. Uvho ndi vhutshilo vhu ḍaho shangoni.

⁴⁴⁹ Fhedzi no zwi dzhiela nzhele, u mona na uyo mme hu vhone hu na vhuḍipfi vhu difhaho? Naa ndi mini? Ndi muvhili muṭuku wa muya, vhutshilo ha tshimuya, ho lindelaho u ḍa ngomu ha uyo muvhili muṭuku zwenezwo a tshi bebwa. Zwino o bebiwa fhedzi; fhedzi, musi a tshi bebwa, u a bebwa. Muvhili wa tshimuya u ṭangana na muvhili wa mvelo.

⁴⁵⁰ Huno, zwenezwo, Bivhili i funza uri riṅe ro bebiwa nga Mudzimu zwino. Ro bebiwa nga Muya Mukhethwa, uri, kha riṅe ndi Kristo, murwa wa Mudzimu a no khou vhumbea kha riṅe. Huno musi muvhili wa lifhasi u tshi ṭahala, uyu muvhili wa tshimuya u bva kha mala a lifhasi, hu na muṅwe muvhili wo lindelaho u u ṭanganedza. “Arali iyi thaberenakele ya lifhasi i tshi wa, hu na muṅwe muvhili wa u i ṭanganedza.” Uyu muvhili u faho u ambara u sa fa. Uyu wa shango u ambara wa ṭaḍulu. Izwi, ni a vhona zwine nda amba? Hu na muvhili wa mvelo une wa vha wa tshivhi; fhedzi, kha u itwa hawo, u tou fana nawo, ndi muṅwe muvhili une ra ya khawo.

⁴⁵¹ Huno ndi a livhuwa nga maanda kha Mudzimu lune nda kona u amba, sa mufunzi waṅu na mukomana, ndo vhona avho vthathu, ngauralo nthuse, kha uyo muvhili, huno ndo vha fara nga zwanda zwanga. Izwo ndi zwone. Dzhielani nzhele.

⁴⁵² Sedzani. Sedzani Mushe, Elisha. Nga murahu ha musi Mushe o no fa, huno Elisha o no dzhiwa a iswa ngomu Ṭaḍulu,

o ima hafha kha Thavha ya Phenyiso e na zwipfi zwawe zwa muambo, u pfa, pfeseso, huno a amba na Yesu a sa athu vhambiwa. Zwino, naa o vha na muvhili wa lushaka-de?

⁴⁵³ Sedzani Samuele, nga murahu ha musu o fa lwa miṅwaha mivhili. O vhidzwa murahu ngei ba—bakoni nga uvho vhusiku, nga muloi wa Endoro, huno a amba na Saulo nga luambo; a pfa Saulo, a fhindula, huno a divhela phanda zwithu zwe zwa vha zwi tshi ya u bevelela. Zwi tsee zwo ralo, muya wawe a wo ngo shanduka. O vha e muporofita.

⁴⁵⁴ Musu muya wa Eliya u tshi da kha munna, u do mu reila u tou fana na Eliya. U do ya sogani. U do funa soga. U do vhenga vhasadzi vha vhuada. U do hanedzana na dzangano. Ha nga tungedzi kha muthu. Huno izwo zwi tou. . . Izwo ndi, uyo u do vha muya wawe. Wo vha u wone, tshifhinga tshinwe na tshinwe u tshi da, ni a vhona.

Mushe u do vha muthu onoyo muthihi.

Zwino, huno ri a wanulusa, kha Nzumbululo ya 22:8, zwenezwo zwithihi.

⁴⁵⁵ Zwino, kana u zwi dzudzanya, kha avho vhe. . . Iyo mimuya (zwino sedzani izwi) fhasi ha alitari, zwa u pfunululwa ha ili Pfundo, vhe vha vhulawa nga tshifhinga tsha vhukati ha lufu lwa Kristo na u gonya ha Tshivhidzo; tshigwada tsha Eichmann, na izwo zwothe, vhone Vhayuda vha ngoho vhe na madzina avho kha Bugu. Arali ni tshi do sedza, mukomana wanga, u ya nga Luṅwalo, vho kona u amba, vha lila, vha amba, vha pfa, huno vhothe vhe na zwipfi zwitanu. A hu na u edela tshaloni, vha sa zwi pfi. Vho vha vho karuwa nga maanda, huno vho kona u ita nyambedzano, u amba, u pfa, tshithu tshinwe-vho. Izwo ndi zwone? [Tshivhidzo tshi ri, “Amene.”—Mudz.] Oo, ri thuse!

⁴⁵⁶ Miniti mivhili. Amene. Ndo humbela pfarelo ngauri ndo ni fareledza lwa hafu ya awara. Hai, ndi nga si kone, a tho ngo tea u amba izwo, ni a vhona. Ni a vhona? Izwo ndi zwone, ni a vhona.

⁴⁵⁷ Fhedzi, sedzani, hafha ndi u ya nga pfeseso yanga ya khwinesa, ya khwinesa. Huno u ya nga nzumbululo ye ya nwa nne nga matsheloni ano zwezwo hu sa athu vha na tshedza tsha masiari, nga Murena Yesu Kristo, ngeḷo Pfundo la Vhuṭanu lo pfunululwaho, u tuwa na ayo manwe mana. Nga tshilidzi Tshawe, O nnea lone, tshilidzi Tshawe kha inwi na nne. Ri a Mu livhuwa nga nthani Halo. Huno, nga thuso Yawe, ndi diimisela u tshila tsini na. . . vhunga ndi tshi nga tshila, ndi tshi funza vhanwe u ita zwenezwo zwithihi, u swika ndi tshi tangana Nae, na vhoiwi, Vhugalani, musu zwithu zwothe zwo no fhela. Ndi Mu funela izwi, huno ndi u ya nga vhuḱwine ha ndivho yanga Yalo.

⁴⁵⁸ Huno nga ngoho ndi a tenda, nga mbilu yanga yothe, uri nzumbululo dza ngoho dza nzumbululo dza Pfundo la u Thoma, la Vhuvhili, la Vhuraru, la Vhuna, na la Vhutanu, zwino dzo pfunululwa kha riṇe.

Ndi a Mu funa, ndi a Mu funa
Ngauri O funa nṇe u thoma

[Mukomana Branham u amba na muṇwe o dzika—Mudz.]

Murini wa Khaḷivari.

[Mukomana Branham u thoma u nuna *Ndi A Mu Funa*—Mudz.]

⁴⁵⁹ Zwino, ro dzika, nga khuliso, phanda ha Mudzimu! Vhunga ro zwi vhona ili Pfundo li tshi pfunululelwa riṇe, Mudzimu a tshi tea u dzhia vhana Vha Ene muṇe vha funwaho huno a pofudza maṭo avho, huno a vha ruma, ngauri khaṭhulo kwayo—khaṭhulo kwayo Ya Ene muṇe i ṭoda khaṭhulo ya tshivhi. Elekanyani nga hazwo. Khaṭhulo kwayo Yawe, na vhukhethwa Hawe zwi ṭoda khaṭhulo kwayo. Mulayo u si na tshigwevho a si mulayo. Huno milayo Ya Ene muṇe, Ene muṇe, A nga si kone u nyadza huno a ḍi sala e Mudzimu.

⁴⁶⁰ Itsho ndi tshone tsho itisaho uri Mudzimu a tee u vha muthu. Ho ngo kona u dzhia tshiimela, murwa we a vha a si...a tshi tou vha murwa zwawe Khae, kana tshiṇwe tshithu. Mudzimu o vha zwothe, Yesu o vha zwothe Murwa na Mudzimu, ndila i yothe ye A kona u zwi ita nga ndila yo teaho. Mudzimu o ḍo dzhia tshigwevho, Ene muṇe. Zwo vha zwi si nga lugi, u zwi vhea kha muṇwe muthu-vho, muṇwe muthu. Ngauralo, Muthu wa Yesu o vha e Mudzimu, o vhonadzwaho namani, a tshi vhidzwa Imanuele.

⁴⁶¹ Huno u ita izwo, na u dzhia Muselwa, na u tshidza tshivhalonyana tsho xelaho tsha Vhanna vha vhahedeni, O ḍo tea u pofudza vhana Vha Ene muṇe. Huno zwenezwo a vha phanishela zwone, namani, nga nṇwambo wa u landula. Fhedzi tshilidzi Tshawe tshi ḍisedza dzikhanzu. Fhedzi, Vhutshilo, vhonani zwe zwa bvelela.

⁴⁶² Huno arali O ḍo tea u ita izwo, u itela uri riṇe ri vhe na tshikhala, naa ri nga tambisa hani itsho tshikhala nga lufuno? Arali kha tshino tshifhaṭo hu na, madekwana a namusi, uyo muthu, muswa kana wa kale, we nga tshino tshifhinga a tambisa itsho tshifhinga tshi no dzhiela Mudzimu mutengo wo raloho, huno ni tshi ḍo ṭoda u ṭanganedza itsho tsho nekędzwaho kha Mudzimu, madekwana a namusi; lune na sa tee u ralo, u ya nga hune ra divha, u vha mufelalutendo, naho ni tshi nga vha nga u ralo. Fhedzi khanzu tshena yo ḍisedzwa inwi. Huno arali Mudzimu a tshi khokhonya kha mbilu yanu zwino, ndi ngani ni sa zwi ṭanganedzi! [Mukomana Branham u khokhonya kha phuluphithi kararu—Mudz.]

Zwino kha ri kotamise zwifhaṭuwo zwashu hafhu.

⁴⁶³ Arali uyo muthu, kana vhatu, vha ngomu hafha, vha no tama izwo, kana vha tshi ṭoḍa u zwi ṭanganedza nga theo ya lutendo lwaṅu kha Malofha o shululwaho e Mudzimu a ḍo tea u shulula a tshi itela inwi, a tambula u fhira tshiṅwe tshithu tshi faho. Ho vha hu tshi ḍo vha hu si na tshivhili tshi faho tsho tambulaho nga u ralo. U swika, vhuṭungu Ha Ene muṅe ho fhandekanya maḍi Awe kha Malofha Awe, kha tsinga Dzawe. A sa athu ya Khaḷivari, mashotha a Malofha o vha a tshi bva muvhilini Wawe, e na vhuṭungu ho raloho na mbilu yo vundekehana nga nṅhani ha zwe A tea u zwi ita. Fhedzi, o vha a tshi ḍo vha o hana, na ene-vho. Fhedzi, nga u funa o zwi itela inwi na nṅe. Naa ni nga landula lufuno lu sa vhambedzei lwo raloho?

⁴⁶⁴ Huno ni a vhona izwo zwino, nga u pfunululwa ha aya Mapfundo; uri zwe na ita, na zwe Mudzimu a ni itela zwone. Huno no lugela u ṅekedza vhutshilo haṅu kha Mudzimu, huno arali A tshi ḍo ni dzhia zwanḍani zwa mulwanakristo ane na vha khae zwino? Naa ni ḍo ṭanganedza mpho Yawe, nga u tou imisa tshanḍa tshaṅu Khae, ni tshi ri, “Mudzimu, nga itshi, ndi a ṅea tshiga. Ndi ṭanganedza iyo mpho ya tshilidzi.”

⁴⁶⁵ “Huno, Mukomana Branham, ndi tama thabelo dzaṅu, uri ndi ḍo dzula ndi tshi fulufhedzea.”

⁴⁶⁶ Imisani tshanḍa tshaṅu, huno ndi ḍo rabela. Mudzimu a ni fhaṭutshedze. Mudzimu a ni fhaṭutshedze. Zwi ambeni zwino. Ni songo—ni songo zwi ita nṅani ha musi ni tshi zwi amba. Huno heneḥho he na dzula hone, zwi ṭanganedzeni heneḥho. Ngauri, elelwani, no vha ni si nga koni u imisa tshanḍa tshaṅu nṅani ha musi Tshiṅwe tshithu tsho ni vhudza u zwi ita. Huno a hu na tshithu-vho tshe tsha zwi ita nga nṅa ha Mudzimu.

⁴⁶⁷ Ngauralo, zwino, musi ni tshi vhona Maṅwalo o petuluwa lwo fhelelaho nga maanḍa! Ni a vhona zwe zwa vha zwi tshi khou bvelela, fhasi nga kha zwikhathi, miṅwaha ya u fhedzisela i si gathi, miṅwaha ya fumbili kana ya furaru. Ni i vhona yo khwaṅhisedzwa lwo fhelelaho. Ni vhona Luṅwalo lu tshi amba kokotolo zwe zwa bvelela, na zwine zwa khou ṭoḍa u bvelela. Zwenezwo, kha theo ya lutendo kha mushumo wa Kristo, he na dzula zwa zwino, huno no imisa zwanḍa zwanṅu, i ri ni, “U bva nga uyu muniti u ya phanḍa, zwo dzudzanyea. Ndi dzhia Kristo zwino sa Mutshidzi wanga. Huno ndi ḍo tshilela Ene, vhutshilo hanga hoṅhe. Huno ndi tama Mudzimu a tshi nṅadza nga Muya Mukhethwa.” Huno arali ni songo lovhedzwa nga Dzina la Yesu Kristo, dzivha li ḍo vha lo ni lindela.

Kha ri rabele.

⁴⁶⁸ Murena Mudzimu, ho vha hu na nomboro khulwane ya zwanḁa vhukati ha vhathu, zwe zwa ya nḁha. Ndi na ngoho ya uri U onoyo Murena Yesu muthihi we a ri itela tshipfumelo, miḁwaha minzhi yo fhiraho. Huno nga u vhona ayo Mapfundo o dzumbululwa, na zwithu zwihulwane zwo iteaho heneḁha kha miḁwaha ya u fhedzisela i si gathi, ndi a tenda nga mbilu yanga uri vothi ḁa khathutshelo ḁi khou thoma u vala, huno Wo lugela u dzhia lwendo Lwau zwino u regulula vhathu Vhau. Musi hu tshee na lufhera, na vothi ḁo vulea, sa zwe zwa vha zwi zwone maḁuvhani a Noaxe, ngavhe iyi mimuya ya vhuḁhogwa i no tshila muvhilini wa iyi thaberenakeḁe ine ya khou yo ḁahala ḁinwe ḁuvha, ye ya imisa itsho tshanda tshi faho, nga ngomu havho; nga nḁhani ha thovhedzo yavho—yavho na mushumo wavho, uri vha tende huno vha ḁode u ḁanganedza khumbelo Yau khavho, u itela tshidzo, kha iyi Bugu ya mapfundo o pfunululwaho e a pfunululelwa riḁe. Vha ḁee, madekwana a ḁamusi, Murena, khanzu ya u luga ya Yesu Kristo, huno u ambadze muya wavho nga iyo, uri vha kone u ima phanda Hau nga ḁo Duvha ḁi re tsini, ḁo fhelelaho, nga Malofha a Kristo.

⁴⁶⁹ Murena Mudzimu, arali vha songo lovhedzwa ngomu ha Dzina ḁa Yesu Kristo! Huno kha nzumbululo ye Wa nḁea malugana naḁo; huno ndi tshi vhona uri Paulo o laya vhathu vhe vha lovhedzwa nga Yohane Mulovhedzi, u dovha u lovhedzwa nga Dzina ḁa Yesu Kristo, uri vha ḁanganedze Muya Mukhethwa, kha Mishumo ya 19. Ndi a humbela uri U ḁo vha kholwisa, Murena, nga Ngoho, huno ngavhe vha tshi U thetshelesa.

⁴⁷⁰ Huno zwenezwo nga u thetshelesa ha u ḁanganedza havho, na u thetshelesa ha u bula havho, na kha maḁi; ngavhe Iwe, ngavhuya, u tshi vha ḁadza nga Muya Mukhethwa, u itela maanda a tshumelo, vhutshiloni havho hoḁhe. Ndi a vha kumedzela zwino kha Iwe, nga Dzina ḁa Ngwana ya Mudzimu yo itwaho tshiḁhavhelo, Yesu Kristo. Amene. Amene.

Ndi a Mu funa, ndi a Mu funa
 Ngauri O funa nḁe u thoma
 Huno o renga tshidzo yanga
 Murini wa Khaḁivari.

⁴⁷¹ Zwino, kha inwi we a vha o imisa zwanḁa zwawe. Thetshelesani u laya ha Muya, a no ḁo tevhelela yone—yone ndayotewa ya Ipfi, u itela muitazwivhi o shandukaho. I tevheleli, kha nyito inwe na inwe. Huno Mudzimu wa ḁaḁulu a ni ḁee malamba nga nḁhani ha u Mu imela. Murena a ni fhaḁutshedze.

⁴⁷² Vhusiku ha matshelo, ḁani na penisela dzaḁu na mabambiri, zwino, sa zwe na vha ni zwone. Ri lavhelela u vha fhana nga tshifhinga tshenesho tshithihi, nga hafu u

bva kha awara ya sumbe, yo rwa, Murena a tshi funa. Huno nga . . . ni nthabelele, uri Mudzimu u do pfunulula Pfundo la Vhurathi kha nne, matshelo, uri ndi kone u Li disa kha vhoiwi vhunga A tshi nnea Lone. U swika zwenezwo, ri a imba hafhu. Hu si nga kha dzinyimbo fhedzi, fhedzi nga kha dzithendo Khae we a fa vhudzuloni hashu huno a ri rengulula. *Ndi A Mu Funa*. “Ndi . . .”

Ngoyu mufunzi wanu zwino.

. . . Mu funa, ndi a Mu funa
Ngauri O funa nne u thoma.



NZUMBULULO YA MAPFUNDO A SUMBE

(The Revelation Of The Seven Seals)

Iyi Milaedza ya fumi nga Mukomana William Marrion Branham yo nwa lwa vhubvo nga Tshiisimane nga la 17 la Thafamuhwe u swika nga la 24, la 1963, kha Thaberenakele ya Branham ngei Jeffersonville, Indiana, U.S.A., huno Pfundo la Vhusumbe lo isa phanda nga la 25 la Thafamuhwe kha Mothele wa Sherwood. Ho no wanala thephi dzi vhonalaho nahone dzo fhelelaho lwo engedzeaho dza vhubvo, iyi Milaedza yo no itiwa nga tshivhumbeo tsha zwino. Vhuqadini vhuwe na vhuwe ho itwa ha u fhirisela Mulaedza nga ndila yo teaho u bva kha rekhodo dza thephi ya maginete u ya kha siafari lo ganqisiwaho. Iyi i songo pfufhifhadzwaho Tshivenqa thalutshedzo yo ganqiswa nga Voice Of God Recordings.

Pfanelo dzothe kha iyi bugu dzo vhulungwa. Iyi bugu i nga si kone u rengiswa, u dovha u ganqiswa, ya thalutshedzwa kha dziwe nyambo, kana u shumiswa kha u ita masheleni hu si na thendelo yo buliwaho yo nwalwaho ya William Branham Evangelistic Association.

TSHIVENDA

©2016 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Ndivhadzo ya nzivhanyedziso

Pfanelo dzothe dzo londolwa. Heyi bugu i nga di gandiswa nga tshigandisi tsha hayani u itela u shumiswa nga muthu ene mune kana uri i andadziwe, hu si na mbadelo, sa tshishumiswa tsha u phadaladza Mafhungo-madifha a Yesu Kristo. Heyi bugu i nga si kone u rengisiwa, u bveledzwa hafhu nga maandesa, ya poselwa kha website, ya vhulungiwa kha sisteme ya u wana mafhungo, ya talutshedzelwa kha dziwe nyambo, kana ya shumiswa kha u tutuwedza u hambela tshelede hu si na thendelo yo nwaliwaho zwi khagala nga Voice Of God Recordings®.

U itela u divha zwinzhi kana u itela zwiwe zwishumiswa zwi wanalaho, kha vha kwame:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org